



ПОБЈЕДА

Име говори



Ponedeljak, 3. maj 2021. | Podgorica, Crna Gora | Godina LXXVII/Broj 19920 | Prvi broj izšao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću | [pobjeda.me](#) | Cijena 0,70 eura

РАЗГОВОР: Dr Majkl Halcel, profesor na Institutu za spoljnu politiku Univerziteta „Дžон Hopkins“ u Vašingtonu

Bajden neće saradivati sa vladom čiji članovi poriču genocid u Srebrenici



Ako Krivokapić ne želi da očisti proruske zvaničnike iz Ministarstva odbrane, NATO će biti primoran da uskrati pristup Crnoj Gori određenim obavještajnim podacima saveza. Takav korak bi bio za žaljenje, ali u prošlosti je preduzet nekoliko puta - padaju mi na pamet režim grčkih pukovnika 1967-74. i ljevičarska portugalska vlada 1975. godine. U oba slučaja kada su izglasane nove demokratske administracije, razmjena obavještajnih podataka unutar saveza je nastavljena - kaže Halcel

STR. 3.

ПОВОДИ: Političke izjave predstavnika Vlade kontraproduktivne za ekonomski razvoj

Zapaljiva retorika ne promoviše Crnu Goru

Javno otvaranje pitanja o teškoćama servisiranja prve rate kineskog kredita, usred Brisela, sredinom maja, a bez prethodnih bilateralnih pregovora sa Kinezima, poslalo jednu dosta zbumujuću poruku svim stranama - kazala je Gordana Đurović



D. M. ALIĆ

STR. 4 i 5

РАЗГОВОР: Genci Nimanbegu, poslanik Albanske liste

Izvršna vlast šalje poruku dijaspori da je nepoželjna



STR. 2 i 3.

ИНТЕРВЈУ: Nikola Samardžić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

Karakter litija bio je antizapadni, anticmogorski, antisrpski i - proruski

STR. 10 i 11.



Rukometniški tim Crne Gore obezbijedili plasman na Evropsko prvenstvo 2022. godine



RUKOMETNI ŠAVAZ CRNE GORE

„Lavovi“ ponovo dio elite

STR. 18.

STAV Izričita zabrana

Predsjednik Krivokapić, definitivno, ne smije potpisati u ime države Crne Gore takozvani temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom



Piše: Rajko CEROVIĆ

STR. 9.

m:SAT - UVIJEK NAJBOLJE!

1€ PREPLATA SESTI MJESEC | 50% SNIŽENI BROJ KANALA

SVI KANALI

GRATIS

U Crnoj Gori se još ne razmišlja o uvodenju treće doze Sinofarm vakcine



Novi sojevi „traže“ dodatnu dozu?

STR. 7.

**Moj grad.
VOZI BICIKLO!**

NLB Banka

1. KUPON

IME I PREZIME: _____
BROJ TELEFONA: _____
ADRESA I GRAD: _____

Opštinski odbori Bošnjačke stranke sprovode proceduru uoči Kongresa



Ervin Ibrahimović

Ibrahimovića predlažu za predsjednika BS

PODGORICA – Ervin Ibrahimović, šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke, ima najveći podršku članstva da bude izabran za predsjednika partije na predstojećem Kongresu – saznaće Pobjeda.

- Ibrahimović je dobio jednoglasnu podršku stranačkih odbora glavnog grada, Berana,

Bijelog Polja, Rožaja, Gusinja i Petnjice da bude kandidat za predsjednika partije na predstojećem Kongresu – kazao je izvor Pobjede iz Bošnjačke stranke.

Nastavlja se procedura izbora kandidata za partijskog lidera, delegata za Kongres i kandidata za Glavni odbor. Kongres će biti održan u drugoj polovini maja.

I.K.

Patriotske auto-kolone i juče širom gradova



PODGORICA – Auto-kolone građana koji traže ostavku Vlade Crne Gore i juče su organizovane u više gradova.

U Podgorici su učesnici auto-kolone u vožnju ulicama grada krenuli iz naselja Zabjelo kod grafita Krsta Popovića. Auto-kolona u Podgorici krenula je pred Bemaks arenom da pozdravi rukometaše, koji su se plasirali na Evropsko prvenstvo, ali je policija bila blokirala put prema Sportskom centru „Morača“.

- Crnogorske auto-kolone nijesu ni odgođene ni otkazane. Nastavljaju, sa još više žara. Nećemo odustati, pogotovo ne u ovom izrazito bitnom i važnom trenutku po budućnost naše domovine i potomaka. Ovo nema ni političku, ni stranačku, ni partijsku pozadinu. Pozadina svega je otpor crnogorskog naroda (svih vjera) koji ne želi da bastini život pod plastirom fašizma – poručili su raniye učesnici auto-kolona.

Pozvali su gradane da proslave Vaskrs, „a onda barjak u ruke, sa braćom i sestrama, rame uz rame, za jedinu Crnu Goru“.

Auto-kolone ni juče nijesu prošle bez incidenta. U Podgorici kod Ekonomske škole kolona je kamenovana, a informaciju o tome objavio je na Tviteru potpredsjednik LP **Jovo Rabrenović**.

- Na najveći hrišćanski praznik Uskrs podržavaoci nove vlasti sa majicama Srbija kamenjem od „kile“ zasipaju patriote i rodoljube samo zato što vole i poštuju svoju zemlju i sve njene građane. Na dobro vam se vraćalo. Ko nas kamenom mi njega hljebom - objavio je Rabrenović.

I.K.



„Barjak u ruke za jedinu Crnu Goru“

INTERVJU: Genci Nimanbegu, poslanik Albanske liste

PODGORICA – Vlada predlaganjem promjena Zakona o registru prebivališta i boravišta i izmjena kriterijuma za sticanje crnogorskog državljanstva šalje nedemokratsku poruku dijaspori da je nepoželjna - ocijenio je u intervjuu Pobjedi **Genci Nimanbegu**, poslanik Albanske liste.

Nimanbegu je ocijenio i da su rezultati Vlade nevidljivi, osim kada se radi o nesinalaženju u raznim oblastima, te da neusvajanje budžeta do maja zasluguje osudu svih.

POBJEDA: Iz oponicije dolaze kritike na račun rada Skupštine, da ona ne obavlja svoju aktivnost zbog blokade unutar većine, da desetine zakona čekaju, a još nije na dnevnom redu ni smjena Leposavića... Kako to komentarišete?

NIMANBEGU: Blokada rada parlamenta najbolje oslikava odnose unutar većine. Skupština je u blokadi zbog međusobnih ucjenjivanja partija koje su na vlasti. Oni imaju istu politiku samo kada je potrebno kritikovati prethodnu vlast. Oni na budućnost Crne Gore ne gledaju isto, nemaju iste ciljeve, te stoga svaka odluka Vlade je kritikovana i od opozicije i od vladajućih partija. Doduše, partije koje su glasale ovu većinu sve ovo gledaju kao na nešto privremeno, te pozicioniraju svoje politike kao da će već sutra mijenjati personalni sastav Vlade.

POBJEDA: Kako ocjenjujete dosadašnji rad Vlade?

NIMANBEGU: Vlada Crne Gore, izabrana 4. decembra 2021. godine, nametnuta je parlamentarnoj većini koja je nevoljno pristala na to. Znamo da samo četiri poslanika imaju člana Vlade, dok ostalih 37 nemaju. Ovakva činjenica dovodi do toga da sada imamo jedan odnos ucjenjivanja kada se radi o glasanju u Skupštini, te imamo blokiran rad Skupštine Crne Gore u prvih sedam mjeseci od stvaranja te većine.

Ovakva rješenja, bazirana naravno na populizmu i bez jasne političke poveznice, dovode do brojnih kriza, afera i poruka koje članovi Vlade šalju javnosti. Tako da i dosadašnji rezultati Vlade su nevidljivi osim kada se radi o nesinalaženju u brojnim oblastima. Neusvajanje budžeta do maja je nešto što zasluguje osudu svih. Budžet se ne usvaja jer je i politika Vlade nekoordinisana sa parlamentarnom većinom. Ako je predsjednik Vlade kritikovan zbog svojih stavova od samih lidera većine, prvenstveno DF-a,

Izvršna vlast šalje poruku dijaspori da je nepoželjna

Kada je u pitanju zastupljenost manjina u državnim organima, situacija je sada lošija nego ranije. Mi smo dokaz da Vlada nije htjela manjine - kaže Genci Nimanbegu. Ocijenio je i da su promjene u tužilaštvu neophodne, ali bez urušavanja institucija

dovoljno govori o dosadašnjem radu.

POBJEDA: Hoće li se prevazići kriza izazvana prijedlogom premijera Zdravka Krivokapića za razrješenje ministra Leposavića zbog njegovog negiranja genocida u Srebrenici? Može li doći do pada Vlade zbog neprestavnih razlika unutar većine?

NIMANBEGU: Kriza nastala izjavom ministra Leposavića neće nikada biti prevaziđena, jer je to kriza koja nije stvorena u samoj Vladi i vladajućoj većini, već je to jedan ideološki stav koji je povezan sa političkim ideološkim stavovima oko ratne prošlosti u bivšoj SFRJ. Ona dotiče i odnose unutar Crne Gore, i u BiH, a sljedstveno, i Kosovu.

Bez obzira na to da li će biti smijenjen Leposavić, ili Krivokapić, tj. Vlada, taj ideološki jaz će se produbiti i u samom društvu. Kao prilog tome imamo potvrdu kod iskaza potpredsjednika parlamenta (Strahinje) Bulajića koji je još negativnije od samog Leposavića rekao: „To što je rekao Leposavić misle svi glasači koalicije Za budućnost Crne Gore“. Užasno i krajnje razočaravajuće. Ne očekujem pad Vlade zbog ovih pitanja. Očekujem pokušaj rekonstrukcije Vlade iz razloga koje sam naveo. Nije prirodno da 90 odsto



Skupština je u blokadi zbog međusobnih ucjenjivanja partija koje su na vlasti. Oni imaju istu politiku samo kada je potrebno kritikovati prethodnu vlast. Oni na budućnost Crne Gore ne gledaju isto, niti imaju iste ciljeve - rekao je Genci Nimanbegu

vladajuće većine nema članova u Vladi.

POBJEDA: Kako komentarišete prijedlog zakona o registru prebivališta i boravišta, kojim se uvodi obaveza da se oni koji žive u inostranstvu odreknu prebivališta u Crnoj Gori, kao i namjeru Vlade da izmjeni kriterijume za sticanje državljanstva? Šta to znači za dijasporu, koji su ciljevi Vlade?

NIMANBEGU: Nacrtom zakona o registrima prebivališta i boravišta namjera da se administrativnom odlukom odjavи, a zatim ponovo prijaviti prebivalište ima veze ne sa navodnim regulisanjem izbornih lista, već je to inicijativa sa još problematičnjom namjerom, a u vezi sa situacijom u kojoj se nalazi naša dijaspora, ili čak građanima u kratkom roku od jedne godine onemogući da se ponovo registruju.

Rezultat toga bilo bi oduzimanje prava glasa. Slična aktivnost u Sloveniji, odjavom prebivališta olovkom, deve-

desetih godina, rezultirala je odlukom protiv Slovenije na Međunarodnom sudu pravde u Strazburu i pokazalo se da je povezana sa namjerom oduzimanja državljanstva. Takođe, planiranom izmjenom Uredbe o zakonitom boravku dovelo bi do „olakšanog“ davanja crnogorskog državljanstva hiljadama osoba, a to bi imalo negativne posljedice na birački spiski i u ovoj polarizovanoj situaciji u Crnoj Gori sigurno će podići konflikte unutar društva na neželjeni nivo, čemu svjedočimo ovi dani. Da ovdje, moguće, postoji namjera usmjerena prvenstveno prema albanskoj dijaspori i drugim manjinama,

Očekujem samo kozmetičke izmjene

POBJEDA: Bili ste član prethodnog Odbora za reformu izbornog zakonodavstva, koji je neslavno završio rad. Kao član i novog odbora, šta ovoga puta očekujete od tog tijela?

NIMANBEGU: Na rad u samom Odboru gledam kao na još jedan pokušaj usaglašavanja izbornog zakonodavstva. Do sada bilo je bar dva usaglašavanja, 2011. godine kada nam je oduzeta posebna izborna jedinica, te je zastupanje Albanačaca smanjeno u parlamentu, i 2014. godine, kada je pored izbornog zakonodavstva izmjenjen čak i Ustav.

Teško će biti da se sada usaglase stavovi, jer je u društvu velika polarizacija. Te izmjene mogu biti samo kozmetičke, samo puko uvrštanje nekih preporuka OEBS-a i ODIHR-a.



Genci Nimanbegu

Razumijemo reakciju PKS, za sada ne vidim razloga za bojkot

POBJEDA: Patriotsko-komitski savez pozvao je na nove proteste, opoziciju na bojkot institucija zbog temeljnog ugovora sa SPC, a manjine da se solidarišu. Kakav je Vaš odgovor?

NIMANBEGU: PKS je novi pokret, koji je nastao kao odgovor Crnogoraca na poruke koje stižu od sadašnje vlasti. Mi razumijemo njihovu reakciju i odgovorno ćemo se ponijeti prema političkim prilikama u Crnoj Gori. Za sada ja ne vidim razloge za bojkot Skupštine.

ostvarila svoj politički uticaj na pojedine grane vlasti.

POBJEDA: Ranije ste isticali da zastupljenost manjinskih partija u državnim organima nije na zadovoljavajućem nivou. Kakva je sad situacija? Krivokapić je najavio mogućnost rekonstrukcije Vlade. Očekujete li ovoga putu poziv?

NIMANBEGU: Situacija je sada još i gora nego ranije. Na eventualni poziv Krivokapića će biti teško odgovoriti pozitivno, posebno ako se zna da je njihov raniji poziv bio samo protokolarni i neiskren. Albanska lista je imala snagu da pozitivno odgovori, ali Vlada nije htjela da imamo korektivnu ulogu u Vladi i stoga nijesmo dobili bilo koji odgovor od njih. Mi smo dokaz da Vlada Crne Gore nije htjela manjine. Naše učešće u pregovorima je dokaz da želimo da odgovorno predstavljamo albanški manjinski narod u Crnoj Gori. Nije bilo zbog položaja i funkcija, to smo pokazali i ranije kada smo se kao manjinska zajednica fokusirali na ispunjavanje političkih ciljeva, a ne postavljenjem „kadrova“ po dubini.

Crnoj Gori treba drugačija vlada, koja baštini EU i NATO integracije, i to ne zbog jednog potpisa (koji je dogovoren samo da bi se stvorila većina), već vlada koja iskreno baštini te vrijednosti. Ova vlada ih ne baštini, bar ne njen veći dio.

I.KOPRIVICA



Budžet se ne usvaja jer je politika Vlade nekoordinisana sa parlamentarnom većinom - rekao je Genci Nimanbegu

POBJEDA: Proteklih mjeseci dosta je bilo šovističkih poruka i govora mržnje, posebno na račun manjina. Kako to komentarišete, jesmo li se vratili u devedesete?

NIMANBEGU: Razočaravajuće. Zabrinjavaju me te poruke i takav govor koji se sve jače i jače čuje u Crnoj Gori. Jasno je da taj govor dolazi ne samo iz Crne Gore, već se on dešava kao i refleksija na politički govor iz regiona, prvenstveno iz Beograda.

Politički revizionizam koji se dešava u Beogradu, posebno od 2014. godine do danas, odslikava se u Crnoj Gori. Na sadašnju situaciju takođe utiču i jasne greške u razvoju Crne Gore u proteklom periodu, a takođe i blage pa čak i konfuzne reakcije EU na to samo doprirose da je region politički vraćen par decenija unazad. Za povratak EU perspektive Crne Gore treba da se i region i Crna Gora, i sama EU, promijeni nabolje.

RAZGOVOR: Dr Majkl Halcel, profesor na Institutu za spoljnu politiku Univerziteta „Džon Hopkins“ u Vašingtonu

Bajden neće saradivati sa vladom čiji članovi poriču genocid u Srebrenici

Ako Krivokapić ne želi da očisti proruske zvaničnike iz Ministarstva odbrane, NATO će biti primoran da uskrati pristup Crnoj Gori određenim obavještajnim podacima saveza. Takav korak bi bio za žaljenje, ali u prošlosti je preduzet nekoliko puta - padaju mi na pamet režim grčkih pukovnika 1967-74. i ljevičarska portugalska vlada 1975. godine. U oba slučaja kada su izglasane nove demokratske administracije, razmjena obavještajnih podataka unutar saveza je nastavljena - kaže Halcel



PODGORICA: Prvi put u istoriji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je osoba koja dobro poznaje Balkan. Predsjednik Bajden, kao i svи drugi pristojni ljudi, bio je zgrožen genocidom u Srebrenici 1995. Siguran sam da on neće saradivati sa vladom koja u svom kabinetu ima člana koji poriče genocid u Srebrenici - poručio je u razgovoru za Pobjedu dr Majkl Halcel, profesor na Institutu za spoljnu politiku „Džon Hopkins“ univerziteta u Vašingtonu. Halcel, koji je od 1994. do 2005. bio Bajdenov savjetnik za evropsku politiku, kaže da ga brine politika Srbije u regionu.

POBJEDA: Dok se u Evropi pojavljuju novi dokazi o učešću GRU-a u tajnim akcijama, a imena Vladimira Popova i Eduarda Šišmaka povezuju sa „crnim operacijama“ jedinice 29155, u Crnoj Gori su ruski špijuni za sada amnestirani bilo kakve upletenosti u pokušaj terorizma oktobra 2016. Odlikom o poništenju prvostepene preseude Apelacioni sud u Crnoj Gori postao je jedina institucija jedine evropske države koja sumnju u postojanje dvojice agenata GRU-a i njihove veze sa Kremljem. Vaš komentar?

HALCEL: Nezamislivo mi je da bi osobe umiješane u neuspjeli pokušaj puča u oktobru 2016. godine mogle biti amnestirane. „Crne operacije“ Kremlja u ruskih granica dokazuju krhkost Putinovog sve neuspješnijeg režima.

POBJEDA: Premijer Krivokapić zatražio je od Skupštine da razriješi ministra Vladimira Leposavića zbog njegovog skandaloznog negiranja genocida u Srebrenici, u parlamentu 26. marta.

Leposavić je odbio da podnese ostavku. Dal su naši partneri u SAD svjesni kuda tako neodgovorni pojedinci mogu ovesti Crnu Goru?

HALCEL: Odgovorni zvaničnici u američkoj vlasti su upoznati sa slučajem Leposavića, kao i američki specijalisti za Balkan. Koliko ja znam, međutim, skandal nije pokriven masovnim medijima. Najvažniji element Leposavićevog poricanja genocidom u Srebrenici je, naravno, to što je to opšena i velika laž. Staviše, Crnu Goru slika u krajnje nepovoljnom svjetlu. Ostakan Leposavić na funkciji, po mom mišljenju, bilo bi posebno negativno prihvaćeno od Bajdenove administracije, koja je ljudska prava stavila u prvi plan svojih prioriteta. Prvi put u istoriji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je osoba koja dobro poznaje Balkan. Predsjednik Bajden, kao i svи drugi pristojni ljudi, bio je zgrožen genocidom u Srebrenici 1995. Siguran sam da on neće saradivati sa vladom koja u svom kabinetu ima člana koji poriče genocid u Srebrenici.

POBJEDA: Kako vidite odnose u regionu? Srbija se otvoreno umiješala u crnogorske izbore i ima veliki uticaj na birače nove vlade. Crna Gora se percipira dijelom „srpskog sveta“. Da li je Vašington, kao naš saveznik, svjestan rizika tih odnosajer se to ne pomije ni u jednom izvještaju evropskih institucija?

HALCEL: Bolno mi je da vidim nedavna dešavanja u Srbiji, saveznici Sjedinjenih Država u dva svetska rata 20. vijeka. Srbi su talentovan narod čija država treba da bude član demokratskih evroatlantskih institucija, posebno Evropske unije. Čini se da sadašnja srpska vlada napušta ev-

ropsku budućnost i uz podršku Rusije se okreće „srpskom svetu“, opasnom konceptu koji oživljava projekat „Velike Srbije“ koji je Zapadni Balkan prije tri decenije uvelikao u krvave i katastrofalne ratove. Nedavna pojava nekoliko „non pejpera“ koje nude ultranacionalističke nadrilekove za probleme u regionu samo su otežale situaciju. Ovi „non pejperi“ koji preporučuju stvaranje „Velike Srbije“, „Velike Hrvatske“ i „Velike Albanije“ trebali bi biti automatski odbačeni.

POBJEDA: Sektor bezbjednosti potresli su brojni skandali. Curenje povjerljivih informacija na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu predstavljalo je vrhunac. Da li smo izgubili povjerenje saveza i može li se sa Crnom Gorom podijeliti išta više od povjerljivih podataka?

HALCEL: Sigurnosni skandali su vrlo ozbiljni, ali mislim da bi bilo preuranjeno reći da je Crna Gora izgubila povjerenje Alijanse. NATO je poslao bezbjednosni tim da pokuša da osigura sigurnost najosjetljivijih informacija. Zvaničnici za koje se pokazalo da su odgovorni za curenje informacija trebalo bi da budu otpušteni. Ako Vlada Krivokapića ne želi da očisti proruske zvaničnike iz Ministarstva odbrane, NATO će možda biti primoran da uskrati pristup Crnoj Gori određenim obavještajnim podacima saveza. Takav korak bi bio za žaljenje, ali u prošlosti je preduzet nekoliko puta - padaju mi na pamet režim grčkih pukovnika 1967-74. i ljevičarska portugalska vlada 1975. godine. U oba slučaja kada su izglasane nove demokratske administracije, razmjena obavještajnih podataka unutar saveza je nastavljena.

M.JOVIĆEVIĆ



NEMA PODRŠKE VAŠINGTONA ZA NEGATORE GENOCIDA U SREBRENICI: Bijela Kuća

POVODI: Političke izjave predstavnika Vlade kontraproduktivne za ekonomski razvoj

PODGORICA - Političke izjave sadašnje vlasti su posljednjih tri-četiri mjeseca pogodile Crnu Goru kao elementarna nepogoda. Jer ako su izjave nestabilne, ne-kompatibilne, ako su potpuno disproporcionalne i disfunkcionalne, ako se one mijenjaju, onda se ne vjeruje onom koji ih izgovara. To sve šteti ekonomskom razvoju Crne Gore, a prije svega turizmu, a već smo svjedoći odjave direktnih avio-letova - kaže za Pobjedu politički analitičar Srđan Vukadinović.

ISKUSTVO?

On precizira da izjave iskustnih političara ne smiju biti ni crne ni bijele, već da moraju imati i one boje koje će privući i goste koji nikada nijesu bili u Crnoj Gori i one koji možda imaju neko negativno mišljenje o Crnoj Gori, kao i one koji imaju pozitivno mišljenje i koji će uvijek doći bez obzira kakve političke prilike bile.

- Izjave koje dolaze od visokih državnih dužnosnika, bilo da su u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti, moraju da imaju mjeru, a prije svega moraju da budu iskazane sa određenim oprezom - kaže Vukadinović, koji dodaje da sigurno u Crnoj Gori u narednih nekoliko mjeseci treba da je dominantna određena ekonomska dimenzija razvoja kroz turizam i da epidemiološka situacija bude dobra.

- Ova vlada se, izgleda, ne može odreći nekontrolisanih izjava, da ne govorimo o izjavama koje daju pojedini ministri - kaže Vukadinović.

Po njegovim riječima, dosta govore i neke posjete koji ministri obavljaju u regionu.

- Crnogorski ministri obilaze samo Trebinje, Banjaluku, Sarajevo kao što je slučaj ovih dana, što govorи da su to neke loše osobine koje su naslijedili od nekih kleronacionalnih struktura kojima pripadaju i to je posmatranje svijeta, regiona u jednoj - samo bijeloj dimenziji - kaže Vukadinović.

Tvrdi i to da uzaludno sada pričamo o nekom priključenju EU.

- Jer očito se sada radi o pon-

ženju političkih protivnika, a ne političkom nadmetanju. Oni su spremni na mnoge izjave koje su kontraproduktivne, neistinite i koje vrijeđaju. I narančno, ako ste spremni da uvrijedite političkog protivnika i da ga tako doživljavate, onda ćete biti spremni da uvrijedite i političkog partnera koji je izvan Crne Gore. Bićete tako spremni i da uvrijedite građanina neke druge države koji je došao u Crnu Goru posredno ili neposredno, direktno ili indirektno - kazao je Vukadinović.

Kako navodi, izjave su kontraproduktivne u smislu promocije Crne Gore i prepoznatljivosti neke zemlje, društva ili države koja je u regionu postigla značajnu dimenziju sistema vrijednosti jedne države koja je njegovala antifašizam i multi-etičku religijsku toleranciju.

- Danas svega toga nema. Vidimo da mnoge zapaljive izjave ruše antifašističku, tolerantnu, multivjersku, skladnu, multinacionalnu, multietničku Crnu Goru. Promovišu nešto što se slobodno može nazvati kle-rofašizmom ili klerofašizacijom crnogorskog društva - poručuje Vukadinović.

Takvim izjavama, po njegovim riječima, može se privući samo jedan mali broj istomisljenika, a nikako ne mogu biti upućene jednom širem tržištu, širem prostoru, kojem itekako treba da bude usmjeren.

- Crna Gora ne smije da teži zatvaranju u nekakve uske jednonacionalne, kleronacionalne, religijske ili neke druge strukture, koje su same sebi dovoljne. Crna Gora treba da teži onome što je oduvijek bila, a to je da bude otvorena, zemlja raskoši, ljepote, jednog telerantnog sklada, kakav je odlikovao ovaj njen narod. Ako vi šaljete poruke u kojima vrijeđate jednu od grupacija koje su konsekvenca Crne Gore, ako su manjinske, onda je savsim jasno da vi ne korespondirate sa evropskim vrijednostima - smatra Vukadinović.

- Možemo da govorimo i o poglavljima 23, 24 i ne znam kojem, ali ako su ove izjave takve kao posljednjih par mjeseci onda to znači da je Crna Gora daleko od Evrope. Ne zbog toga što ona u normativnom smislu neće otvoriti ili zatvoriti neka poglavla, nego zato što ne baštinimo evropski sistem vrijednosti - govori Vukadinović.

Kako dodaje, Evropa nije Brisel, Evropa nijesu institucije koje su u Briselu. To je samo forma.

- Birokratija, Evropa je mnogo više od toga. Evropa je kulturnoška i civilizacijska vrednota. Da bi bili dio te Evrope onda morate da u svojim strukturnim segmentima baštinite te vrijednosti. Ako vi kroz izjave promovišete određenu strukturu svijesti, mržnju prema drugome ili prema različitim, onda je savsim jasno da je ta Crna Gora tako daleko od Evrope. Nažalost, takve izjave su posljednjih tri-četiri mjeseca pogodile Crnu Goru kao elementarna nepogoda i to je velika politička nesreća koja nas je zadesila - kazao je Vukadinović dodajući da nije za očekivati da to samo bude trenutno.

Nekontrolisanim izjavama možemo, kako ističe, direktno

Zapaljiva retorična promovišće Crnu Goru

Nepromišljene, neodmjerene izjave ruše antifašističku, tolerantnu, multivjersku, skladnu, multinacionalnu, multietničku Crnu Goru. Bojim se zatvaranja u kleronacionalne i religijske strukture, koje su same sebi dovoljne.

- poručuje Vukadinović



Srđan Vukadinović



Gordana Đurović

Javno otvaranje pitanja o teškoćama servisiranja prve rate kineskog kredita, usred Brisela, sredinom maja, a bez prethodnih bilateralnih pregovora sa Kinezima, poslalo jednu dosta zbumujuću poruku svim stranama - kazala je Đurović

uticati na odnose sa Zapadnom Evropom, Rusima, Kinezima...

- Vi nemate PCR testove ni za Bjelorusiju, ni za Rusiju, a za Zapadnu Evropu imate - kaže Vukadinović koji je mišljenje da je Crna Gora trebala da predstavi sliku o sebi kao nekoj epidemiološki, medicinski sigurnoj destinaciji i dajednostavno ljudi dolaze.

- Ako smo među najzaraženijim u Evropi, nijesmo u situaciji da biramo ko će da udje, a ko neće - kaže Vukadinović.

Isto tako smatra da je trebalo afirmisati i popularizovati vakcinu i da to bude prvi i osnovni dokument, bez obzira odakle turisti dolaze.

PROMOCIJA

- Vidimo da se ide u Rusiju i Srbiju da se promoviše crnogorski turizam, da se otvoreno pozivaju ljudi sa tih tržišta. Mnogo bi bolje bilo da je Crna Gora napravila štandove i u Londonu, Parizu, Njujorku i pokušala da privuče i uputi im otvoren poziv, da bez ikakvih ograničenja mogu doći u Crnu Goru, jer bez obzira na sve te sojeve korone, ipak te zemlje imaju visok stepen medicinske kulture, jer je začajan procenat građana vakcinisan - tvrdi Vukadinović.

Goru, jer bez obzira na sve te sojeve korone, ipak te zemlje imaju visok stepen medicinske kulture, jer je začajan procenat vakcinisan, viši nego kod nas - tvrdi Vukadinović.

Pregovor i sa EU oko kineskog kredita, a ne razgovaranje direktno sa Kinom, kako smatra Vukadinović, upravo govor o amaterizmu sadašnje crnogorske vlasti.

- Upravo to govor i jednostavnom amaterizmu onih koji vode finansije, Vladu, investicije. Dobro znamo da su puna usta bila priča o nekakvim eksperima koji su došli u Vladu. Nijesu to nikakvi ekserti nego amateri. Jer predstavljati da ste radiši sa nekakvim fondovima međunarodnim, investicionim, razvojnim, finansijskim,

na nekakvim berzama - je prazna priča koja može proći kod naivnih i kod onih koji malo dalje nijesu kročili u taj sistem poslovanja - ističe Vukadinović dodajući da su oni „obavlali nekakve šegrtiske poslove ako su bili u tim kompanijama, ali, naravno, nijesu bili studiovi razgovora na nekom viso-

kom nivou između fondova ili banaka ili nekakvih razvojnih institucija.

- Uostalom, kako nas Kina može ozbiljno doživljavati kada smo povukli ambasadora iz te zemlje. Jedna ovako velika i moćna zemlja upravo u ovoj preraspodjeli snaga u svijetu danas preuzima primat Amerike u mnogim sferama života i razvoja i ona neće razgovarati sa otpravnicima poslova ili trećim sekretarima. Ako nemamo ambasadora upravo zbog nesposobnosti ove vlade, Crna Gora se doživjava kao neozbiljan subjekat u ekonomskim pregovorima - ističe Vukadinović smatrajući da te pregovore ne mogu voditi nikakvi brokeri, šegrti raznoraznih berzi... već to moraju da rade ozbiljni ekonomisti, koji imaju iskustva u pregovorima i ekonomskoj diplomaciji sa moćnim zemljama i velikim bankama, a i velikim investicionim kompanijama kakva je kineska kompanija koja radi auto-put u Crnoj Gori.

ODLUKE

Profesorka Ekonomskog fakulteta i nekadašnja potpredsjed-

- Vidimo da se ide u Rusiju i Srbiju da se promoviše crnogorski turizam, da se otvoreno pozivaju ljudi sa tih tržišta. Mnogo bi bolje bilo da je Crna Gora napravila štandove i u Londonu, Parizu, Njujorku i pokušala da privuče i uputi im otvoren poziv, da bez ikakvih ograničenja mogu doći u Crnu Goru, jer bez obzira na sve te sojeve korone, ipak te zemlje imaju visok stepen medicinske kulture, jer je začajan procenat građana vakcinisan - tvrdi Vukadinović.

ika ne nu Goru

Selektivnim mjerama pravimo odijum prema zapadnoevropskim zemljama

Vukadinović smatra da ne može Crna Gora očekivati značajne prihode i razvoj turizma od gostiju iz Srbije, Republike Srpske...

- To je iluzija onih kojima je mnogo bliže počinsko guslarstvo nego rokenrol ili neki moderni oblici ispoljavanja umjetnosti i kulture. U svakom slučaju, sa ovakvim selektivnim mjerama jasno je da onda Crna Gora čini pravi odijum kada su u pitanju razvijene zapadne zemlje, upravo te zemlje koje imaju sistem kulturoloških i civilizacijskih vrijednosti, a koje Crnoj Gori i te kako nedostaju - smatra Vukadinović.

Ne smije sve biti politika

Durović naglašava da ne smije sve biti politika. - Ovo su kruna ekonomskog pitanja, očuvanja ekonomske supstance naše zemlje, i ovdje ne smije biti revanšizma, niti sebi smijemo dozvoliti pregovore bez dobroih ekonomskih priprema. Niko nema pravo na to, pa ni sadašnja izvršna vlast - poručila je Durović.

nica Vlade i ministarka evropskih integracija **Gordana Đurović** takođe smatra da treba veoma obazrivo davati političke izjave ovih kritičnih mjeseci. - Posebno ako one direktno utiču na političke odluke ruskih vlasti da ne dozvole direktnе letove sa Crnom Gorom. Otkazivanje u zadnji čas, prvog leta jedne ruske avio-kompanije, na relaciji Moskva - Tivat, poslije više od godinu dana, može se tumačiti kao politička odluka, a ne kao neka eventualna zaštita građana Rusije od nepovoljne epidemiološke situacije u Crnoj Gori - kazala je Durović, koja podsjeća da je prethodna vlast imala potpuno usaglašene spoljnopoličke pozicije sa EU, koje su uključivale i sankcije prema Rusiji.

- Jasno je da je Rusija očekivala da će nova vlast u Crnoj Gori da ublaži sankcije prema ovoj zemlji, što bi bilo u skladu sa najavom akcija nove vlasti na poboljšanju odnosa sa Rusijom i Srbijom (Srbija nema usaglašene pozicije sa EU u odnosu na Rusiju, tj. Srbija nije uvela sankcije Rusiji i zbog toga ne trpi sankcije od EU). Dakle, do ublažavanja sankcija prema Rusiji nije došlo, naprotiv, spoljnopolička pozicija Crne Gore ostala je nepromijenjena. Međutim, sada je Rusija odreagovala, pa su, vođeni spoljnopoličkim ciljevima i pojačanim reciprocitetom, sankcije Rusije prema Crnoj Gori povećane. Pored

otezanog (prekinutog) izvoza crnogorskih proizvoda u Rusiju, sada nemamo ni direktne avio letove ruskih prevoznika prema Crnoj Gori - kazala je Durović dodajući da bi dobro bilo disperzirati i rizik koliko je to najviše moguće, animacijom i drugih tržišta.

- Međutim, tu nam vrijeme nije saveznik. Ulazimo u turističku predsezonu bez značajnijih rezervacija, potpuno upućeni na neutemeljena očekivanja i ad hoc dolaske gostiju iz regionala. Nema jasne strategije, a još manje sinhronizovanih djelatnosti, tako da zabrinutost od mogućih slabijih rezultata u turizmu - objektivno raste - kazala je Durović i kao treće dodaje da u zemlji sa takom malim brojem vakcinisanih građana, mnogi potencijalni turisti koji su „vakcinisani“ potražiće bezbjednije destinacije, koje pružaju pogodnosti i povlastice za ovu kategoriju gostiju, kojima je zdravstvena bezbjednost ispred odluke o destinaciji.

- Konačno, opšta situacija u Crnoj Gori, po pitanju političke stabilnosti i atraktivnosti za ulaganja i dolaske - pogoršala se. A informacije su u današnjem globalnom svijetu brzo šire. Poznato je da platežno sposobniji turisti svakako ocjenjuju ove informacije prije konačne odluke da li posjetiti crnogorske ljetopote ove godine - tvrdi Durović. Kada je u pitanju kineski kredit i ishitrena odluka sadašnjih vlasti da pregovaraju sa EU umjesto prvo sa Kinom, Durović počuje:

- Cijenim da je javno otvaranje ovog pitanja o teškoćama servisiranja prve rate kineskog kredita, usred Brisela, sredinom maja, a bez prethodnih bilateralnih pregovora sa Kinezima, poslalo jednu dosta zbušujuću poruku svim stranama. Prvo Uniji, da smo u ozbiljnim finansijskim problemima, odjednom i mnogo većim nego što se preustavljal do juče. Drugo, traženje učešća EU u plaćanju bilateralnog kreditnog aranžmana, protiv je osnovnih pravila kako funkcioniše EU budžet i evropske banke.

Zato su, kako dodaje, odgovori,

koji su naravno morali biti „javnii“, kao i sam apel - bili kratki i odbijajući.

- Ostalo su političke fraze i jalo-ve debate u EU parlamentu, motivisane pojedinačnim interesima političkih grupacija i samih država članica. To je sve propričeno i od strane Kine - bez komentara. Tradicionalno, oni se ne oglašavaju odmah, javno i izričito - to je i do sada bila specifičnost njihovog pristupa obnovi Puta svile. Sebi mogu dozvoliti diplomatski manir odlaganja izjašnjavanja. I sada, sa takvim našim kredibilitetom kineskog partnera (koji javno traži pomoć treće strane, bez iscrpljivanja svih mogućnosti u normalnim bilateralnim pregovorima), treba da zatražimo razumijevanje kineske strane za restrukturiranje tog istog kredita - kazala je Durović.

Po njenom mišljenju smo na ovaj način, unaprijed, osudili bilateralne pregovore sa Kinom, da, umjesto partnerskog ekonomskog dijaloga, ovi pregovori budu podignuti prvo na politički nivo pregovora, što svakako nije dobro.

- Cijenim da smo, bez velikih izjava na javnoj sceni - trebali pristupiti bilateralnim pregovorima sa Kinom, u maniru odgovornog partnera koji traži razumijevanja u ozbiljnim uslovima pandemije kovid-19. Mislim da smo tako imali mnogo bolje pozicije za pregovore - kaže Durović.

Istovremeno, kako ističe, na našoj listi prioriteta infrastrukturnih projekata stoji i izgradnja druge dionice auto-puta, sekcija Mateševa - Andrijeva, koja je procijenjena na iznos od 295 miliona.

- Onaj, kao „bankabilan“ projekt, ponuđen za finansiranje i kroz različite modalitete EU podrške, kombinaciju grantova i kredita evropskih banaka. Kad je se aranžman ugovori, EU objavljuje tendere za izvođače radova, a svi znamo da su Kinezzi „njakonkurentniji“. Možemo, ako bismo imali uspješne pregovore, zamisliti situaciju da se ugovori izgradnja druge dionice auto-puta, tako da bi se projekt podržao iz EU granta i pratećeg kredita banke, a projekt bi mogla dobiti kineska kompanija - kaže Durović ističući da bismo time dobili trostrukti efekat: nastavak značajne razvojne investicije u Crnoj Gori, EU bi mogla reći da nam pomaže i da istovremeno disperziramo rizik prezaduženosti jednoj strani, a Kina bi bila spremljena da restrukturira prvi kredit, jer bi imala obezbjeđen nastavak radova, na terenu, u istoj zemlji, kao dio svoje inicijative obnove Puta svile.

- Svi bismo mogli biti zadovoljni. Postavlja se pitanje da li bi EU ovo mogla prihvati? Argumenti na našoj strani mogli bi biti da se sličan aranžman odvija u našem susjedstvu, na projektu izgradnje mosta Pelješac u Hrvatskoj, koga grade Kinezzi, a podržavaju evropski strukturalni fondovi. I svi zadovoljni. Zašto jedan mali dio takvog „ekonomskog“ zadovoljstva mi ne bismo pokušali da ispregovaramo i za našu zemlju - pita se Durović zaključujući da smo ovačko i na prilog uspjeli da napravimo gužvu najavnoj sceni, a nijesmo probali prvo da analiziramo sve scenarije i probamo ovaj prethodno pojašnjeni pristup, koji je, govoreći i ekonomskim i političkim kategorijama - optimalna varijanta.

Nada KOVACEVIĆ

Za praznike veliki broj turista posjetio naše ugostiteljske objekte

Oživjelo Primorje, hoteli popunjeni i preko 60 odsto

PODGORICA - Nakon dužeg perioda praznih primorskih gradova, praznici su popunili naše hotele, a ugostitelji su više nego zadovoljni. Kako su kazali Pobjedi poslužilo ih je lijepo vrijeme, pa su i domaći gosti u velikom broju posjetili lokalni hotele. Na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi 6.000 gostiju, saopšteno je iz Turističke organizacije Budva. Prema grubim procjenama hoteli su popunjeni i do 60 odsto, dok su lokalni dupki puni.



TERASA LOKALA MOCART BILA PUNA TOKOM PRAZNIKA: Juče u Budvi

Ivana Rebić iz lokalne TO kazala da je 4.500 smješteno u budvanskim hotelima, dok je 1.500 u privatnom smještaju.

- Najviše gostiju je pristiglo iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske, Ukrajine i Rusije - rekla je Rebić.

Kako je Pobjedi kazao vlasnik lokalne „Mocart“ **Luka Vučković** prezadovoljni su posjetom gostiju ovog 1. maja.

- Gosti su pretežno iz Srbije, ima Rusa, ima nešto iz Albanije. Prezadovoljni smo sa ovim kako smo ih dočekali. Vrijeme nam je prelijepo, popunjeno smo svi od jutra do mraka. Svi ugostiteljski objekti su popun-

jeni i baš imamo lijepo povratne informacije, zadovoljni su sa cijenama, uslugama i sa svim - kazao je Vučković koji ističe da su turisti počeli dolaziti od petka i procjene su da će ostati do utorka.

- Najavili su neko lijepo vrijeme tako da možemo da očekujemo posao i tokom cijelog mjeseca maja. Imamo dosta i domaćih gostiju. I hoteli su baš popunjeni, spuštili su cijene i to nam je dosta pomognulo jer je dosta ljudi došlo zbog

toga i upravo smo iznad svih očekivanja. Prezadovoljni smo. Hoteli koji su se otvorili popunjeni su i preko 60 odsto - poručuje Vučković.

Portparolka HG „Budvanska rivijera“ **Jelena Kaluđerović** kazala je Pobjedi da su u ovom kompaniji zadovoljni posjetom gostiju za praznike i posjećenošću hotela „Palas“ u Petrovcu.

- Gosti su pretežno iz Crne Gore i to uglavnom naši stalni gosti - kazala je Kaluđerović.

Turistička organizacija Budve je, povodom prvomajskih i uskršnjih praznika, ispred Starog grada organizovala akciju podjele slatkiša pod nazivom „Vesela družina“.

- Najmlađe sugrađane i goste obradovali smo posebnim programom ispred Starog grada. Program je počeo u 11 sati, kada je „Vesela družina“ počela s podjelom slatkiša i animiranjem djece. U isto vrijeme su se dijelile i ručno rađene maske, koje je izradila naša umjetnica **Kristina Maćić** - kazala je Rebić.

Pored uskršnje instalacije, koja se već nalazila na trgu, postavljena je i uskršnja fototabla kao dodatna zabava za najmlađe.

- Raduje nas što je odziv djece i njihovih roditelja veliki, ali stalno napominjemo da je važno da poštujemo trenutne epidemiološke mjere - rekla je Rebić.

N.K.

Ulcinj posjetilo 10.000 turista sa Kosova i iz Makedonije

Gzim Hajdinaga, direktor Turističke organizacije Ulcinj kazao je Pobjedi da je ovaj grad oživio svakako.

- Grad je pun za praznike. Presjek koji imam sa granice Sukobin kaže da od 31. aprila do 2. maja je prešlo 9.700 turista iz Kosova i Sjeverne Makedonije. Imali smo i sreće nije bilo neko naj vrijeme, ali nije bilo kiše tako da je i to razlog što su krenuli i ovako mogu malo da šetaju kroz grad i da sjednu na terase lokalna - kazao je Hajdinaga.

Vlasnik hotela „Plaža“ u Ulcinju **Hasan Karamanaga** je potvrdio da je bila dobra posjećenost grada.

- Nekako je grad živnuo - kazao je Karamanaga, ali dodaje da će za dva dana opet ostati bez gostiju.

- Trudili smo se da poštujemo epidemiološke mjere. Popunjenošć hotela „Plaža“ je bila oko 80 odsto. Najviše je turista iz regionala, ponajviše sa Kosova, a ima dosta i domaćih gostiju, međutim polako su počeli da odlaze... Sjutra već imamo popunjenošć 50 odsto tako da to polako pada - kazao je Karamanaga.

Za sada sve ide po planu na dionici od Smokovca do Mateševa, ne očekuje se prolongiranje rokova

Završeno oko 95 odsto radova na prioritetnoj dionici auto-puta

PODGORICA - Na prioritetnoj dionici auto-puta Bar-Boljare, od Smokovca do Mateševa, završeno je oko 95 odsto radova, saopštio je zamenik vođe tima inženjera francusko-italijanskog konzorcijuma Ingerop - Geodata **Jovan Ivanović**.

- Građevinski radovi su uglavnom završeni na svim objektima, mostovima, tunelima i otvorenoj trasi, pogotovo na prvoj polovini dionice. Intenzivno se izvode i radovi na opremanju auto-puta - rekao je Ivanović Mediabirom.

Dodata je da ne očekuje iznenadenja u pogledu daljeg proljinjanja roka završetka radova na prioritetnoj dionici.

- Ukoliko samo tehnički parametri budu diktirali dinamiku i rok za završetak radova, možemo očekivati da oni budu završeni do kraja godine. Ukoliko

određeni sporovi između strana u projektu budu uticali na dinamiku radova, krajnji rok može imati drugačiji ishod - saopštio je Ivanović.

On je naveo da postoje određeni parametri koji mogu, ali ne moraju uticati na konačan rok.

- Vrijeme potrebno za fazu testiranja svih ugrađenih instalacija i sistema, simulacije raznih scenarija i takozvano fino podešavanje opreme i uređaja, kao i organizaciju tehničkog prijema svih radova, često bude potreban - rekao je Ivanović.

On je doda da na prioritetnoj dionici auto-puta predstoje završni radovi uglavnom na objektima na drugom dijelu trase. Radovi su intenzivni, posebno na dionicama dva i tri, koje podrazumijevaju prvi 20-ak kilometara trase.

- Na tom dijelu su vremenski

uslovi bili uglavnom povoljni, pa nije bilo obustave radova ni tokom zimskih mjeseci. Na drugih 20-ak kilometara, zimski vremenski uslovi su diktirali dinamiku radova, tako da postoje određeno kašnjenje u planiranoj dinamici - saopštio je Ivanović.

S obzirom na to da predstoje period sa povoljnim vremenskim uslovima za rad, on očekuje da se radovi i na tim dionicama intenziviraju. Ivanović je saopštio da je na realizaciji prve dionice auto-puta angažovan oko 1.100 radnika koji privode kraj radove na prioritetnoj dionici.

- Od toga oko 400 radnika su kineski državljanini, a oko 100 domaći i radnici iz regionala, koje je angažovao izvođač, China Road and Bridge Corporation (CRBC). Preostali dio se odnosi na osoblje podizvodjača - rekao je Ivanović.

R.P.

Za pet godina samo šest prekršajnih prijava protiv poslodavaca koji ne izmiruju poreze i doprinose

PODGORICA – Neplaćanje doprinosa zaposlenima podliježe prekršajnoj odgovornosti poslodavca i odgovornog lica, a kaznjenim odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđena je novčana kazna od dvije do 20 hiljada eura za pravna lica, odnosno od 500 do hiljadu eura za odgovorna lica.

Međutim, ako uzmememo u obzir višemilionske poreske dugove koje država godinama ne uspijeva naplatiti, a koje većim dijelom čine upravo porezi i doprinosi na zarade, postavlja se pitanje da li je ovo zakonsko rješenje samo „mrtvo slovo na papiru“, imajući u vidu da je od 2015. do kraja prošle godine pred podgoričkim Sudom za prekršaje riješeno svega devet predmeta po ovom osnovu.

Sud je, kako navode, izrekao novčane kazne za šest kompanija u ukupnom iznosu od pet hiljada eura i pet odgovornih lica u ukupnom iznosu od 1.350 eura, jedno pravno lice je dobilo samo opomenu, dok su dva postupka obustavljena. Sudeći po podacima suda, sve kazne koje je izrekao u ovim predmetima bile su ispod zakonskog minimuma.

NEPLAĆANJE DOPRINOSA

– Iako je zakonski okvir u poreskoj politici značajno unaprijeđen kada je riječ o oporezivanju i socijalnoj politici i zapošljavanju, i dalje je aktuelno pitanje neredovnog plaćanja ili neplaćanja poreza i doprinosa – ukazuje advokatka **Maja Zeković**, dodajući da ova pojava nije samo prisutna u privatnom, već i u državnom sektoru.

Advokatka Zeković objašnjava da pomenuti zakon utvrđuje obavezne doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje i reguliše sva relevantna pitanja, te propisuje obaveznu isplate doprinosa prilikom isplate zarada zaposlenima.

– Ako isplatalac prihoda na koje se plaćaju doprinosi ne obračuna, netačno obračuna, ne obustavi ili ne uplati doprinose prilikom svake isplate zarade zaposlenom, zakon predviđa prekršajnu odgovornost poslodavca i odgovornog lica. Dakle, zakonski okvir postoji, ali treba na svim nivoima djelovanja promovisati dosljednu primjenu usvojenih normi – navodi naša sagovornica.

KONTROLA

Utvrdjivanje, kontrolu i naplatu doprinosa, rokove, kamate i zastare reguliše

Zakoni postoje, samo ih treba koristiti

Treba javno ohrabrivati zaposlene da koriste sve zakonske mogućnosti u cilju zaštite svojih prava, a Upravu prihoda kao centralni poreski organ da dosljedno sprovodi svoja ovlašćenja – navodi advokatka Maja Zeković

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI za šta je nadležna Uprava prihoda.

– Zaposlenima koji utvrde ili iz bilo kog razloga posumnjavaju da im poslodavac redovno ne uplaćuje doprinose, na raspolaganju stoji mogućnost prijave istog Upravi prihoda koja bi po toj prijavi morala sprovesti inspekcijski nadzor i utvrditi pravilnost poslovanja tog pravnog lica u dijelu izmirivanja poreskih obaveza. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, shodno čl. 111 Zakona o prekršajima prekršajni postupak može se pokrenuti na osnovu zahtjeva ovlašćenog organa ili samog oštećenog. Stoga treba javno ohrabrvati zaposlene kako u javnom tako i u privatnom sektoru da koriste sve zakonske mogućnosti u cilju zaštite svojih prava, a Upravu prihoda kao centralni poreski organ da dosljedno sprovodi svoja ovlašćenja – smatra advokatka Zeković.

Zakon štiti i zaposlene čiji su poslodavci otišli u stečaj, objašnjava ona, pa pravo na isplatu doprinosa reguliše se preko Fonda rada i to za one koji su bili zaposleni na dan otvaranja ili šest mjeseci prije otvaranja stečaja. Zaposleni na ovaj način mogu povezati svoj staž, u slučaju da se u stečaju nije su naplatili.

– Nakon niza prijava nadležnoj upravi, u konačnom nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža. Po mojoj pri-

PRAKSA

Ipak, u praksi to često zna da bude drugačije, objašnjava sagovornica navodeći slučaj svoje klijentkinje D. B., koja je godinama pokušavala da ostvari svoja prava, ali se ispostavilo da je zakon više bio na strani poslodavca koji je našao način da ga izigra, nego na njenoj.

– Na osnovu iskustva moje klijentkinje D.B. nažalost mogu svjedočiti o djelimičnom ostvarivanju prava u pogledu povezivanja radnog staža i uplate doprinosa i pored njenog urednog obraćanja nadležnoj Poreskoj upravi, a kasnije i mog u svojstvu njenog punomoćnika, sve u cilju skretanja pažnje na problem neuplaćivanja doprinosa od strane poslodavaca – kaže Zeković. Objašnjava da je njena klijentkinja prvo radila u firmi Kalímero koja je, kako navodi, „ugašena“ sa neizmirenim obavezama prema njoj za dio 2012., cijelu 2013. i 2014. godinu. Nakon toga je otvorena nova firma „Peđa trejd“ iste djelatnosti u kojoj se kao odgovorna lica pojavljuju isti ljudi, gdje je nastavljeno sa istom praksom, čak i periodu dok je zaposlena bila na porodiljskom odsustvu.

– Nakon niza prijava nadležnoj upravi, u konačnom nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža. Po mojoj pri-

javi Poreska uprava me je u januaru 2016. godine obavijestila da je predmet proslijedila Sudu za prekršaje na dalju nadležnost, ali ni do danas nemam podataka da li je u tom predmetu izrečena prekršajna kazna za navedena pravna lica. Sproveden je inspekcijski nadzor u firmi „Peđa trejd“, o čemu me je obavijestila tadašnja Poreska uprava u martu 2016., kada je utvrđeno postojanje neizmirenih obaveza za poreze i doprinose od više hiljada eura, ali je konstatovano da je i ovo pravno lice podnijelo zahtjev za pokretanje stecaja još u oktobru 2015. Taj postupak je završen dva mjeseca kasnije, kada je utvrđeno da nema imovinu koja bi činila stecajnu masu, pa poreski dug nije mogao biti ni naplaćen – objašnjava Zeković.

Svoje pravo na naknadu zarade i uplate poreza i doprinosa, D.B. je pred Fondom rada tek 2019. godine djelimično ostvarila i to samo za period od šest mjeseci koliko je bila na porodiljskom bolovanju.

– Jasno je da ova zaposlena evidentno trpi štetu zbog svega ovoga, što se može pripisati inertnosti nadležnih organa i svojevrsnoj nekoordinaciji, a stiče se utisak da to ide na ruku neodgovornim poslodavcima, koji koristeći mogućnosti reorganizacije djelovanja u oblasti privrednog poslovanja grubo zloupotrebljavaju prava zaposlenih – navodi advokatka.

GDJE JE PRIJAVA?

Na pitanje Pobjede u kojoj je fazi postupak po prijavi advokatice Zeković koji se odnosi na D. B. iz Suda za prekršaje navode da o tom predmetu ne postoje podaci. Jedini zaključak je da se prijava izgubila negdje na pola puta, imajući u vidu da je prema dokumentaciji u koju je Pobjeda imala uvid, Zeković



Sud je, kako navode, izrekao novčane kazne za šest kompanija u ukupnom iznosu od pet hiljada eura i pet odgovornih lica u ukupnom iznosu od 1.350 eura, jedno pravno lice je dobilo samo opomenu, dok su dva postupka obustavljena. Sudeći po podacima suda, sve kazne koje je izrekao u ovim predmetima bile su ispod zakonskog minimuma

tektovali ukoliko sami zaposleni ne sarađuju sa nadležnim organima.

– Tako je prilikom postupaka inspekcijskog nadzora potrebno da zaposleni potvrde da li zaista dio zarade primaju „na ruke“, a kada je u pitanju provjera uplaćivanja poreza i doprinosa, napominjemo da je Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica propisano pravo zaposlenih na upoznavanje sa izvršenim obračunom zarada na godišnjem nivou putem OPD2 obrasca od strane poslodavca. To pravo mogu iskoristiti direktno u komunikaciji sa poslodavcima, a zaštitu mogu zatražiti kod Inspekcije rada – objašnjava Vuletić savjetujući zaposlene i da sami u Fondu PIO provjeravaju da li im poslodavac uplaćuje doprinose.

EDUKACIJA JAVNOSTI

Veliki značaj u zaštiti prava ima javno promovisanje regulative iz ove oblasti, smatra advokatka Zeković, jer je to način da zaposleni znaju koje su im opcije na raspolaganju, te u kojim rokovima i sa kojom dokumentacijom treba da se obrate nadležnim organima, kako ne bi došlo do gubitka ili zastare njihovih prava.

– Zato je ovo i svojevrsni apel nadležnim organima da pojačaju djelovanje na svim nivoima zaštite prava zaposlenih, jer je u konačnom na njima odgovornost za štetu koju trpe zaposleni uslijed nepostupanja po prijavama, zahtjevima i urgencijama zbog neplaćanja doprinosa. Stoga bi i pojačana kampanja nadležnih u ovoj oblasti bila više nego korisna. Ipak, moram istaći da su u posljednjem periodu evidentne obrabrujući najave koje dolaze sa relevantnih adresa nadležnih organa. Ne samo da je došlo do organizacionih i rukovodnih promjena, već imamo i jasne najave iz UP da će u predstojećem periodu fokus djelovanja biti na ispravljanju uočenih loših praksi i dosljedniju primjenu zakona u cilju poboljšanja rezultata u oblasti poreske politike. To svakako doprinosi stvaranju ambijenta pravne sigurnosti za sve građane, bez obzira na politički ili bilo koji drugi status – zaključuje advokatka Zeković.

M.LK.

Najveći dug za doprinose



Najveći dio poreskog duga odnosi se na poreze i doprinose na zarade, kaže Vuletić. Međutim, naglašava da je od kraja 2015. do početka 2020. nivo dospjelih, a neizmirenih obaveza po ovom osnovu umarjen za 119 miliona eura. Za to su, kako navodi Vuletić, zaslужne mјere za efikasnije

upravljanje poreskim dugovima i jačanje funkcije naplate, među kojima je posebno značajan program.

– U stečajnim postupcima obaveze vezane za zarade zaposlenih, te obaveze po osnovu poreza i doprinosa, nalaze se u prioritetnim krugovima za naplatu iz stečajne mase, pa se i kroz stečaj makar jednim dijelom mogu obezbijediti ova potraživanja – navodi Vuletić.

Milica Vuletić

Završena analiza 1.041 uzorka na korona virus

Preminulo troje, još 102 pozitivne osobe

PODGORICA – U Crnoj Gori su, od posljednjeg presjeka, preminule tri osobe inficirane korona virusom, a registrirana su 102 pozitivna slučaja - saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Laboratorije IJZ-a i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcija

je korona virusa tokom srijede završile su analizu i Institutu dostavile rezultate za 1.041 uzorak na korona virus. Saopšteno je da su novootkriveni slučajevi iz Podgorice - 31, Nikšića 18, Pljevlja 17, Bijelog Polja devet, Berana šest, Ulcinja pet, Kotora, Danilovgrada i Rogača po tri, Herceg Novog, Ceti-

nja i Bara po dva, i Plavu jedan. - Od posljednjeg presjeka Instituta su prijavljena tri smrtna ishoda povezana sa kovidom-19, kod pacijenata iz Podgorice, Nikšića i Danilovgrada, od kojih je najmladi imao 63, a najstariji 81 godinu - navodi se u saopštenju. Ukupan broj preminulih pove-

zanih sa kovid-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.505. Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 173 pacijenta.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva kovi- da-19 u Crnoj Gori iznosi

2.244. Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije korona virusom u Crnoj Gori je 97.619.

U Podgorici je trenutno aktivno 776 slučajeva korona virusa, Nikšiću 223, Pljevljima 210, Beranama i Bijelom Polju po 119, Baru 105, Danilovgradu i

Ulcinju po 85, Rožajama 76, Herceg Novom 73, Andrijevici 51, na Cetinju 47, u Kotoru 45, Budvi 43. U Mojkovcu i Tivtu je aktivno po 38 slučajeva korona virusa, Tuzima 37, Kolašinu 20, Plavu 19, na Žabljaku 11, u Petnjici devet, Plužinama sedam, Šavniku i Gusinju po četiri. I.K.

U Crnoj Gori se još ne razmišlja o uvođenju treće doze Sinofarm vakcine, iz Instituta za javno zdravlje ističu da prate preporuke proizvođača

Novi sojevi „traže“ dodatne doze?

Kineska vakcina Sinofarm uskoro bi mogla da dobije dozvolu za hitnu upotrebu od Svjetske zdravstvene organizacije

PODGORICA - Kompanije koje proizvode vakcine protiv kovida-19 već rade istraživanja koja se odnose na primjenu treće doze, mogućnost kombinovanja vakcina, ali i prilagođavanja novim sojevima virusa.

Za sada se ne pominje eventualna treća doza kineske Sinofarm vakcine. U Institutu za javno zdravlje kažu da prate istraživanja svih proizvođača vakcina, te da će kada budu imali konkretnе i zvanične preporuke o tome obavijestiti javnost.

- Zvanični podaci, jasni i precizni o tome ko je kandidat za treću dozu, kada, odnosno nakon kog perioda bi se ona primjenjivala još uvek ne postoje - kazali su Pobjedi iz Instituta. O ideji treće doze počelo je da se govori sa pojmom novih sojeva korona virusa, ali i izvještajima da se poslije druge doze kineske vakcine kod pojedinih nijesu stvorila antitijela.



Sve češće se pominje potreba treće doze Sinofarma

REZULTATI

Kineska kompanija Sinofarm najavila je 28. marta da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima treću dozu.

Preliminarni rezultati su pokazali da dodatna revakcinacija može da poveća broj antitijela i istovremeno poboljša sposobnost vakcine da odbrani organizam i od mutiranih sojeva korona virusa.

Ipak, kako je Pobjeda pisala, veći broj antitijela ne znači da imamo bolji imunitet. Iz Instituta za javno zdravlje ranije su

rekli da su testovi na antitijela besmisleni i nijesu presudna potvrda o postojanju imuniteta. Stoga nije ih potrebno raditi, osim u slučajevima kada osoba sa sigurnošću ne zna da li je bila inficirana, a sjeća se da je imala rizičan kontakt. Oni se prepisuju i kada ljudi imaju kliničku sliku kovida-19, ali ne i laboratorijsku potvrdu PCR testom. Iako rijetko priznaje slabosti svojih vakcina protiv korona virusa, Kina je nedavno objavila da je njihova efikasnost ipak niža i da vlada razmatra mijenjanje vakcina kako bi pojačala efikasnost.

Kineske vakcine „nemaju vr-

lo visoku stopu zaštite“, rekao je direktor kineskog Centra za kontrolu bolesti **Gao Fu** na konferenciji za novinare krajem aprila.

Peking je podijelio stotine miliona doza u inostranstvu i na taj način pokušao da umanji povjerenje u Fajzer-Biotek koji radi na principu vektora mRNK.

Dostupni podaci pokazuju da kineske vakcine po efikasnosti zaostaju za drugima, uključujući proizvode Fajzera i Moderate, ali ih je lakše skladišti jer ne zahtijevaju tako stroge kontrole temperature.

Treću fazu testiranja kine-

Simptomi

Ljekari savjetuju da se nakon Astra Zeneke obrati pažnju na određene simptome, kada bi trebalo zatražiti ljekarsku pomoć:

1. **Jaka uporna glavobolja koja se ne poboljšava jednostavnim ljekovima protiv bolova i pogoršava se pri ležanju ili je propraćena mučninom i povraćanjem;**
2. **Neurološki simptomi kao što su: zamagljen vid, poteškoće s govorom, pospanost, drhtavica;**
3. **Kratkoča daha ili bol u grudima;**
4. **Oticanje nogu;**
5. **Stalni bolovi u stomaku;**
6. **Sitne mrlje krvi ispod kože.**

ska vlada sa svojom Sinofarm vakcinom sprovodi u nekoliko država kroz masovnu imunizaciju. Riječ je Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu, Bahreinu i Jordanu.

Iz Instituta za javno zdravlje su kazali da još uvek nijesu publikovali detaljni podaci ove faze kliničkog ispitivanja.

RAZMATRANJE

Gao Fu je ocijenio da je „optimizacija“ postupka vakcinacije, uključujući mijenjanje broja doza i vremenski razmak između njih, „definitivno“ rješenje za efikasnost vakcina.

- Sada se formalno razmatra da li za postupak imunizacije treba koristiti različite vakcine iz različitih proizvodnih linija - rekao je Gao.

Stručnjaci kažu da bi mijenjanje vakcina ili sekvencialna imunizacija mogla do poveća efikasnost. Britanski istraživači provođaju moguću kombinaciju Fajzer-Biotek i tradicionalne vakcine Astra Zeneke.

Kineske vlasti nijesu predale svoje Evropskoj agenciji za ljekove (EMA) na ispitivanje. Ta ustanova do sada je odobrila upotrebu četiri

vakcine: Fajzer - Biotek, Astra Zeneke - Sveučilište Oksford, Moderna i Džonson & Džonson. Trenutno se ispituje i ruski Sputnjik V.

Sa druge strane, kako prenosi Rojters, kineska vakcina Sinofarm uskoro bi mogla da dobije dozvolu za hitnu upotrebu od Svjetske zdravstvene organizacije.

Kineski proizvođači vakcina Sinofarm i Sinovak prezentovali su podatke o svojim vakcinama protiv kovida-19 pred organima Svjetske zdravstvene organizacije, kako bi predstavili nivo djelotvornosti koja bi bila kompatibilna s onom koju zahtijeva ta institucija.

Savjetodavni odbor SZO (SAGE) saopšto je da se nuda da će se uskoro izdati preporuke za te vakcine, a podaci koje su kompanije javno podijelile na sastanku (SAGE) jasno pokazuju da imaju nivo djelotvornosti koja bi bila kompatibilna sa zahtjevima koje je SZO zahtijerala za ovu vakcincu, što znači efikasnost od oko 50 do 70 odsto, i da posjeduju sve sigurnosne podatke koji pokazuju da je ova vakcina bezbjedna za upotrebu.

Iako podaci o djelotvornosti kineskih vakcina Sinofarm nikada nijesu javno objavljeni, njihov proizvođač - pekinški institut za biološke proizvode, jedinica podružnice Sinopharm China National Biotech Group (CNBG), rekao je, prenosi Rojters, da je vakcina djelotvorna 79,34 odsto u sprečavanju obolijevanja od kovida-19, i to na osnovu trenutnih podataka. Odobrena je u nekoliko zemalja, uključujući Kinu, Pakistan i UAE.

MASOVNA VAKCINACIJA

Masovna vakcinacija u našoj zemlji trebalo bi da počne ove sedmice. U subotu je stiglo 201.000 doza Sinofarmovih vakcina, a dan ranije Srbija je donirala 10.000 doza Astra Zeneke. Najavljen je dolazak još 25.000 Astra Zeneke vakcina, kao i oko 30.000 ruskih Sputnjik vakcina, dok će od maja do avgusta stići i 41.000 Fajzrovih vakcina, prema najavama Ministarstva zdravlja.

SI.RADONJIĆ

Astra Zeneka - četiri dolara

Ukoliko se stvari posmatraju sa tačke profita, berzanski eksperti objašnjavaju da je moguće da se radi o tome jer je cijena jedne doze Astra Zeneke svega četiri dolara, što je čini najjeftinijom, ukoliko se uzme poređenje sa činjenicom da Madarska plaća dozu Sinofarma 36 dolara.

Britanski farmaceutski gigant je nedavno otkrio brojke oko vakcine koju su stvorili u partnerstvu sa Univerzitetom Oksford. Kompanija je na početku rekla da ne želi da zarađuje na vakcini i da će, makar dok traje pandemija kovida-19, njena cijena biti samo onoliko koliko koštaju troškovi proizvodnje. Astra Zeneka je isporučila 68 miliona doza širom svijeta u prvom kvartalu, što je 275 miliona dolara a samo od Evrope

224 miliona. Analiza koja je u tom časopisu objavljena u Lancetu u martu je otkrila da je efikasnost ove vakcine 76,7 procenata i to nakon 21 dana od primanja prve doze i da zaštita traje najmanje 90 dana nakon toga. U Velikoj Britaniji se vode opsežna istraživanja na terenu, te su upoređivani rezultati nakon primanja jedne doze Fajzera ili Astra Zeneke. Primjećeno je da ukoliko nakon primanja Astra Zeneke pacijent ipak dobije kovid-19 nakon tri nedelje od primanja prve doze, ima gotovo 45 odsto manje šansi da prenese infekciju na okolinu. Fajzer ima 49 odsto u tom dijelu. Slučajevi smrти i hospitalizacija zbog kovida-19 su veoma rijetki nakon prve doze.

Sa dvije doze, različita klinička ispitivanja zabilježila su efikasnost zaštite od 62 do 79 odsto kao i stoprocentnu zaštitu od hospitalizacije i smrti.

Evropski regulatori odobravaju dalju upotrebu vakcina jer su prednosti u sprečavanju obolijevanja i komplikacija od kovida-19 daleko veće od potencijalnih rizika.

Britanska regulatorna agencija za ljekove i zdravstvene proizvode (MHRA) rekla je da je učestalost takvih krvnih ugrušaka oko 1 na 100.000. Tokom visoke stope prenosa infekcije, velike su koristi Astra Zeneke jer se sprečava hospitalizacija zbog kovida-19.

Različite koristi vakcina za različite starosne grupe i ostale faktore, kao što je lokalna

transmisija kovida-19, glavni su razlozi zašto neke zemlje odobravaju vakcincu Astra Zeneke samo za određena godišta.

Različite poruke evropskih vlasti podstakle su skepticizam prema vakcinama, a ponovna izgradnja povjerenja zahtijeva transparentnost i dosljednost. Prvobitno su neke države ponudile Astra Zeneku samo stanovnicima uzrasta od 18 do 64 godine.

Nijesu dozvolili vakcinisanje starijih od 65 godina saopštvili da nema još dovoljno podataka kako uticje na tu starosnu kategoriju. Njemačka i Francuska su prvo zabranile upotrebu za starije stanovništvo, ali su kasnije preinčile tu odluku.

EMA je u januaru odobrila upotrebu vakcina, pa i za starije od 65 godina. Iz kompanije Astra Zeneke saopštili su da su podaci sa kliničkih ispitivanja pokazali da vakcina štiti lude svih uzrasta.

Državni zvaničnici čestitali vjernicima najveći hrišćanski praznik

Đukanović: Poruke Vaskrsa podsjećaju na vječno građansko i državno dostojanstvo

PODGORICA – Poruke praznika Hristovog vaskrsenja podsjećaju da je u dubokim istorijskim brazdama crnogorskog društva kroz njegovo vjekovno čojsko suprotstavljanje nepravdama i nasilju nad sopstvenim identitetom, začet i iznjedren neprolazni plod vječnog građanskog i državnog dostojanstva - kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.

Đukanović je, čestitajući Vaskrs sveštenstvu i vjernicima, kazao da je Vaskrs praznik koji vjekovima donosi svjetlost vjere, novog početka, nade i ljubavi.

- Ujedinjuje nas oko tradicionalnih, duhovnih i moralnih vrijednosti pravde, razumijevanja i zajedništva, koje su bliske svim ljudima, bez obzira na njihovo duhovno i svjetovno opredjeljenje, koje predstavljaju nesalomiv duhovni stožer i trajni imenitelj kozmopolitskog karaktera crnogorskog društva - naveo je Đukanović.

Naveo je da poruke velikog praznika Hristovog vaskrsenja podsjećaju da je u dubokim istorijskim brazdama crnogorskog društva kroz njegovo vjekovno čojsko suprotstavljanje tolikim nepravdama i nasilju nad sopstvenim identitetom, začet i iznjedren neprolazni plod vječnog građanskog i državnog dostojanstva.

- Našeg nepokolebljivog opredjeljenja njegovom očuvanju i snage našeg zajedništva i odlučnosti da se suočimo sa svim savremenim i budućim izazovima - dodao je Đukanović.

Poželio je da i sveti dani budu podstrek za odlučnije i odgovornije djelovanje na izgradnji otvorenog i tolerantnog društva, „srećnih i slobodnih

I.K.



ljudi koji svoje životne izvore temelje na znanju, sposobnosti i inventivnosti, društva utemeljenog na moralnim i etičkim načelima, kome je u prvom planu briga za dobrobit i dostojanstvo čovjeka i naše Crne Gore“.

Predsjednik Skupštine Aleksa Bećić je u vaskršnjoj čestitki sveštenstvu, monastvu, vjernicima, svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti i svima koji Vaskrs proslavljaju po Julijanskom kalendaru poželio da Vaskrs proslave u dobrom zdravlju, ispunjeni unutrašnjim mirom, prihvaćenim molitvama i nadom u bolje sјutra za svu narod.

Premjer Zdravko Krivokapić je pravoslavnim vjernicima Vaskrs, navodeći da taj dan predstavlja mjeru mira, tolerancije, sloga i zadovoljstva. Naveo je da se život svakog čovjeka kreće od Cvjeti, kada je Isus Hrist ušao u Jerusalim, a posebno se iskazuje kroz strašnu nedjelju, kada Gospoda izdaju najbliži, a ostali ga razapnu.

Vaskrsenjem dobijamo novi život, a on treba da nam bude pouka, da mi budemo drugačiji, da preko Vaskrsa doživimo i lično vaskrsenje i očekujemo vječni život - navodi se u čestitki.

Iz MCP-a, ali ni nadležni, nijesu saopštili javnosti preporuke kako obavljati vjerske obrede i koliko vjernika može biti u zatvorenom prostoru. Tako se juče ujutru u podgoričkom hramu okupio veliki broj vjernika pa je distancu, kao jednu od osnovnih mјera u suzbijanju kovida-19 bilo nemoguće održati. Veći broj okupljenih nije nosio maske

PODGORICA - Sveštenstvo
Mitropolije crnogorsko-primorske juče ujutru je služilo vaskršnju liturgiju u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, u prisustvu velikog broja vjernika, među kojima je bio i protjerani ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović.

Božovića je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore proglašilo personom non grata i uskratio mu boravak krajem prošle godine. Iako se i dalje uđaju napor da se spriječi širenje korona virusa, Božović je odlučio da prkosí mјerama, pa je tako odustao od onih osnovnih - distanca i maska. Ne mareći za to što je protjeran, Božović je ranije saopštio da je i dalje ovlašćeni pred-

stavnik Srbije i da taj posao obavlja iz Beograda. Odmor od „posla“, očigledno koristi da dođe u Crnu Goru, posjeti porodicu i uprаžnjava vjerske običaje. Iz Ministarstva vanjskih poslova, na čijem je čelu

Dorđe Radulović, ranije je saopšteno da Božović može kao državljanin Srbije u bilo kom trenutku posjetiti Crnu Goru, a da su proglašenjem za personu non grata njegove diplomatske funkcije, shodno Bečkoj konvenciji, u Crnoj Gori prestale.

On je juče ujutru prisustvovao vaskršnjoj liturgiji u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici pred velikim brojem vjernika.

Zbog pandemije korona virusa prošle godine su iz MCP pozvali vjernike da ovaj hri-

šćanski praznik provedu kući sa svojim porodicama, poštujući mjere tadašnjeg Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti. Ove godine, iako se i dalje uđaju napor da se spriječi širenje korona virusa, taj poziv je izostao.

Iz MCP-a, ali ni nadležni, nijesu saopštili javnosti preporuke kako obavljati vjerske obrede i koliko vjernika može biti u zatvorenom prostoru. Tako se juče ujutru u podgoričkom hramu okupio veliki broj vjernika pa je distancu, kao jednu od osnovnih mјera u suzbijanju kovida-19 bilo nemoguće održati. Veći broj okupljenih nije nosio maske.

Episkop dioklijski Metodije, koji je služio liturgiju, podsjetio je na ozbiljnost virusa i po-



sljedice nepoštovanja mјera. - Braću i sestre od istoka do zapada i od sjevera do juga zadesila je ova opaka i opasna bolest izazvana nevidljivim virusom. Prošle godine smo se nadali da će zaraza brzo proći. Nažalost, ne samo da nije prošla, već je i u ovoj godini nastavila da hara širom svijeta.

Mitropolit Mihailo: Neki Crnogorci su se prodali za srebrnike kao Juda



Kako je naveo, neki Crnogorci su se prodali za srebrnike kao Juda Iskariotski i hule na Boga i CPC-ka besmrtnu zajednicu.

- I Bog i prava su na našoj strani i pobidićemo. Svaka sila za vremena, i doći će joj kraj - poručio je Mihailo. Naveo je da u CPC žive po savjeti, svjedoče istinu pravoslavne vjere i brane pravo da je isповijedaju u crnogorskim crkvama i manastirima.

- Ona koja je u dugoj istoriji dijelila narodnu sudbinu raduje se Vaskrsu i očinskom ljubavlju grli svu svoju decu, ma de bili, u zemlji ili rasijanju, poručujući im: ujedino se oko svojih svetinja i svete CPC-naveo je Mihailo.

Poručio je da se Vaskrs ove godine dočekuje i slavi u teškim uslovima, jer su crnogorski narod, kako je rekao, pritisli velike nevolje uzrokovane kovidom, koji je odnio veliki broj života.

PODGORICA - U prijedlogu izmjena Zakona o tužilaštvu ključne stvari kao što je mandat postojećem sastavu Tužilačkog savjeta i izbor vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca nijesu promijenjene i suprotne su mišljenju Venecijanske komisije, ali i Ustavu Crne Gore, smatraju u Građanskoj aliansi.

Koordinator programa ljudskih prava i pravde u GA Zoran Vujičić reka je da je prijedlog koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, izmijenjen u odnosu na onaj o kome se govorilo na dvije javne debate organizovane ovim povodom. Vujičić je objasnio da se izmjena tiče da jednog kandidata iz reda uglednih pravnika predlaže nevladine organizacije što je dobro rješenje kada se već islo u povećanje broja uglednih pravnika u Tužilačkom savjetu.

Na pitanje koliku su prijedlogom izmjena ispoštovane preporuke Venecijanske komisije (VK), Vujičić je ocjenio da je važan i način na koji će se ključne reforme sprovesti. - Ključne stvari kao što je mandat postojećem sastavu, kao i izbor v. d. VDT-a nijesu promijenjene i to se kosi ne samo sa mišljenjem VK već i kad je u pitanju izbor v. d. VDT-a u suprotnosti je sa Ustavom koji kaže da poslove Državnog



tužilaštva vrše rukovodioci državnih tužilaštava i državni tužioci - kazao je Vujičić agenciji MINA.

On je rekao da ovakvim zakonskim rješenjem i neko van Državnog tužilaštva može da njime rukovodi, ali daje posebno opasno da se na ovaj način izbjegava izbor kroz kvalifikovanu većinu u Skupštini.

- Kao i mogućnost da se kroz v. d. stanje rukovodi VDT-om u kontinuitetu, bez želje da se kroz dijalog dođe do najbolje kandidata i koji će u zakonitoj proceduri biti izabran. Takođe ovakvo tužilaštvo biće zavisno od ove ali i svake buduće vlasti - ocjenio je Vujičić.

On smatra da javna rasprava o prijedlogu izmjena tužilačkih zakona, nije bila klasična javna rasprava već debata gdje su se čuli jako značajne i dobre preporuke da to zakonsko rješenje izdrži test vremena.

Vujičić je ocijenio da rješenje koje je dostavljeno Skupštini pokazuje da nije bilo volje da se i usvoje ključne stvari. On je rekao da je potrebno da sistemski zakoni kao što je prijedlog izmjena Zakona o tužilaštvu i brojni drugi koji zahtijevaju izmjene, da prođu javne rasprave koje podržavaju organizovanje okruglih stolova, tribina, prezentacija i dostavljanje primjed-

bi, prijedloga i sugestija u pisnom ili elektronskom obliku. Vujičić je kazao da bi javna rasprava po pravilu trebala da počne danom objavlјivanja javnog poziva na internet stranicu ministarstva i portal e-uprave i da traje od 20 do 40 dana, u zavisnosti od značaja i složenosti materije koja je predmet regulisanja nacrta zakona.

On je rekao da mišljenje Venecijanske komisije, u vezi tužilačkih zakona, pravno nije obavezujuće, ali da u praksi skoro da i jeste.

Vujičić je naveo da Crna Gora kao član Savjeta Evrope i kandidat za članstvo u EU posebno mora da vodi računa o poštovanju odluka Savjeta Evrope, a Venecijanska komisija je tijelo SE koje je među uticajnjim.

- Nazadovanje u pregovorima u momentu kada već osam godina pregovaramo je loše ali ono što dodatno brine je povjerenje i partnerski odnos sa međunarodnom zajednicom koji se gradio i koji može da se ugrozi jednostranim povlačenjem poteza - zaključio je Vujičić.

R.P.

Služena vaskršnja liturgija u Hramu Hristovog vaskrsenja, kršene ep

Božović posao ob iz Beograda, Vask slavi u Podgorici



Iz MCP-a, ali ni nadležni, nijesu saopštili javnosti preporuke kako obavljati vjerske obrede i koliko vjernika može biti u zatvorenom prostoru. Tako se juče ujutru u podgoričkom hramu okupio veliki broj vjernika pa je distancu, kao jednu od osnovnih mјera u suzbijanju kovida-19 bilo nemoguće održati. Veći broj okupljenih nije nosio maske

PODGORICA - Sveštenstvo
Mitropolije crnogorsko-primorske juče ujutru je služilo vaskršnju liturgiju u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, u prisustvu velikog broja vjernika, među kojima je bio i protjerani ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović.

Božovića je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore proglašilo personom non grata i uskratio mu boravak krajem prošle godine. Iako se i dalje uđaju napor da se spriječi širenje korona virusa, Božović je odlučio da prkosí mјerama, pa je tako odustao od onih osnovnih - distanca i maska.

Ne mareći za to što je protjeran, Božović je ranije saopštio da ovaj hri-

Zoran Vujičić iz Građanske alijanse o izmjenama Zakona o tužilaštvu

Nijesu ispoštovane ključne stvari



On smatra da javna rasprava o prijedlogu izmjena tužilačkih zakona, nije bila klasična javna rasprava već debata gdje su se čuli jako značajne i dobre preporuke da to zakonsko rješenje izdrži test vremena.

Vujičić je ocijenio da rješenje koje je dostavljeno Skupštini pokazuje da nije bilo volje da se i usvoje ključne stvari. On je rekao da je potrebno da sistemski zakoni kao što je prijedlog izmjena Zakona o tužilaštvu i brojni drugi koji zahtijevaju izmjene, da prođu javne rasprave koje podržavaju organizovanje okruglih stolova, tribina, prezentacija i dostavljanje primjed-

epidemiološke mjere pavljaju krs



U hramu je rijetko ko nosio masku



Velike gužve u kripti podgoričkog hrama



Protjerani ambasador Božović krši epidemiološke mjere

ta. Danas se molimo za ozdravljenje svih oboljelih, kao i za pokoj duša svih upokojenih. Poštjući preporuke medicine štitimo jedni druge - kazao je on.

Predsjednik Skupštine **Aleksa Bećić** prisustvovao je vaskrsnjoj svetoj arhijerejskoj liturgiji u Manastiru Đurđevi

stupovi u Beranama koju je sluzio episkop budimljansko-nikšićki **Joanikije**. Kako je saopšteno iz Skupštine, Joanikije je istakao da „mi temeljno treba dalje da gradimo smisao našeg života i naše radosti i našega zajedništva, kao i da vaskrsenje Hristova i njegova pobjeda nad smrću ob-

novi našu prirodu, obnovi naše srce, naše misli i naše zajedništvo“.

Onje, kako se navodi, kazao da je posebno zadovoljan zbog činjenice što su u Beranama bili prisutni predstavnici najviših vlasti Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Skupštine, kome je odao „posebno priznanje i zahvalnost što je imao toliko veliki udio u izmjenama onog nakaznog zakona i svega onoga što je bilo štetno u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti kojije donijela ranija vlast“. Joanikije je kazao da je Skupština sa svim poslanicima, na

čijem je čelu Bećić, „sve to očistila i uskladila sa Ustavom i donijela jedan civilizovani zakon koji uspostavlja ravнопravnost i slobodu svih vjera u Crnoj Gori“.

Premijer **Zdravko Krivkapić** prisustvovao je vaskrsnjoj liturgiji u Manastiru Svetog Nikolaja na Pelevom Brijegu.

Kako je objavio na Twiteru, na

misi liturgiji je prisustvovao sa porodicom.

- Da nam radost današnjeg praznika donese mir i blagostanje, Hristos Vaskrse - napisao je Krivkapić na Twiteru.

T.K.

Episkop budimljansko-nikšićki i administrator MCP poručio da nije praksa da se objavljuje dokument koji je još u izradi

Joanikije: Temeljni ugovor još nacrt, Vlada na potezu

PODGORICA – Episkop budimljansko-nikšićki i administrator Mitropolije crnogorsko-promorske **Joanikije** kazao je da sada raspolažu samo nacrtom temeljnog ugovora, koji je usvojila Srpska pravoslavna crkva (SPC) i da sada o tom aktu treba da se izjasni Vlada.

- Imamo tekst koji je usvojen na nivou Crkve, taj tekst je dostavljen Vladi Crne Gore. Ona treba da se izjasni, ima pravo da da neke primjedbe, da nešto popravi, da nešto prihvati, i tu će se, nadam se, rukovoditi onim načelima koja su fiksirana u Ustavu i zakonima Crne Gore, posebno u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti - rekao je Joanikije za Radio Svetigor.

Kazao je da je sve još u radnoj verziji.

- Za mene lično, za Crkvu, svaki dokument, naročito ugovor, dok ne potpišu obje strane i ne ovjere pečatom, on zapravo ne postoji u nekom pravnom smislu. On je u pripremi, on nije završen, i nikada nije običaj, makar u



našem crkvenom poretku, da bilo koji dokument koji je još u izradi da se objavljuje i da se čini predmetom javne rasprave - kazao je Joanikije.

Prema njegovim riječima, treba shvatiti pravilno značaj temeljnog ugovora. Kazao je da su u

ci tih vjerskih zajednica su pregovarali, dopisivali se, razmatrali ta dokumenta, predloge, paragrafe - kazao je Joanikije. On je naveo da je Crna Gora pokazala djelimično spremnost da riješi sve ono što je vezano za položaj i status vjerskih zajednica u Crnoj Gori.

- Međutim, te dobre volje sa strane naše vlasti nije bilo prema SPC, odnosno prema eparhijama SPC u Crnoj Gori, nego je vlast tadašnja cijelo vrijeme opstruisala dijalog. Nikakvog konstruktivnog dijaloga nije bilo, zaista, ne zbog nas, mi smo cijelo vrijeme htjeli da razgovaramo. Sa druge strane, imali smo pojavu animoziteta i jedan ucenjivački stav - kazao je Joanikije. Istakao je da je u Vladi **Igora Lukšića** postojala volja da se to pitanje riješi, ali nije došlo do rezultata.


- Sada kad smo dobili novi Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je za nas prihvatljiv, došlo je na red potpisivanje temeljnog ugovora - naveo je Joanikije.

I.K.

STAV

Izričita zabrana

Piše:
Rajko CEROVIĆ



Predsjednik Krivkapić, definitivno, ne smije potpisati u ime države Crne Gore takozvani temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom

Opet se sa Crnom Gorom igraju beskrupulozne i podmukle igre na koje smo u našoj istoriji, ne jedan put, navikavani. Opet se Crnogorci posmatraju kao naivna i beslovesna čeljad koja će, kao i dosad, najčešće otkriti prevaru nakon protoka od stotinak godina.

Iza leđa Crne Gore odavno se plete nova zavjera, opet nam „braća“ pokušavaju skrojiti kapu tako da se pod njome nikad ne osvijestimo. Sprema se „temeljna“ crkvena zavjera, u prvom redu protiv države, a onda adekvatno i naroda, koji odavno smeta razvoju nečijih imperijalnih apetita.

Lako je episkopu **Joanikiju** koji, vjerovatno i ne slučajno nosi pomenuto ime, da kaže kako će takozvani temeljni ugovor države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti poznat javnosti tek poslije njegovog potpisivanja! Gospodin Joanikije ne služi Crnoj Gori, ne osjeća teret njenе istorije kao svoj, već služi instituciji koja tu državu ne priznaje. Njegova izdaja domovine je legitimna i, moguće, donekle razumljiva. No, ona, nas građane Crne Gore koji je nosimo u srcu, ne lišava jeze koja ovih dana ispunjava sve crnogorsko.

Veliki i zlokoban koloplet se danas zamotava oko Crne Gore. Od nje se krije dokumenat koji treba da joj odredi budućnost. Posjeduju ga samo troprsti ex ministar **Leposavić**, predsjednik Vlade **Krivkapić**, patrijarh **Porfirije**, Sveti sinod SPC, najviše gospodin **Vučić**, i, vjerovatno, Mali mokri lug. Crna Gora ništa o njemu do potpisivanja - ne smije da zna!

Naravno, u finiširanje pomenutog „temeljnog“ ugovora odavno su, možda i čitavu deceniju, uključeni, u odsustvu **Miloševića**, glavni stratezi četiri izgubljena rata u bivšoj Jugoslaviji, uključujući, naravno, i rat protiv Kosova za kojeg nisu znali da je tada još bio u sastavu njihove države. Igrase sa Crnom Gorom tako igrat će danas patrijarh Porfirije kaže daje takozvani temeljni ugovor usaglašen i spremam za potpisivanje, da bi predsjednik Krivkapić ustvrdio da se temeljni tek usaglašava? Tako je i tako mora da bude kad se spremi velika prevara Crne Gore! Toliki stepen neozbiljnosti i navodne tajnovitosti karakterističan je za ljudi koji misle da će sve zbrziti da se Vlasi ne dosjete.

Uostalom, ko se to usaglašava u ime Crne Gore? Ako su samo predsjednik Vlade i troprsti ministar - to sigurno nije Crna Gora. Što sve do te mjeru treba da bude zakukljeno i zamuljeno? Ko toliko smije potcijeniti građane i državu Crnu Goru?

Kad advokat Mitropolije **Kavarić** kaže da je riječ o istom temeljnem ugovoru kao i sa Islamskom zajednicom ili Katoličkom crkvom, već tog trenutka obmanjuje. Katolička crkva u Crnoj Gori nije strano tijelo kao što je to Srpska pravoslavna crkva. Katolička crkva postoji u Crnoj Gori od vremena šizme, a bila je više vjekova naša crnogorska državna crkva. Uostalom, Temeljni ugovor jeste potpisani sa Svetom Stolicom, ali u prvom redu sa državom Vatikanom. Zbog čega taj ugovor ne bi bio potpisani između dvije države, dakle Srbije i Crne Gore? Time bi bile izbjegnute mnoge današnje dileme.

Kladim se da su svi ti golemi srpski umovi, uključujući i novoizabrani patrijarh, dugo mozgali kako da po slovu i tog ugovora Srpska pravoslavna crkva izbjegne obavezu registracije u Crnoj Gori. Priče o tome da je Srpska pravoslavna crkva tradicionalna u Crnoj Gori isto su toliko tačne kao da kažemo da je budizam tradicionalna crnogorska vjera. Da je od pravoslavnih crkava u Crnoj Gori Crnogorska pravoslavna crkva jedino tradicionalna, teško da je potrebno posebno dokazivati. Znamo da taj temeljni ugovor ima prevashodnu namjeru da uništi svaki pomen o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, što je prilično nemoguća operacija. Samo se kod Srba istorija svakog dana ponovo piše. Zbog čega se, zaista, taj famozni ugovor tako dugo usaglašava?

Iz najprijetijeg razloga: što se ne može usaglasiti. To je zgrada bez temelja. Da je pomenuto usaglašavanje lako izvodljivo, taj bi dokumenat odavno bio potpisani. Uzalud se krije. Neka se ne plaše stratezi temeljnog od samo DPS-a. Crna Gora danas ima pouzdano javno mnjenje, svoje i ako se mnogima čine nedovoljno jake institucije, svoju inteligenciju koja se kalila protiv deceniskog miloševičevskog, kao i domaćeg fašizma, pa i protiv neukosti i uskogrudosti DPS-a. Ne prolazi više ono što se DPS-u moglo kroz noge proturiti.

Situacija sa temeljnim ugovorom je kristalno jasna. On može biti potpisani samo kao međudržavni između Srbije i Crne Gore. Time bi bilo definitivno ozakonjeno postojanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sve ostalo je magla i drobljenje vode kokoškama. Doduše, temeljni između dvije države opet nije moguć. Samo iz jednog razloga: tako bi država Crna Gora od strane Srbije bila definitivno priznata.

Nikola Samardžić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

Karakter litija bio je aanticrnogorski, antisrpski

Razgovarala
Tamara NIKČEVIĆ

PODGORICA – Bosansko-hercegovačka rediteljka Jasmila Žbanić nedavno je u intervjuu za njemački TAZ podsjetila na sada već čuvenu prijetnju predsjednika Aleksandra Vučića, izgovorenu u Skupštini Srbije 1995. godine: stotinu muslimana za jednog Srbinu!

„Kada vidim kako su prema Vučiću ljubazni, pomislim – što nije u redu sa njemačkim političarima“, kazala je rediteljka filma „Quo vadis, Aida“. Zbilja, što nije u redu sa Evropom?

„Zapadni Balkan nije u redu zato što Evropska unija nije u redu“, kaže za Pobjedu profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu **Nikola Samardžić**. „Da je Brisel bio u stanju da završi najvažnije poslove – harmonizaciju odnosa država regiona, pravosuđe i uspostavljanje liberalno-demokratskog poretka u ostaku Jugoslavije, i Zapadni Balkan i EU danas bi drugačije izgledali. Nažalost, to se nije dogodilo. Naprotiv: demokratija je postala upitna i onim državama članicama EU koje su prve napustile Jugoslaviju. Naravno, na sve ovo je uticalo više faktora.“

POBJEDA: Što je sve uticalo?

SAMARDŽIĆ: Regresija se odvijala u kontekstu zaoštivanja odnosa Zapada i Rusije, počev od NATO intervencije na SRJ 1999. U tom smislu, možemo biti „ponosni“ da smo od početka učestvovali u uspostavljanju novih međunarodnih odnosa, koji se mogu nazvati *Drugim hladnim ratom*.

U međuvremenu, EU su potresale krize, iz kojih je ona uvihek izlazila politički oslabljena: 2008. kriza u Gruziji i svjetska finansijska kriza; 2014. **Putinova** aneksija Krima i okupacija istočne Ukrajine; migrantska kriza 2015. nakon ruske intervencije u Siriji; Bregzit 2016., koji je Rusija pozdravila.

U najtežem periodu za EU, koji podrazumijeva eskalaciju ukrajinske krize, spoljne poslove, diplomaciju i bezbjednost EU vodila je **Feđerika Mogerini**. Prilikom njenog izbora na to mjesto, jedan broj država članica EU izrazio je ozbiljnu sumnju da će ona više zastupati interese Rusije nego interese Brisele.

POBJEDA: Koje članice EU?

SAMARDŽIĆ: Litvanija, Letonija, Estonija, Poljska, uzdržanje i Švedska, Irska,

Po mojim informacijama i utiscima, u rušenju Crne Gore učestvovala je ruska agencija 2016. Njenu ulogu na neki način su 2020. preuzele SAD, Britanija i Njemačka, iako su dobro znali da su litije koalicija svetosavskih i ibeovskih ekstremista. Amerikanci su takve pokrete vjerskog budjenja nazivali great awakening, ali su oni u protestantizmu imali demokratski karakter

Holandija i Velika Britanija.

POBJEDA: Jesu li imali pravo?

SAMARDŽIĆ: Jesu. Druga otežavajuća okolnost za EU bila je **Trampova** administracija u SAD. Do sada dostupni obavještajni podaci govore da je bivši predsjednik SAD u novim globalnim okolnostima bio zastupnik ruskih interesa za koje je bio poslovno vezan, djelimično i ucijenjen, a njegovi saradnici korumpirani. Da ne propustim odgovornost Republikanske stranke za uništavanje američkog društva, za rast ekstremističkih antisistemskih pokreta, za zaoštivanje odnosa sa EU, za krizu demokratije i procese koji nijesu uvihek imali veze sa Rusijom.

POBJEDA: NATO intervenciju na SRJ doživljavate kao početak krize u odnosima Evrope i Rusije?

SAMARDŽIĆ: Intervencije u BiH 1995. i na SRJ 1999. prve su i jedine dvije NATO intervencije u Evropi. Druga je bila značajnijeg obima i dovela je do ozbiljnog neslaganja između Rusije i država članica NATO. Pored toga, bombardovanje SRJ podudarilo se s početkom Drugog čečenskog rata i dolaskom **Vladimira Putina** na čelo Ruske Federacije.



Srbijani nijesu pravoslavni talibani. Oni koji to jesu, neka su nova nacija. Svetosavlje je ideologija inspirisana usponom nacizma u Njemačkoj, a pod uticajem ruske carističke antisemitiske emigracije

POBJEDA: Nedavno ste napisali da najveću odgovornost za odnose u EU i u regionu ima njemačka kancelarka Angela Merkel. Zašto baš ona?

SAMARDŽIĆ: Dolazak kancelarke Merkel na trenutne političke pozicije odvijao se postepeno. Ne bih govorio o istorijatu njenih ličnih odnosa sa Vladimirom Putinom, koji su veoma važni. Umjesto toga, podsjetiće da je Njemačka, kao najveća država članica EU, u trenutku tzv. velikog proširenja – deset država Istočne Evrope, plus Malta i Kipar, pristupilo je EU – zajedno s Poljskom imala oko dva miliona stanovnika više od svih deset novih članica. Teško je povjerovati da Njemačka nije bila u stanju da utiče na razvoj demokratije u državama Višegradske grupe i u bivšoj Jugoslaviji, što je bila njena evropska, susjedska i regionalna uloga. Danas se o Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i dvjema članicama EU iz nekadašnje SFRJ – Sloveniji i Hrvatskoj – ne može govoriti kao o zrelim demokratijama; russki i kineski maligni uticaji u tim zemljama postali su previše očigledni.

Njemački političari, akademici, intelektualci, novinari veoma vole da drže lekcije o demokratiji, iako je sama Njemačka doživjela ozbiljnu eroziju demokratskog procesa.

POBJEDA: Kakvu eroziju?

SAMARDŽIĆ: U Njemačkoj je uspostavljena jednopartijska vladavina, sa gotovo nesmijenjivom kancelarkom Merkel. Njemačka ne samo da se nije potrudila da pomogne razvoj demokratije u Istočnoj i jugoistočnoj Evropi, nego je maligni ruski i kineski uticaj počeo da se realizuje u samoj Njemačkoj, čija je vladajuća koalicija sve dalje od evroatlantskog lib-



AKO NEKOLIKO BUDALA ZASTUPA CIO NAROD, NIJE CIO NAROD BUDALA: Nikola Samardžić

eralnog konsenzusa. Nakon ujedinjenja i dugog procesa dekadifikacije – ne naročito uspješnog, jer je prije nametnut američkim tenkovima i niranberškim vješalima nego novim, dubokim uvjerenjima – Njemačka je dobila ulogu „evropske Amerike“, dužne da brine o svojim susjedima i da podstiče razvoj demokratije. Niko se više ozbiljno ne prisjeća kancelarkinog „Berlinskog procesa“, a svako vjerovanje da je ona u tome iskrena i da će uspjeti bilo je ne samo navrno, nego i neoprezno. Njemačka svoj evropski zadatak nije obavila.

POBJEDA: Da, ali zašto ga nije obavila?

SAMARDŽIĆ: Prvo, kancelarka Merkel nije iz Amerike ili iz Rajnske oblasti; štaviše, politički se vraća u DDR, odakle je. Drugo i važnije: kancelarka zastupa interese njemačke industrije, kojoj su neophodni jeftini energetski, neophodni za kupovinu jeftinih glasova. U sedamdesetim godinama prošloga vijeka sovjetska agencija najprije je „izbušila“ kancelarku **Vilija Branta**, primorano da 1975. podnese ostavku. U narednoj fazi, pojavili su se Zeleni, koji su se zalagali za denuklearizaciju Njemačke. U međuvremenu, Francuska je uspjela da izgradi efikasan i samodovoljan sistem nuklearnih elektrana, štiteći i životnu sredinu. Njemačka je ostala da zavisi od ruskog gasa. U Ukrajini je prolivena krv, koju je Njemačka „prodala“ – za gas. Naravno, aktuelno je i pitanje Sjevernog toka 2. Nadam se da će američka administracija uspjeti da zaustavi taj koruptivni projekat, a EU uspostaviti jasnija pravila energetske diversifikacije.

POBJEDA: Kandidatkinja njemačkih Zelenih za novu kancelarku najavlja radi-

kalni otklon od Rusije. Vjerujete li joj?

SAMARDŽIĆ: Ne vjerujem. Vjerujem samo njemačkim liberalima, evropskim liberalima i Americi. Mislim da možemo sa optimizmom očekivati odluke i akcije predsjednika **Bajdene**. Predsjednik **Makron** dovoljno se distancirao od tog opštjevropskog putinovskog populizma.

Možda zvuči apsurdno u godinama u kojima se odlučuje o biološkoj sudsbi planetе, ali odgovornost za životnu sredinu pripada političkom centru, ne Zelenim ili nekim crnim, na bilo kojoj desnici. Njemački Zeleni takođe su nejasno postavljeni u međunarodnim odnosima.

POBJEDA: Spekulise se da su upravo njemački Zeleni značajno uticali na političke promjene u Crnoj Gori od 30. avgusta, i to prije svega podrškom koju su

antizapadni, oski i - proruski

POBJEDA: pružili proruskom koncer-

SAMARDŽIĆ: Znam kako funkcionisu zapadne ambasade u Beogradu, ne znam kakva je situacija u Crnoj Gori.

POBJEDA: Kako funk-

SAMARDŽIĆ: Ambasada-

ma u Beogradu upravlja lokalni staf, ne upravljaju ambasadori i njihovi savjetnici. Staf u ambasadama postavlja lokalni establišment, policija, što je bila praksa i u **Tito-vom** vremenu: nijeste mogli da se zaposlite kao čistačica ili šofer u bilo kojoj zapadnoj ambasadi ako vam otac nije udbaš, general ili činovnik spoljnih poslova. Ne prenose zapadni ambasadori naloge svojih vlada vlastima u Beogradu, nego obrnuto: vlast komanduje ambasadama. Vjerovatno zato što smo ma-

lo važni. Po mojim informacijama i utiscima, u rušenju Crne Gore učestvovala je ruska agencija 2016. Njen ulogu na neki način su 2020. preuzele SAD, Britanija i Njemačka, iako su dobro znali da su hitje koalicija svetosavskih i ibleovskih ekstremista. Amerikanci su takve pokrete vjerskog buđenja nazivali *great awakening*, ali su oni u protestantizmu imali demokratski karakter.

POBJEDA: A ovdje?

SAMARDŽIĆ: Karakter liti-ja u Crnoj Gori izrazito je anti-demokratski, antizapadni, anticrnogorski, antisrpski. I proruski.

POBJEDA: Antisrpski?

SAMARDŽIĆ: Naravno. Srbi nijesu pravoslavni talibani. Oni koji to jesu, neka su nova nacija.

Svetosavlje je ideologija inspirisana usponom nacizma u Njemačkoj, a pod uticajem ruske carističke antisemitske emigracije.

POBJEDA: Mogu li se neki teško objasniti potezi ambasadorke SAD u Podgorici objasniti i uticajem „lokalnog stafa“?

SAMARDŽIĆ: U konkretnom slučaju, nesrećnom razvoju događaja doprinijela je sama **Trampova** administracija, koja je podržala ruske interese u regionu. Nadam se da je to saveznštvo prošlost, što je osnov optimizma za budućnost. U svakom slučaju, protivno projekcijama lokalnog stafa u zapadnim ambasadama, crnogorskih NVO ili medija koji bi, iako nijesu, trebalo da budu proevropski, pro-demokratski, proamerički, u Crnoj Gori smo imali priliku da vidimo mirnu smjenu vlasti. Na ulice nijesu izašli oni, kako ste Vi svjedočili, „Đukanovićevi tenkovi“. Koji, na-ravno, ne postoje.



Bilo je veoma neoprezno dopustiti službama iz Srbije, uključujući civilni sektor i univerzitete, da vode brigu o srpskoj i o dijelu crnogorske zajednice u Crnoj Gori. Crna Gora je najprije razvaljena u sektorima informisanja, medija, a onda i u kulturi i obrazovanju. Uloga nove vlasti nije da Srbija i Crna Gora budu zajedno, nego da ostanu u pecini

POBJEDA: Imaju li pravo oni koji aktuelnu Vladu Crne Gore nazivaju kleronacionalističkom?

SAMARDŽIĆ: To je za mene vlasta **Momira Bulatovića**. Politikološki izrazi nijesu istorijski precizni, ponekad su i pogrešni. Istoriski izvori crnogorskog litijaškog pokreta su u Informbirou, ne u hrišćanstvu. Zato mi je bizaran i nefunkcionalan pokusaj opozicije u Crnoj Gori da savremene političke odnose svede na odnos četnika i partizana.

Misljam da je to višestruko pogrešno: niti su jedni četnici, niti su drugi komite. Za razliku od Srbije, u Crnoj Gori su nakon 1945. ostali skoro samo partizani; četnici su nestali, nijesu nikakva društvena snaga. Drugo, ne vidim kako će se crnogorsko društvo vratiti na put demokratije, evropskih integracija i otvaranja prema i susjedima i svijetu povratkom u vrijeme kad su vrijednosti evropske civilizacije bile u začetku i suštinski daleko od Jugoslavije i Crne Gore. Aktuelno komitanje od ideje evropske Crne Gore, pa i Srbije odbija sve one u srpskom narodu koji su ili koji bi mogli biti evropski opredijeljeni i spremljeni da podrže naš zajednički uspjeh na evropskom putu.

POBJEDA: Ako je predsjednik najjače stranke vlasti četnički vojvoda, ako je politika koju vodi takva kakva je, kako izbjegići priču o četnicima? Najzad, sam srpski narod u Crnoj Gori pristaje na to da im političke vode budu političari koji kažu da svi Srbi misle o Srebrenici što i nesrećni ministar pravde. Srbi imaju veliki broj medija u Crnoj Gori i Srbiji pod svojom kontrolom; jeste li nekada

čuli da neko od crnogorskih Srba javno kaže – ne, nemislim isto što i ministar Leposavić, on nije moj politički predstavnik?

SAMARDŽIĆ: Svjestan sam toga. Možda bismo ovdje morali da pomenemo odgovornost prethodne vlasti, koja nije u dovoljnjoj mjeri vodila računa o evropskoj integraciji Srbija u Crnoj Gori. Na to sam upozoravao prije deset godina. Crna Gora je tada već imala ozbiljniji problema s **Borisom Tadićem**, njegovom diplomacijom i agenturom. Usljedio je cunam koji su rukovodili **Vučić** i SPC... Uvijek govorim o procesima na koje je neophodno uticati. Ako nekoliko budala zastupa cio narod, nije cio narod budala. Evo, u Srbiji: znate li Srbina koji će izaći i reći – hoćemo u NATO, želimo da zajedno realizujemo politička i građanska prava svih etničkih i vjerskih zajednica, svih sekularnih manjina? Takvi ljudi ne postoje.

POBJEDA: Postoji Građanski demokratski forum.

SAMARDŽIĆ: Postoji. I ja to ponavljam, pašta? Takav stav nije samo nepostojeći kao izrazito marginalan; u savremenoj kulturi, uspostavljenoj u Srbiji i Crnoj Gori, on je i nelegitim. **Đukanović** je u pravu: mi smo u pecini. Bili smo slabi nakon atentata na **Zorana Đindića**. Liberalno-demokratsku partiju koju smo tada osnovali kasnije su kupovali redom: tajkuni, Tadić, pa Vučić... Atentat na premijera Đindića ubrzao je odluku Crne Gore da se osamostali. Nezavisnost Crne Gore bila je duboka trauma Beograda. Iako bih više volio da se to nije dogodilo, razumio sam kako je do toga došlo. Uostalom, 2006. sam

nezavisnosti Crne Gore dao je jasnu podršku.

POBJEDA: Zašto je samostalna Crna Gora Beogradu tako traumatična?

SAMARDŽIĆ: Traumatičan je bio i odlazak Slovenije. I Slovenija nam je bila važna.

POBJEDA: Na isti način?

SAMARDŽIĆ: Meni je, u nekom kulturnom smislu, Slovenija bila bliža. Kao i Hrvatska. Kako je odmicala u demokratskom i ekonomskom razvoju, između Slovenije i Srbije uspostavljene su nove ekonomske i političke veze. U ekonomskom smislu, u bliskoj budućnosti i u demografskom, Srbiji je Slovenija važniji partner od Crne Gore.

Dobre vesti u ovoj drami apsurdna takođe su traumatične.

POBJEDA: Sudeći po fazonom „non pejper“, Slovenija Srbiji nije bliska samo ekonomski.

SAMARDŽIĆ: Tačno. Ne bih imao ništa protiv novih granica ako bi se proces jugoslovenske rekonstrukcije odvijao u dogovorima i kontekstu EU i NATO. I granica Kosova i Srbije je promjena granica koja se smatra nedopustivom. U okolnostima u kojima je Zapadni Balkan okupiran ruskom, kineskom, turskom i arapskom agenturom, svako pokretanje promjene granica moglo bi biti izuzetno opasno. Ni razlaz Srbije i Crne Gore nije zatvorio sva sporna pitanja u tom smislu, a Srbija je podržala litijaša ukrupnjavanjem Srbije i Crne Gore u jednu.

POBJEDA: I to nakon četraest godina nezavisnosti dvije države.

SAMARDŽIĆ: Vaš komentar potvrđuje pretpostavku da je u Crnoj Gori uspostavljena demokratija tokom posljednje dvije i po decenije, od istorijskog razlaza 1997; u suprotnom, procesi s tako dubokim posljedicama, koji su prošli relativno mirno, ne bi bili mogući. Ipak, ta demokratija nije bila stabilna, jer je

Javnost u Srbiji je zgađena odnosom lokalnih moćnika prema ženama

POBJEDA: Skandal sa podvođenjem maloljetnica, čiji je glavni akter Dragan Marković Palma, potresa srpsko društvo. Gradonačelnik Jagodine je u jednoj emisiji govorio što sve zna, što je protumačeno kao prijetnja. Kome Palma prijeti?

SAMARDŽIĆ: Opšti utisak je da on prijeti Vučiću raskrinkavanjem saobraćajnog incidenta u kojem je učestvovao neki **Babić**, funkcioner Vučićeve stranke, i kada je jedna žena izgubila život. Takođe, utisak je da je vlast nesreću pokušala da zataška tako što je Babićev vozač preuzeo odgovornost. Tu, izgleda, ima i galantnih detalja intimne prirode koje Palma zna i sada prijeti da ih ih otkriti.

Javnost u Srbiji zgađena je odnosom funkcionera lokalne stranke, ali i Socijalističke partije Srbije - konkretno, Ivice Dačića - prema ženama, prema organizovanoj prostituciji, primitivizmu i varvarstvu. Bojim se da se taj sultanistički i maroderski orientalizam dovoljno ne razume. Njegovanje tzv. narodnih običaja i tradicije nema granice. U njihovoj osnovi je varvarstvo. Ta potreba za neobuzdanim slavljinama, kad i muškarci vrte guzicama dok se žene penju po stolovima, znoje se, vrište, ljube, a onda tuku i siluju... Ne znam dokle će Vučić moći i htjeti da zataškava cijelu tu svinjariju, u kojoj je centralno mjesto zauzela najsistemskija od svih političkih organizacija.

POBJEDA: Dačićev SPS?

SAMARDŽIĆ: Osnova, suština, početak i kraj varvarstva i zločinačkog poretku je Socijalistička partija Srbije. Palma je bio dio zločinačke organizacije sistemskog nasilnika, klasičnog policijskog saradnika **Željka Ražnatovića Arkan**, koji je sa Amfilohijem Radovićem osnovao litijaški pokret u Crnoj Gori. Arkan je preteča. U svemu ovome je suština uloge naših vlasti. I u Crnoj Gori i u Srbiji.

,,krivokapića, radulovića i ostalih injaca“?

SAMARDŽIĆ: I to je tačno. Bilo je veoma neoprezno dopustiti službama iz Srbije, uključujući civilni sektor i univerzitete, da vode brigu o srpskoj i o dijelu crnogorske zajednice u Crnoj Gori. Crna Gora je najprije razvaljena u sektorima informisanja, medija, a onda i u kulturi i obrazovanju.

POBJEDA: O kakvoj si-

stemskoj korupciji srpske zajednice govorite?

SAMARDŽIĆ: O tome nika-

da nijesam govorio, i izuzetno mi je neprijatno, ali konkretni primjer je imovinsko stanje vašeg premijera, koji obavlja isti posao u istoj profesiji kao i ja, i to u državi koja je i dalje vjerovatno siromašnija od Srbije. U kakvoj je on to diktaturi živio i na koji je on to način bio potlačen kao etnička, politička ili religiozna manjina? Ne izražavam nepoštovanje prema tom čovjeku, niti želim da ga uvrijedim na bilo koji način, ali takav sistem feuda i privilegija nezamisliv je u desetostruko bogatijoj Njemačkoj.

POBJEDA: Nije samo imo-

vinski karton premijera Krivokapića dokaz da su

Srbija i Crnoj Gori bili integrirani, i to na način na koji je bivša vlast razumjela po-

jam integriranosti, a na što su neki Srbijci očito pristali.

Uostalom, odakle u novoj vlasti toliko ugroženih

Srbin sam, nijesam Crnogorac, ali ne mogu ostati ravnodušan prema statusu Crnogoraca u Crnoj Gori. Nezamislivo je da se najveća etnička zajednica nađe ne samo u političkoj manjini, nego i pred ovakvo skrpljenom neprijateljskom političkom većinom. Kao da su ih pokupili s buvljaka u Tuzima ili naručili preko Alja. Sprema se i demografski inženjeri, kojim će se uvećati talibansko biračko tijelo, i to ne samo na štetu nezavisnosti i demokratije, nego i na sramotu i na štetu naroda kojem pripadam.

Žele da Crna Gora postane Donjecki Monte Karlo!

POBJEDA: Zašto o događajima koji potresaju crnogorsko društvo čute univerziteti u Crnoj Gori, CANU, što mislite?

SAMARDŽIĆ: Čutanje crnogorskih univerziteta i CANU potvrđuje pretpostavke da se obrazovanjem i kulturom upravlja ne iz Podgorice ili s Cetinjom, nego iz Beograda. Ako čutanje nije odravljano, a uvjeren sam da jeste. Cio establiment koji ima pristup javnosti u Srbiji u osnovi podržava anšlus Crne Gore i pola Bosne kako bi se izvukli iz kosovske zamke, u koju su nas utjeri-

vali od Memoranduma SANU iz 1986. godine.

Konkretni politički procesi u Crnoj Gori veoma su opasni i na liniji logike „bušenja“ i državnog i privatnog univerziteta u Crnoj Gori sa iste adrese: iz Beograda, dijelom i iz Zagreba, gdje je KOS zadržao i ljudi i sredstva. Njima nijesu cilj nauka i obrazovanje, nego da Crna Gora napusti NATO i odustane od Evrope. Te su namjere u biti kvislinške. Oni ne prave „Veliku Srbiju“, nego „Malu Rusiju“, sa Crnom Gorom kao malom gubernijom na Jadranskom moru.

Nešto kao - Donjecki Monte Karlo.

Crnogorska akademска zajednica, državne i privatne visoke škole, na to pristaju svojim uzdržanim stavom.

Doduše, nijesam mogao očekivati da će imati hrabrosti da javno osude kvislinge i u Crnoj Gori i u Srbiji, vjerujući, pritom, da smo isto. Evo, neka budemo isto!

Nema države u sferi ruskog uticaja koja je slobodna i bogata, cije su institucije efikasne i transparentne, a ekonomija slobodna. Ruski ciljevi su u tom smislu veoma jasni. Naše dvije vlade ih samo saslužuju.

PRIMJERI: Vladimir Vukmirović potvrđuje da je posvećenost ključ uspjeha u svakom sportu



Vladimir Vuković sa takmičenja u Kortini



PUNA SOBA ODLIČJA: Vladimir sa medaljama i peharima



Ljubav prema skijanju od malih nogu

Mladi skijaš se nada odlasku u Peking

Kriterijum za olimpijadu u Pekingu je 160 bodova, što znači da treba da imam manje ili jednako tom broju. Trenutno imam 148 bodova u slalomu, ispunio sam normu, a u veleslalomu imam 172 boda - kaže Vladimir Vukmirović. Objasnjava da su norme samo uslov za pojavljivanje, ali da učešće zavisi i od toga kako će drugi skijaši iz Crne Gore voziti

NIKŠIĆ - Svaka prostorija u porodičnoj kući Vukmirovića ukrašena je fotografijama sa takmičenja, brojnim peharima i medaljama koje je tokom svoje skijaške karijere osvojio šesnaestogodišnji Vladimir.

Na skije je prvi put stao kada je imao četiri godine, a godinu kasnije dobio je priliku da se pojavi na državnom takmičenju, na kojem je stekao diplomu za najmlađeg učesnika. Taj događaj, vjeruje on, uticao je na to da nastavi da se bavi skijanjem, sportom koji je veoma brzo zavolio.

- Kada sam bio mlađi, po završetku moje vožnje ostajao bih da gledam starije. Slušao sam kako udaraju kapije o snijeg pri prolazu skijaša i svidio mi se taj zvuk. Ubrzo sam počeo

i ja to da radim. Sviđa mi se taj osjećaj prilikom vožnje - priča Vladimir o sitnicama koje ga privlače u ovom sportu.

UZORI

Kakvi god izazovi pred njim da su bili, on nikada nije pomislio na to da odustane, a od velike pomoći bili su roditelji koji mu od prvog dana pružaju bezuslovnu podršku.

- Ranije je tata išao sa mnom na takmičenja i vodio me kroz kapije. Išao bi ispred mene i objašnjavao, navodio me lijevo-desno. Sjećam se kad je stajao u cilju i pokazivao mi rukama da dođem do njega. Ja sam došao i promašio cilj i čovjek mi je poslje toga rekao: „Ja sam ti ovo pokazivao da ti odeš u suprotnom pravcu“ - kaže Vladimir kroz smijeh.

Sa posebnim zadovoljstvom pomije crnogorskog skijaša **Bojana Kosića**, koji mu je nekada bio uzor, a sada dobar prijatelj.

- Kada sam krenuo u školu, u sali je na zidu gdje su okačene slike uspješnih učenika bila i slika Bojana Kosića, prvog olimpijca. Ugleđao sam se na njega, a danas smo drugovi, zajedno smo u sobama i pomaže mi da budem bolji skijaš.

REZULTATI

Iza Vladimira su već brojne trke. On za Pobjedu objašnjava

va da je svake godine do sada u svojim kategorijama bio prvak Crne Gore.

To je, kaže on, rezultat posvećenosti i predanosti ovom sportu, jer formu mora održavati tokom cijele godine. Treninzi mu počinju u septembru, a trke u decembru i traju do kraja marta.

- U mladim kategorijama, do 16 godina, svake sezone ima devet trka u Crnoj Gori i po šest-sedam u inostranstvu. Sada kada sam ušao u FIS, kategorija za starije od 16 godina, ima mnogo više tr-

Kada sam bio mlađi, po završetku moje vožnje ostajao bih da gledam starije. Slušao sam kako udaraju kapije o snijeg pri prolazu skijaša i svidio mi se taj zvuk. Ubrzo sam počeo i ja to da radim. Sviđa mi se taj osjećaj prilikom vožnje - priča Vladimir o sitnicama koje ga privlače u ovom sportu

ka. Događa se da sam tokom jednog mjeseca kući samo sedam dana - objašnjava Vukmirović.

Najveći uspjeh do sada za njega je, kaže, učešće na Svjetskom prvenstvu u Kortini, gdje je u veleslalomu bio 67. na kvalifikacijama, a u slalomu je ispaš pred sami cilj.

Sada se nuda učešće u olimpijskim igrama.

- Kriterijum za sljedeću godinu za olimpijadu u Pekingu je 160 bodova, znači treba da imam manje ili jednako tom broju. Trenutno imam 148 bodova u slalomu, ispunio sam normu, a u veleslalomu imam 172 boda - kazao je Vladimir. Objasnio je da te norme predstavljaju samo uslov za pojavljivanje, ali da učešće zavisi i

od toga kako će drugi skijaši iz Crne Gore voziti.

ŠKOLA

Uspjeh u bilo kojem sportu, pa i u ovom, kaže Vladimir, zahitjava mnogo odričanja. On mimo sporta i škole gotovo da nema vremena ni za šta drugo.

- Dešavalо se da dođem uveće iz Austrije sa treninga i sjutra dan pođem na pismeni ili kontrolni - priča Vladimir.

Pored uspjeha koji niže na takmičenjima, Vladimir je i odličan učenik drugog razreda Gimnazije „Stojan Cerović“, pa sve školske obaveze završava na vrijeme.

- Nije mi teško da stizem, učim sve na vrijeme. Imam punu podršku svih profesora, direktora i razredne. A pomaže mi i društvo, oni mi šalju materijale za učenje - priča Vladimir.

Pandemija nije poremetila njegove planove. Na svim takmičenjima se poštuju mjere, a čak je, zaključuje kroz smijeh Vladimir, uspio i da popravi neke ocjene. **Željka ZVICER**

Otvorena sezona u NP Biogradska gora, ovoga puta bez pruta i mamca jer fali pastrmke u jezeru

Prašuma bez ribolova, srce bez meraka

Zašto je taj prvomajski ribolov uvijek bio drugačiji, zašto su naše priče bile duhovitije, zašto je sve što se dogodi toga dana trajalo mjesecima - pitaju se i sjećaju kolačinskih ribolovci



Brano Rakočević sa ulovom - kada je bilo ribolova



Branko Vujišić, nekadašnji ribolovni as

KOLAŠIN - Ovoga vikendaje zvanično otvorena turistička sezona u NP Biogradska gora. Bilo je gostiju, ali nije to bilo na nekadašnje prvomajске gužve. Bilo je zvaničnika, bilo je gorova, ali je svaka rijec optimizmu imala neizvjesnost epidemije i ograničenja koje ona donosi. Samo jedno „društvo“ za pečurkom i roštiljem, a nekada se nije moglo proći ni 50 metara da neko ne pozove na čevap i ledno pivo. Gorajočka zelenu boju, a čamci zvanične sertifikate da „uđu“ u vodu.

Sve je skoro isto, ali njega - nema. Nema ribolova. Prvomajsko otvaranje sezone u NP Biogradska gora, decenijama, gotovo da je imalo podudarnost sa početkom ribolova na Biogradskom jezeru. Pitanje „radi li jezero“ zapravo je znalo - „lovi li se u jezeru?“. Kao da su sve druge i neosporno dokazane atraktivnosti prašume, tih prvih majskih dana, „padale“ u drugi plan. Više stotina kupljениh dnevnih dozvola, spavanje pored jezera da bi se zauzelo što bolje mjesto za sjutrašnji ribolov, prepričavanje ko je ulovio

najviše riba. Ribolovni 1. maj je trajao danima i mjesecima. **Bracan Šćepanović, Raško Minić, Brano Rakočević** i ostali brojni kolačinski ribolovci su se potajno nadali da najave o zabrani ribolova na Biogradskom jezeru. Pitanje „radi li jezero“ zapravo je znalo - „lovi li se u jezeru?“. Kao da su svi druge i neosporno dokazane atraktivnosti prašume, tih prvih majskih dana, „padale“ u drugi plan. Više stotina kupljениh dnevnih dozvola, spavanje pored jezera da bi se zauzelo što bolje mjesto za sjutrašnji ribolov, prepričavanje ko je ulovio

dina stanje je bilo zadovoljavajuće, ali je zato prošlogodišnje istraživanje bilo alarmantno. Istraživački ulov je ozbiljno upozorio - prut i mamac neće ove godine ka biogradskoj vodi. I ne samo to,ako se situacija ne popravi, a stalno će se provjeravati, zabrana ribolova će trajati barem dve godine... Kada nema ribolova, ima sjećanja. Brano Rakočević priča da su danima trajale pripreme za prvomajsko otvaranje ribolova. Svako je sam pripremao svoj ribolovni pribor, a za ostale obaveze su se pravili ras-

pareni. Dežurni su morali da sačuvaju mjesto u blizini vode, a svi ostali da daju doprinos kako od zraka do mraka ne bi falilo raznovrsne hrane i pića pored vode. **Brano, Mladen, Kićo, Žućo, Grši, Slaviša, Raško, Mišo, Željko, Čelo, Minjo, Ratko, Savo, Garo Knežević, Vesko, Raško, Boško, Dačo, Saša i Beli Dulović, Novo, Momo..**

Riječ i sjećanje Bracana Šćepanovića odnosi se na stariju generaciju kolačinskih ribolovnih zaljubljenika od kojih neki, nažalost, nijesu među živima. **Dr. DRAŠKOVIĆ**

SLUŠALI SMO: „The Moon and the Forest“, novi album Miloša Karadaglića

Bogata epska bajka koja govori sve jezike svijeta



Naslovica najnovijeg albuma Miloša Karadaglića

PODGORICA - Nepretenciozna, ali glamurozna i do detalja promišljena mješavina nježnog i divljeg je ono što se može čuti na novom albumu Miloša Karadaglića „The Moon and the Forest“ koji je zvanično izšao 30. aprila. Svoju je bajku, kako je novo djelo nazvao u nekoliko navrata, radio sa dva vrsna savremena kompozitora, Hauar-dom Šorom i Džobijem Talbotom.

Nakon što je završio svoju misiju koja je uključivala brojna poigravanja i koketiranja sa popularnijim ritmovima (posebno na posljednjem albumu „Sound of silence“), i na neki način promijenio genetski zapis mnogim pjesmama koje smo već poznivali, Karadaglić se vraća onom putu s kojeg je krenuo, putu klasične, ali sa više iskustva, sa željom da eksperimentiše unutar predviđenog, da se oslobođa pritisaka koji klasika po čuvenju može

da nametne, ali ne mora. Zato na albumu „The Moon and the Forest“ rasterećeno i s posebnim uživanjem prenosi na slušaoce gorštački i mistični sloj nasleđa s kojim smo odrastali kombinujući ga s elementima epske fantastike i kosmogonije koju vezujemo za dva autora s kojima je saradivao.

SUZDRŽAVANJE

Radilo se, kako Karadaglić kaže, na ovim kompozicijama dugo, i finalni je proizvod jedan koncert od dvanaest cjlina iz koga se teško izlazi i nakon što odsvira posljednje uzdaha. U tu se muzičku fantazmagoriju ulazi sporo, kao u nepoznato i potencijalno opasno, iz svijetla u sumrak koji će oživljavati na svakom koraku nove utiske. U tom prvom stavu kompozicije „Dark Moon“ gitara svira metaforu nelagode i straha koji će

se u drugom stavu razviti u bijeg. Hronotop hajke u okviru kog orkestar stvara zvučnu dekoraciju za unevrijerenost je vrhunac prije vrhunca. Gotovo da imamo utisak da je u svakom novom segmentu ovog digitalnog koncerta moć mjeseca da upravlja netaknutom prirodom jača, a da onaj koji joj se prepušta sve manje vapi za civilizacijom. Pozadinski zvuci noći se razvijaju u trećem stavu poput najugranijeg hora koji uvodi u stapanje, i ples iz četvrtog postaje svrha. Karadaglić ne svira, već oživjava prohладnu noć usitnjavanjem po žicama; Talbotova kosmogonija se uklopila u prirodnu smirenost koju smo kod Karadaglića slušali i ranije, što nam sugerise da je ova saradnja moralna da se desi prije ili kasnije. Iako je dobar u dinamičnim segmentima, pravu prevlast talenta nad instrumentom čujemo tek onda kad se

Ponekad djeluje kao da nijesmo svjesni do koje granice može zvuk da nestaje iz našeg poimanja njegove moći, da bi nas trenutak kasnije zaogrnila gorštačka sila za koju smo vjerovali da je niko ne može prepoznati ko nije rastao u gorama koje nas okružuju

suzdržava. Trebalо bi gitari odljeti i kad vuče gdje joj je drago. Kad utone u melanoliju, kad se orkestar raznježi do krajnjih ivica slabosti i kad umjesto sučeljavanja počne sažimanje, čini se da je zora blizu i da mjesec napušta ovu pozornicu na kojoj se svi muzičari na sceni (ili u studiju) sjajno razumiju. Svitanje će biti svećano i tužno, a za prvu gitaru u ovoj kompoziciji je to momenat otvaranja prema drugoj svjetlosti, u duhu romantizma koji će prirodi dati najviše od sebe. Finale je pobjedička igra u kojoj instinkt razobličava svoje postojanje na prije i poslije famozne noći, eksplozija koja govori sve jezike ovoga svijeta. U Talbotovoj kompoziciji, kroz svih sedam stavova, Karadaglićeva je gitara i subjekat i objekat, emocija i ono što se voli.

SPOJ UTISAKA

Most koji spaja dvije nove auditivne bajke koje čine okosnicu Karadaglićevog albuma je djelo **Ludovika Einaudiјa** „Full moon“ (Pun mjesec) u novom aranžmanu za sentimentalizam na tragu iste kosmogonije kakvom nas je počastio Talbot, samo što nema prizemljenosti, sve se odvija u eteričnom prostoru u kome se djeca noći pronalaze po potrebi za samoćom. Tako je i Karadaglić u ovom kompoziciji usamljeniji nego u ostalim, sam čovjek u noći s gitarom čiji se vrat metaforički uvija pod naletima proklizavanja, bez pulsiranja, bez nepotrebnih drhtanja, samouvjereni i kao da je ova kompozicija nastala zbog njega. Ta nije, ali jeste „The Forest“ Hauarda Šora, kompozitora koji je već samu po sebi bogatu motivima epsku fantastiku dopunio svojom maštovitošću nemjerljivog spektra. Ponekad djeluje kao da nijesmo svjesni do koje granice može zvuk da nestaje iz našeg poimanja njegove moći, da bi nas trenutak kasnije zaogrnila gorštačka sila za koju smo vjerovali da je niko ne može prepoznati ko nije rastao u gorama koje nas okružuju. Tu dobijamo kristalnu sliku o to-

me koliko dva vrsna muzičara mogu da podijele utiske i spoje ih, uz pomoć kvalitetnog orkestra, u jedno remek-djelo savremene muzike. Ambijentalistika u prvom stavu se realizuje poput razglednice u sepijskim tehnicama, gdje se boje naslučuju i nevještim okom, ili se prepoznaju po automatizmu već doživljenog. Gitara ima otvoren prostor koji će gudačka sekacija da presijeće samo da bi raščistila novi podijum za nju. Naslanjaju se duboki tonovi na najstupljivije žice i slivaju se poput nezaustavljivih voda melodije koje unose blagi nemir u svakog slušaoca. U drugom stavu je ikonsko uživanje koje će se realizovati od unutrašnjosti ka spolju, kao da je čovjek centar svijeta, čovjek iskren poput onog čije odsvirano govoril hiljadu riječi, svakom po osjećaju, nikako svima isto. U trenutku kad se orkestar izdigne iznad gitare, to je proslava, to je sve što raste okrenuto prema suncu koje se sudara u dirkama, u zagrljaju gudala i žica, u udajima i izdisajima... Karadaglićeva gitara i njeni razlomci su simulacija osjećaja kad nam pred nečim zastane dale. Sve ono što i sami priglimo dok slušamo ovaj album. Završnica je himnična i krunisana je plesom u kome ima i elemenata tanga, obrisa bolera, i malo tribalnog, i još više bajkovitog, kao pejzaž koji se oglašava, kao fotografija koja se „odmirava“ pred svim našim čulima.

MANIFEST

Za kraj albuma „The Forest and the Moon“ je ostavljena „Träumerei“, Šumanova (**Robert Šuman**) klavirska kompozicija, starija od svih na ovom posebnom digitalnom koncertu, koja je dobila puno ne samo ritmički, nego i posebne zvučne ukrase, dobila je napetost koju klavirske verzije rijetko imaju, posebne tenzije i efekat galopiranja po bespučima umer. Ovo je prestala da bude izrazito romantičarska kompozicija, i prerasla je u manifest savremenog antižanrizma, ako nešto takvo uopšte smije da se definije.

Svojim novim albumom je Miloš Karadaglić tek počeo da piše drugačiju kajdanku svoje karijere. Inovativan, precizan i iškusnik, nije dozvolio sebi da potone u egocentrizam na vrhuncu svoje interpretatorske moći nego je srastao s velikim orkestrima i u tom smislu pokazao kako muzika nije individualnost, nego skup svih utisaka u jednu širu sliku koju treba podariti svijetu. Poslije ovakvih albuma teško je predvidjeti šta i kako dalje, ali s pozicije na kojoj smo možemo samo poželjeti da se ova saradnja sa Šorom i Talbotom nastavi, ili da na red jednom dođe neka u kojoj će ponovo svi kapaciteti jednog vrsnog gitariste kakav je mladi crnogorski virtuoz doći ponovo do izražaja.

Dragana ERJAVŠEK

Dostupan na svim značajnim muzičkim servisima

Nacionalni orkestar Kanade i BBC-jev Simfonijski orkestar na čelu sa dirigentima Aleksandrom Šelijem i Benom Gernonom dali su poseban doprinos kompletom utisku i na ravne časti s Karadaglićem iznijeli sve poruke i sve utiske i vizije albuma „The Moon and the Forest“. Album se razlikuje u digitalnom izdanju po tome što je kompozicija Džobija Talbota podijeljena u sedam

stavova. „The Moon and the Forest“ se može čuti na svim značajnim svjetskim digitalnim muzičkim servisima koji su dostupni u Crnoj Gori, a fizičko izdanje, potpisano, za sada može da se naruči samo preko izdavača, kuće Decca Classics. Objavljanje albuma prati i spot za kompoziciju „Full Moon“ koji je trenutno dostupan isključivo putem Apple Music platforme.



Miloš Karadaglić

Podgoričanka Dragana Vuković pokrenula trend igračaka „Loop“

Drugari iz djetinjstva postaju dio najljepših uspomena

Svijet mašteta, raznolikosti, topline i sigurnosti obavija svako zdravo djetinjstvo, a veliki doprinos takvoj atmosferi daju igračke - krpene, heklane, gumene ili od nekog drugog materijala, svejedno. Onaj ko zna da uveseli dijetet, a tek da ga raznodi i obraduje nekom igračkom, ima posebno mjesto u njegovom svijetu, a kad su ti pokloni autentični, topli i izrađeni ručno, to sve mu daje posebnu čar.

Takve igračke nastaju od igle i konca **Dragane Vuković** koja je pokrenula trend „Loop“. Njen priča započela je u trudnoći kada je, podstaknuta člankom koji je pročitala na internetu odlučila da ishekla prvu igračku za svoju bebu.

- Članak je govorio o ženama u Danskoj koje su heklale igračke hobotnice za prijevremeno rođene bebe. Pipci hobotnica su smirivali bebe, dok su boravile u inkubatorima, jer su ih podsjećale na pupčanu vrpcu. Nakon daljeg istraživanja sam saznala da je tekstura koja se dobija heklanjem veoma stimulativna za razvoj čula dodi-rakod beba. Još jedna od prednosti koju sam uočila razmišljajući o prvim igračkama za svoju bebu, bili su prirodni materijali, kao što su pamuk i vuna, od kojih one mogu biti napravljene. Vremenom sam počela da dobijam pohva-

Nekad i sad

„Loop“ igračke podsjećaju na one uz koje su odrastale starije generacije, ali su, kaže **Vuković**, veoma dopadljive i novim generacijama, ističući da je veoma zadovoljna reakcijama kupaca.

- Vremena su se ipak promijenila. Danas su djeca zatrpana igračkama i mislim da ne stižu da se vežu za njih jer se one stalno smjenjuju. Naravno, vjerujem da igračke ove vrste uvijek mogu osvojiti srca kako mališana, tako i njihovih roditelja. Mislim da je upravo ta asocijacija naše djetinjstvo i način odrastanja ono što ove igračke čini drugačijim i posebnim. Rado zamišljam taj momenat u budućnosti kada će neka mama ili neki tata pokazati mališanu svoju godinama čuvanu igračku i ispričati mu priču o posebnom trenutku i dragoj osobi koja im je tu igračku poklonila. Nadam se da će i moje igračke postati dio takvih priča - kazala je Vuković.

le od ljudi iz okruženja i odlučila sam da svoje igračke ponudim i drugima - kazala je Vuković.

Dodataj da najviše voli da hekla životinje, vedrih boja i nasmijane.

- Vrijeme u kom živimo pred nas i našu djecu stavlja previše toga što je vještačko, imaginarno i udaljava nas od prirode. Naravno, nemam ništa protiv tehnologije, tehnološkog razvoja, ali smatram da bismo se svakako mogli malo odmačić od ekranu i pogledati svijet oko sebe, bez filtera. Ne volim da pratim trendove ili da pravim igračke inspirisane crtanim junacima. Vjerujem da toga ima već dovoljno i da je po-

trebno nešto drugačije. Neke od igračaka koje heklam su iz moje glave, a neke su rađene pošemama kolega širom svijeta - objašnjava Vuković.

Igračke mogu biti izrađene i po želji kupca.

- Bitno je da je šareno, da zrači topotom, pozitivnom energijom i ljubavlju za koju vjerujem da mnoge zanatlje koje vole svoj posao prenose na predmet koji stvaraju. Dok heklam igračku zamišljam je kao druga koji će nekoga čuvati i tješiti, sa nekim odrastati i postati dio nječijih najljepših uspomena - kaže ona.

Ukoliko ne radi igračku po narudžbi kupca, prvi korak u procesu izrade je odabir ili

kreiranje šeme. Sama izrada traje od pet do sedam dana.

- Što je više detalja na igrački to je izrada složenija i zahtijeva duže vremena. Ali ja detalje volim i trudim se da igračke uvijek budu drugačije, da dobiju neki poseban karakter. Poželjno je igračku poručiti blagovremeno jer izrada nije brza i jednostavna, posebno ukoliko se desi više narudžbi istovremeno. Većina igračaka je izrađena isključivo od pamučnog konca, bez plastičnih detalja, kako bi bile bezbjedne i za najmlađe drugare. Takvi detalji se mogu naglasiti i prilikom naručivanja. Odabir boja uglavnom radim sama, ali ukoliko je kupac voljan pri narudžbi takođe može sam odrediti otprije paletu boja - pojašnjava naša sagovornica.


U budućnosti planira da proširi trend „Loop“. Osim igračaka, u planu je izrada i odjevnih predmeta, kao i različitih vrsta aksesoara, poput kapa, torbi, šalova...

- Odrasla u zajednici, okružena talentovanim ženama, porodična heklenja sam zavoljila i druge zanate kao što su šivenje, pletenje i vezenje. Trenutno težim ka usavršavanju nekih od njih kako bi ponuda brenda „Loop“ postala raznovrsnija, a kao i do sada trudiću se da to bude nešto drugačije, šareno i posebno - zaključila je Vuković.

Z. KALAC

Aktivnosti Komunalnih usluga

Ugradili novu rasvjetu u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića



U nastavku modernizacije javne rasvjete na teritoriji glavnog grada, Komunalne usluge d. o. o. završile su rekonstrukciju javne rasvjete na još dvije saobraćajnice u centru grada.

- Nakon završenih radova na modernizaciji javne rasvjete u Bulevaru Ivana Crnojevića i Beogradskoj ulici završeni su radovi i u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića, na pote-

zu od Ulice Marka Miljanova do mosta Kapadžića na Ribnici, uključujući i rasvjetu na mostu - saopšteno je iz Komunalnih usluga.

Na pomenutim lokacijama, navode oni, zamjenjeno je 27 starih energetski neefikasnih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama, a postojeći stubovi javne rasvjete su očišćeni i ofarbani.

- U istom periodu poboljšana je rasvjeta u Ulici Vuka Karadžića, gdje su završeni radovi na izgradnji javne rasvjete na novozgradenom kružnom toku. Vrijednost investicija za navedene radeve iznosila je oko 16.000 eura - kažu iz Komunalnih usluga.

Ovim aktivnostima, ističu oni, dodatno se unapređuje kvalitet osvjetljenosti saobraćajnica, postiže značajno smanjenje potrošnje električne energije kao i smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova.

Iz Komunalnih usluga poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na izgradnji i modernizaciji javne rasvjete i na drugim lokacijama u skladu sa planom i programom rada.

Turistička organizacija Podgorice je u četvrtak učestvovala na onlajn konferenciji kulture i turizma u organizaciji lokalnih vlasti provincije Sičuan.

Tom prilikom su, prenos PG biro, kineskom tržištu kroz zanimljivu video-prezentaciju predstavljeni bogati prirodni resursi i potencijali Podgorice, kao i najznačajniji kulturno-istorijski lokaliteti, gastro i eno ponuda, najposjećeniji kulturno-umjetnički događaji i ostali sadržaji koji karakterišu turističku ponudu glavnog grada. Podjećaju da su glavni grad Podgorica i

provincija Sičuan uspostavili bilateralnu saradnju, koja je formalizovana potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju 2015. godine.

- Bilje ovo izvanredna prilika da Turistička organizacija Podgorice, pored predstavnika Francuske, Njemačke, Belgije, Italije, Španije i Grčke, svoju ponudu predstavi građanima i turističkoj privredi Narodne Republike Kine, u nadi da će sve prednosti i ljepote našeg grada naći na interesovanje turista i putnika sa ovog dalekog tržišta - poručuju iz Turističke organizacije.



Neke od unikatnih rukotvorina Dragane Vuković

Gradonačelnik najavio povećanje zarada službenicima Glavnog grada koji imaju najmanja primanja

Za usvajanje odluke potrebna saglasnost Ministarstva finansija

Svakako da ova odluka traži saglasnost Ministarstva finansija i socijalnog staranja i u tom cilju sam ministru finansija uputio dopis i očekujem da Vlada podrži ovaku našu odluku, budući da je Glavni grad stabilan sistem - poručio je gradonačelnik Ivan Vuković



Ivan Vuković

Cestitajući Međunarodni praznik rada - 1. maj koji ove godine dočekujemo, ne samo u uslovima koji i dalje predstavljaju prijetnju po javno zdravlje, već i po ekonomsku situaciju, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković obratio se video porukom u kojoj je najavio odluku o uvećanju zarada za službenike Glavnog grada koji imaju najmanja primanja - prenio je PG biro prije dva dana.

- Već duže od godinu živimo sa korona virusom, pošasti koja ima izuzetno negativne posljedice, ne samo po javno zdravlje, nego u sve većoj mjeri i na ekonomsku situaciju u našem gradu, u Crnoj Gori, u cijelom svijetu. Takav je slučaj i sa sistemom Glavnog grada u kom radi veliki broj ljudi. Iako nam je svima teško, treba reći i biti pošten, da je ljudima sa nizim, pogotovo onim sa najnižim primanjima u sistemu Glavnog grada, najteže. Zato sam, koristeći institucionalni kapacitet gradonačelnika glavnog grada, a poštujući izuzetno vrijedan doprinos kolega koji imaju osnovno i srednje obrazovanje, svim našim uspjesima, donio odluku da se

I.M.

Turistička organizacija Podgorice učestvovala na onlajn konferenciji provincije Sičuan

Kineskom tržištu predstavili ponudu glavnog grada



Sa onlajn konferencije

HRIŠĆANSTVO I CRNOGORSKI DUHOVNI I KULTURNO-ISTORIJSKI IDENTITET

13.

Zetska episkopija je reformom uzdignuta u rang mitropolije

» Piše: Prof. dr Ilija VELEV

Što se tiče hrišćanskog ambijenta u zetskoj dijacezi, treba imati u vidu raniju hrišćansku tradiciju i osjećaj o posebnom crkvenom organizmu među vjernicima u Zeti, koji se nisu mogli lako pomiriti sa novim srpskim vladarskim i crkvenim zahtjevima i naložima. Tipičan primjer za to je narudžbina zetskog **episkopa Neofita**, koji je za potrebe Zetske episkopije naručio od književnika **Bogdana** da napiše Zetsko zakonopravilo, u nauci poznato kao Ilovička krmčija. Pisanje je završeno 1262. godine u skriptorijumu manastira Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila u mjestu Ilovica na Prevaci kod Tivta. Sve do sredine XIII vijeka ovaj manastir su posjedovali rimolatinski benediktinci, ali otako je postao pravoslavno sjedište za cijeli zetski episkopat, pojavila se potreba sastavljanja jedne vrste slovenskog zakonopravila. Napominjemo da se tekstološka struktura Ilovičke krmčije ne podudara sa književno-pravnom redakcijom Nomokanona Sv. Save (koji je bio sastavljen 1220. godine na makedonskom prostoru, na Svetoj Gori i u Solunu), pri čemu su sasvim pogrešna tipologiziranja i ovog Zetskog zakonika kao Svetosavskog. Njegova sadržina odražava skraćenu strukturu slovenskog prevoda iz perioda X-XI vijeka, a ne prvog Metodijevog slovenskog prevoda koji je uradio prilikom Moravske misije.



Kralj Milutin Nemanjić, Bogorodica Ljeviska, Prizren, 14. vijek

ne oca, kralja Milutina. Upravo u periodu vladanja ove dvojice srpskih kraljeva (od 1346. do 1355. godine Dušan je nosio carsku krunu), srpska srednjovjekovna država uspjela je da najviše proširi svoje granice. (Srednjovjekovna srpska država Milutina i Dušana je glavna osvajanja realizovala na prostoru Makedonije. Ono što treba naglasiti u tumačenju ovog perioda srpske vladavine jeste da se fenomen moći srpske države nadgradivao oslanjanjem na bogata duhovna i kulturna iskustva i tradicije Makedonije i Crne Gore. Samo na osnovama ranijih makedonskih i crnogorskih trajnih civilizačkih vrijednosti je moćna srpska država mogla prividno da ističe svoj prestižni status, sa pretencijom da zauzme poziciju Vizantije na Balkanu na svakom planu. Zato nije bilo slučajno što je srpski vladar Stefan Dušan krunisan za cara u Skoplju 1346. godine sa blagoslovom tadašnjeg ohridskog **patrijarha Arsenija IV**, a 1807. godine u njemu se potpisao pripadnik makedonskog preporoda **Kiril Pejičinović** (oko 1771-1845). Iz Makedonije je rukopis kupio pripadnik hrvatskog preporoda **Antun Mihanović** (1796-1861), asada se čuva u Hrvatskoj akademiji nauka i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu, pod signaturom IIIc 9, Mihanović).

Odnos srpskog kraljevstva i arhiepiskopije prema Zeti bio je sa izvjesnim respektom. Naime, otkako je srpski **kralj Dragutin** došao na prijesto 1276. godine, povjerio je upravljanje Zetom svojoj majci **Jeleni** do njezine smrti 1314. godine. Zatim je naredni **kralj Stefan Uroš II Milutin** (1282-1321) imao u vidu kraljevsku državnu tradiciju Zete iz prošlosti (smatrajući je oslojenom zemljom, a ne srpskom), zbog čega je namijenio da se dodjeljuje na upravljanje prestolonasljednicima, odnosno mlađim kraljevima. Tako je 1314. godine Zetom počeo da upravlja njegov sin **Stefan Dušan**, koji se odmah pobunio zatraživši samostalno upravljanje Zetom. Ali 1331. godine stekavši iskustvo upravljanjem Zetom uspijeva da pobunom sa prijestola skid-

Kada je srpski kralj Dragutin došao na prijesto 1276., povjerio je upravljanje Zetom svojoj majci Jeleni do njezine smrti 1314. Zatim je naredni kralj Stefan Uroš II Milutin (1282-1321) imao u vidu kraljevsku državnu tradiciju Zete iz prošlosti (smatrajući je oslojenom zemljom, a ne srpskom), zbog čega je namijenio da se dodjeljuje na upravljanje prestolonasljednicima

Nikolaja. Za razliku od namente srpske jurisdikcije u duhovnom životu Crne Gore, u slučaju srpske vladavine Makedonijom nije dolazilo do narušavanja autokefalog statusa Ohridske arhiepiskopije – samo što su neke od njene eparhije bile priključene Pećkoj arhiepiskopiji, a kasnije ponovo vraćene. Čak je i na crkvenom Saboru u Skoplju 1346. godine ohridski arhiepiskop Nikolaj sa trnovskim **patrijarhom Simeonom** učestvovao u duhovnom uzkuštu i tradicije Makedonije i Crne Gore. Samo na osnovama ranijih makedonskih i crnogorskih trajnih civilizačkih vrijednosti je moćna srpska država mogla prividno da ističe svoj prestižni status, sa pretencijom da zauzme poziciju Vizantije na Balkanu na svakom planu. Zato nije bilo slučajno što je srpski vladar Stefan Dušan krunisan za cara u Skoplju 1346. godine sa blagoslovom tadašnjeg srpskog **arhiepiskopa Joannika II** za patrijarha „svih Srba“, ne dobivši za to saglasnost vasel-

jenskog patrijarha.) Sve do krunisanja Stefana Dušana za cara i do uzdizanja Pećke arhiepiskopije u rang patrijaršije 1346. godine, uspostavljene pravoslavne eparhije u Zeti bile su organizovane preko Zetske episkopije. Uglavnom preko sačuvanog Pljevaljskog sinodika pravoslavlja gradi se izvjesna predstava o rodoslovu zetskih episkopa: (**Iliarion, Jovan?**, **German, Neofit, (Evstatije I)**, **Mihailo I, Andrija, Mihailo II** i drugi neimenovani u izvorima. Novi vladarski i


crkveni uslovi u srpskoj državi nakon 1346. godine nalagali su da car Stefan Dušan pristupi administrativnim, državno-upravnim i crkvenim reformama. Za te prilike je sazvao novi Sabor crkvenih velikodostojnika i vlastele u Skoplju 1349. godine, čije su odluke sintetizovane uredbe tzv. Dušanovog zakonika. Isti je bio dopunjjen i novim odlukama sabora u Seru (takođe u Makedoniji) 1354. godine. Ovaj zakonodavni akt je sastavljen da bi osigurao vladarski status u carstvu, da učvrsti vladavinu u osvojenim oblastima i da dovrši regulisanje crkvenih pitanja koja se nisu mogla organizovati prema Nomokanonu sv. Save iz 1220. godine. Konkretnim crkvenim reformama išlo se u prilog izdizanju Pećke arhiepiskopije u rang patrijaršije nakon 1346. godine i podizanje Zetske episkopije u rang mitropolije, a zetski episkopi su dobili titulu mitropolita. Nakon smrti cara Stefana Dušana 1355. godine, vlast njegovog naslednika **Stefana Uroša** (1355-1371) počela je da slabbi na svakom planu. U prilog tome je išla i vladarska kriza i pozicija crkve u obnovljenoj Vizantiji, kao i raslojavanje centralne vlasti u Bugarskoj. Više moćnih feudalaca iz srpske države otkazalo je pokornost caru koji je takoreći imao

Studija Ilije Veleva izvorno je objavljena u časopisu

Matica, br. 81, proljeće 2020. Velev je naučnik i pisac. Profesor je na Institutu za makedonsku književnost Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju. Autor je oko 500 naučnih knjiga, studija i članaka s područja srednjovjekovnih studija, kulturologije i književnosti, saradnik Matice crnogorske. Studiju je sa makedonskog na crnogorski preveo Ivan Ivanović

samo nominalnu vlast, pa su formirane posebne upravne teritorije sa svojom vlašću. Neke od njih su se uzdigle čak do samostalnih „kraljevstava“, kao što je bio primjer sa vladavinom ranijeg župana **Vukašina Mrnjavčevića** sa sinovima **Andrijašem** i **Markom** – koji se proglašio kraljem 1365. godine u Makedoniji (na teritoriji između Prilepa, Skoplja i Prizrena) prihvatajući Ohridsku arhiepiskopiju za pomjesnu crkvu svojeg vladarstva. Tada je Ohridska arhiepiskopija već bila povratila ranije oduzete eparhije od Pećke patrijaršije. Čak su i drugi odmetnuti lokalni vladari osudivali raskol srpske crkve sa Vaseljenskom patrijaršijom iz vremena cara Dušana, pri čemu je nakon smrti srpskog **patrijarha Save** 1375. godine, podrškom Konstantinopolja, za novog patrijarha postavljen **Jefrem** (1375-1380) – kada je crkvenim i diplomatskim sredstvima došlo do uklanjanja šizme i do crkvenog pomeranja. Istovremeno je vojna i politička agonija Vizantije kao imperiju samo ubrzano gurala ka istorijskom nestajanju, pa je izlaz tražen i preko balansiranja crkvenih prilika. U dva navrata su inicirani pregovori sa papom u Rimu radi rasikanja šizme između Istočne i Zapadne crkve iz 1054. godine. Tome su se suprotstavljali istočnopravoslavni crkveni moćnici da bi zaštitili stecene privilegovane pozicije, upravo na račun međucrkvenog raskola.

(Nastavlja se)



Car Dušan Nemanjić, Manastir Lesnovo, XIV vijek



Dinar kralja Dragutina Nemanjića



Poklanjam

ПОБЈЕДА

5 dječjih bicikala

5 ženskih bicikala

5 muških bicikala

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagrada se organizuje tako što će dnevni list „Pobjeda“ objavljivati kupone - i to 25 (dvadeset pet) kupona - svakodnevno, počev od ponedjeljka, 3. maja (kupon broj 1), završno sa četvrtkom, 27. majem (kupon broj 25).

Učesnik je dužan da sakupi tri kupona u nizu, po rednim brojevima, bez obzira kojim će brojem kupona započeti niz (npr. 1, 2 i 3, ili 4, 5 i 6, ili 7, 8 i 9...). U slučaju da propuste jedan kupon, učesnici nagradne igre imaju pravo da ga zamijene bilo kojim duplim brojem iz niza (npr. 7, 9 i 9, ako im nedostaje broj 8). Pravo zamjene propuštenog kupona u nizu može da se iskoristi samo jednom.

Na kupunu treba ispisati lične podatke (ime i prezime, broj telefona, adresu). Komplet od tri kupona sa upisanim podacima treba dostaviti u zatvorenoj jednobojnoj koverti, na kojoj je zabranjeno navođenje podataka o učesniku.

Kovertu sa kuponima učesnik treba da pošalje na adresu: Nova Pobjeda d.o.o., 19 decembra br5, Podgorica. Učesnik može koverat sa kuponima ubaciti u obilježeno sanduče, u holu Pobjede, sa (Ul. 19. decembra 5 - južna tribina stadiona - IV sprat, kao i u sanduće na adresi Bulevar revolucije 15, Podgorica).

Imena prvih pet dobitnika biće izvučena 18. 05. 2021. godine, u 13 h, a imena drugih deset dobitnika biće izvučena 03. 06. 2021. godine u 13 h. Nakon prvog izvlačenja, svi neizvučeni kuponi učestvuju i za drugo izvlačenje. Imena dobitnika biće objavljena u dnevnom listu Pobjeda dan nakon izvlačenja.

Pedeset godina od smrti Dragomira Dragana Jovanovića, predsjednika mojkovačke opštine

Bio je u svemu izuzetan

» Piše: Veselin KONJEVIĆ

МОJKOVAC – Prije pedeset godina Mojkovac je zauvijek napustio čovjek koji je postao simbol poratne, komunističke vlasti toga kraja, tokom koje je ovo malo mjesto na sjeveru Crne Gore - kao, uostalom, i čitava Crna Gora - doživjelo svekoliki preporod. Bio je to tadašnji predsjednik mojkovačke opštine Dragomir Jovanović, svima poznatiji kao Dragan. Strađao je u saobraćajnoj nesreći, zajedno sa Mišom Rakočevićem koji je upravljao autom, 28. aprila 1971. godine, na putu Mojkovac – Kolašin, kod mjesta Šerogošte.


Dragan je bio najstariji od četvorice sinova **Jagoša Jovanovića** (Dragomir - Dragan, Dragutin - Drago, Mitar i Radovan - Rajo; svi fakultetski obrazovani). Rođen je 1936. godine u selu Stevanovac, deje i započeo osnovno školovanje, koje je okončao u školi u Mojkovcu, 1951. godine. Gimnaziju je završio 1955. godine, u Bijelom Polju, da bi iste godine školovanje nastavio na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kojem je diplomirao 1960. godine. Član Partije (SKJ) postao je još kao gimnazijalac, 1954. godine, da bi se tokom studija aktivnije politički angažovao. Bavio se izvjesno vrijeme i novinarstvom. Po završenom fakultetu zaposlio se u Narodnom odboru Opštine Mojkovac. Potom je, od 1960. do 1965. bio šef Odsjeka za opštu upravu i društvene službe Opštine Mojkovac. Dužnost predsjednika Opštinskog komiteta narodne omladine Mojkovac obavljao je od 1960. do 1963. godine; biran je za člana Opštinskog komiteta SK Mojkovac decembra 1962. godine. Godinu potom (1963) izabran je za poslanika Organizaciono-političkog vijeća Skupštine SR Crne Gore, sa mandatom od dvije godine. Za predsjednika Skupštine Međurepubličke zajednice izabran je početkom novembra 1967. godine.

Dužnost sekretara Opštinskog komiteta Saveza komunista Mojkovac obavljao je od februara 1965. do februara 1969. godine. Za člana Centralnog komiteta SK CG Dragan je izabran na Četvrtom kongresu SK CG, koji je održan sredinom marta 1965. godine. (Za sekretara CK SK CG tada je izabran Đoko Pajković).

ZAPAŽENA IZLAGANJA

Brojni Draganovi govorili su u tom periodu na raznim partiskim skupovima i forumima često su bilježeni na stranicama Pobjede. U intervjuju ovom listu (Pobjeda, 20. XI 1965, novinar J. Đurović), Dragan kritički govorio o načinu rada Saveza komunista, jasno se zalažući za demokratizaciju kadrovske politike, kao i za reorganizaciju rada opštinskih komiteta u Crnoj Gori. Na trećem plenumu CK SK CG, oktobra 1965, Dragan govorio o nedostatku kvalifikovanog kadra i odgovarajućih ustanova za razvoj, kao i o brojnim drugim problemima, „koji se zamagljuju“. Njegov izlaganje Pobjeda je dala zavidan prostor. (Pobjeda, 20. oktobra 1965).

Na Osmoj sjednici CK SK CG, održanoj početkom februara 1967, Dragan govorio o nužnosti ubrzanja reformi javne uprave i otporu razvoju samou-



pravljanja, što je zabilježeno na naslovnoj strani ovog lista (Pobjeda, 5. februar 1967).

Na Petom kongresu SK Crne Gore, održanom sredinom decembra 1968. godine, Dragan je bio izvjestilac Komisije koja se bavila primjedbama na Prijedlog statuta SK Crne Gore (na tom kongresu **Veselin Đuranović**, dotadašnji sekretar Izvršnog komiteta CK SK CG, izabran je za predsjednika CK SK Crne Gore). (Pobjeda, 15. decembar 1968).

Stavove te komisije, povodom primjedbi, Dragan obrazlaže racionalno, elokventno i, prije svega, pravno utemeljeno.

Početkom januara 1969. godine Dragan je izabran za člana Komisije CK za razvoj Saveza komunista i kadrovsu politiku (za predsjednika Komisije izabran **Slobodan Filipović**). (Pobjeda, 9. januar 1969). Kao delegat Opštinske organizacije Saveza komunista Mojkovca, učestvovao je na Devetom kongresu Saveza komunista Jugoslavije, koji je održan 11-15. marta 1969. godine u Beogradu.

Za predsjednika Skupštine opštine Mojkovac izabran je aprila 1969 (u mandatu 1969-1974). Na toj dužnosti je ostao do 28. aprila 1971. godine, kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistrali Mojkovac – Kolašin, u mjestu Šerogošte, u 34. godini.

Tih tužnih proljećnih dana (29. i 30. aprila 1971), kako bilježi Pobjeda, u gradu na Tari, sa zastavama na pola koppla, desetak hiljada Mojkovčana i drugih građana Crne Gore i Jugoslavije u mimohodu se oprštao od Dragana Jovanovića, čiji su posmrtni ostaci bili izloženi u sali mojkovačkog bioskopa. Istaknuti govornici oprštaši su se od svog prijatelja, partijskog druga i saradnika, nakog čega se dugačka kolona, u kojoj je bilo preko dvije stotine vjenaca, zaputila prema groblju u Stevanovcu. Telegrame saučešća, osim najviših republičkih funkcionera, poslali su i prijatelji i saradnici iz šezdesetak gradova tadašnje Jugoslavije.

ČOVJEK OD AKCIJE, ODAN IDEALIMA KOMUNIZMA

Dragan je pripadao onoj generaciji poratnih političara koji su se dokazivali na djelu i čiji su rezultati rada bili svima vidljivi. Ti rezultati su se mjerili brojem otvorenih fabrika, novosagrađenih škola i zdravstvenih ustanova, kilometrima probijenih puteva, brojem elektrificiranih sel u udaljenih planinskih područja...

Bio je čovjek akcije i duha, odan idealima komunizma. Iskren, pošten i druželjubiv, imao je prijatelje i poštovaocu svuda: među seljacima, radnicima, intelektualcima... U obavljanju svojih brojnih poslova i obaveza ispoljavao je posvećenost i istinski stvaralački zanos i kreativnost.

Stariji Mojkovčani, koji pamte Dragana, i danas o njemu imaju samo riječi hvale - i kao čovjeku i kao političaru. Nije to odraz puke kurtoazije, da se o minulim ljudima govoriti „sve najljepše“. Dragan je, reći će, po svemu bio izuzetan: i kao čovjek i kao političar. Bio je neposredan i druželjubiv. Na svom poslu, na ulici, u kafanu..., uvijek je ukazivao poštovanje ljudima, nastojeći da pomogne u rješavanju njihovih brojnih problema. Odajući mu priznanje za ono što je učinio za svoj kraj, Opštinska skupština Mojkovac je na svojoj komemorativnoj sjednici usvojila prijedlog kolektiva novosagrađene druge osnovne škole u Mojkovcu, da ubuduće škola nosi ime Dragana Jovanovića i osnovala Opštinski fond „Dragan Jovanović“, iz kojeg će se stipendirati učenici i studenti. Međurepublička zajednica iz Pljevalja je ustanovila godišnju nagradu „Dragan Jovanović“, koja će se dodjeljivati za najbolje postignute rezultate u organizovanju kulturno-prosvjetnih djelatnosti na području 23 opštine sa tromedje Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Nagrada „4. novembar“, najveće opštinsko priznanje, Draganu je dodijeljena posmrtno, 1972. godine.

„Slučaj Ranković“

Draganova diskusija na šestoj sjednici CK SK CG zaslужila je gotovo pola stranice Pobjede (Pobjeda, 23. septembra 1966). Bilo je to vrijeme kada je „slučaj Ranković“ dobio svoj epilog na Brionskom plenumu, jula 1966. godine. Dragan govorio o zloupotrebljama i „zatvorenosti u radu“ Uprave državne bezbjednosti (od 1967. godine, nakon reorganizacije, UDB-a mijenja naziv u Službu državne bezbjednosti - SDB); potom o „prekoračenju nadležnosti opštinskih načelnika UDB-e“; „elementima političke zavjere“ i „zloupotrebama oko hapšenja“, kao i o „policijском vrbovanju šaptača i sijanju nepovjerenja, materijalnim zloupotrebama i prikupljanju podataka o raspoloženju u radnim organizacijama i opštinama“. Na kraju svoga izlaganja, Dragan zaključuje da je „među radne ljude unešen strah, koji je teško skinuti i poslije Četvrtog plenuma“.

IGRAJ I OSVOJI

m:tel Imate prijatelje!

ПОБЈЕДА

**DRUGO
IZVLAČENJE
5. маја**

**NOVI
SAMSUNG
GALAXY
A40**

**URBAN
NEO M+
SA DVOGODIŠNjom
PRETPLATOM**

Učesnik može koverat ubaciti u sanduče u holu Pobjede (Ul. 19. decembra 5 - južna tribina stadiona - IV sprat) kao i u sandučad na šalterima Oglasnog odjeljenja - na adresi Bulevar revolucije 15, Podgorica, kao i na šalteru Oglasnog odjeljenja u prizemlju južne tribine stadiona.

A hand holds a black Samsung Galaxy A40 smartphone. The phone's screen is red and displays the text "poklanjamo 10 telefona sa preplatom". The background of the phone's screen shows a colorful abstract design. The hand is wearing a light-colored long-sleeved shirt.

ПОБЈЕДА

**21. МАЈА ПОКЛАНЯ
СВИМ ЧИТАОЦИМА**

**SPECIJALNU
ПУБЛИКАЦИЈУ
POVODOM**

15 GODINA OBNOVE
CRNOGORKE
NEZAVISNOSTI

A large red rectangular graphic element representing a book or magazine cover. On the left side, there is a landscape photograph of mountains and hills under a blue sky. On the right side, the red surface of the book features the number "15" in large gold letters at the top. Below it, the text "GODINA OBNOVE CRNOGORKE NEZAVISNOSTI" is written in gold. In the bottom right corner of the red surface, the Montenegrin coat of arms is displayed in gold and red colors.



Crnogorski rukometari savladali Rumuniju i obezbijedili plasman na Evropsko prvenstvo 2022.

Srećan kraj teškog puta

PODGORICA - Turbulentne, atipične, iscrpljujuće kvalifikacije završene su sa stilom - crnogorski rukometari igrače na prvenstvu Europe peti put uzastopno, a šesti ukupno.

„Lavovi“ je u posljednjem kolu grupe 8 u „Bemax areni“ bio dovoljan bod u duelu sa Rumunijom, kojoj je takođe odgovarao remi, ali niješu kalkulisali: osvojili su dva (23:19) i ostali na drugom mjestu, iz dominantne Švedske.

Tim Zorana Roganovića odigrao je dva različita poluvremena - u prvom se mučio u napadu i dao svega devet pogodaka, u drugom djelevoao čvrše, kreativnije i gotovo rutinski stigao do trijufa i vize za šampionat koji će se održati u Mađarskoj i Slovačkoj naredne godine.

Crna Gora je pogotkom Branka Vujovića i s dva gola Marka Lasice iz kontre povećala 3:1, ali je uslijedio period od šest minuta i dvije sekunde u u kojem nije tresla mrežu koju je odlično branio Mihaj Katalin Popesku.

Sreća je što ni Rumuni nijesu bili previše raspoloženi i kreativni u napadu, pa je Lasica u 10. minuti, ponovo iz kontre, izjednačio na 4:4.

Asoltanei je vratio prednost gostima, Miloš Božović donio egal, a Branko Vujović pod prijetnjom pasiva pogodio da 5:5.

„Lavovi“ su imali priliku da iz sedmca povedu dva razlike, ali je Vasko Ševeljević zatrešao prečku. Uslijedila je mini serija Rumuna od 2:0, pa odbrana Nebojša Simića koja je spriječila goste da odu na „plus dva“ i najavila njihov jedanaestominutni golgeterski post.

Međutim, Crna Gora nije

ROGANOVIC: Niko nije prošao kroz ono što smo mi



Selektor Zoran Roganović imao je pakleno težak zadatak u kvalifikacijama - u Rumuniji je morao da vodi ekipu bez devet igrača, u posljednji tren je saznao da su januarski mečevi sa Švedskom odgodeni, da bi u finišu morao da spremi tim za tri meča u pet dana... Uz sve to, usred kvalifikacija ostao je bez saradnika iz stručnog štaba, trenera golmana Gojka Vučinića, koji je preminuo poslije teške bolesti.

Upravo su Vučinići igrači i stručni štab posvetili plasman na EP.

- Često smo kvalifikacije rješavali u posljednjim utakmicama i Crna Gora nikad nije poklekla u tim situacijama. Ovog puta bilo je najteže. Mislim da nijedna ekipa iz osam kvalifikacionih grupa nije prošla kroz ono što smo mi. Imali smo samo jedan trening da spremimo takтику prije gotovo svake utakmice. Išli smo u Rumuniju bez devet igrača koji su nastupili na prošlom EP, januarski mečevi sa Švedskom odloženi su u posljednji čas... Najnapornije kvalifikacije, ali ovi momci i sa jednim treningom, koliko smo spre-

mali i odbranu za Rumune, mogu da odigraju ovako da rivalu ne damo nikakve šanse. Kontrolisali smo meč od samog početka, kako sam zadovoljan što smo sve uradili sa tako malo vremena za pripreme - rekao je Roganović, dodavši da je zahvalan Rukometnom savezu na čelu sa Petrom Kapisodom na logistici i organizaciji. Četrdeset trogodišnjeg Cetinjanin uvjeren je da „lavovi“ mogu više u odnosu na prethodno EP, kada su upisali prvu pobjedu na šampionatima Starog kontinenta.

- U svlačionici sam rekao momcima da je u redu da proslavimo odlazak na Evropsko prvenstvo, ali da se ne zadovoljavam samo ovim. Siguran sam da ova ekipa može mnogo više već na sljedećem EP. Imamo iskustvo sa prethodnog šampionata gdje smo se možda zadovoljili prvom pobjedom na EP koja se dugo čekala. Već tada pričao sam da možemo mnogo više, ali bili smo emotivno ispraznjeni. Crna Gora ima tradiciju, dobru ekipu, ima budućnost, i garantujem da već narednog januara možemo napraviti čak i dva koraka više nego do sada - doda je Roganović.

BRANKO VUJOVIĆ:

Od starijih učimo što znači reprezentacija

Desni bek Branko Vujović bio je jedan od boljih igrača Crne Gore u ovim kvalifikacijama. - Iako smo poslje meča sa Švedskom pričali kako smo svi očekivali ovakav epilog, odnosno da će odlučujući meč biti sa Rumunima, onaj poraz je svakog malo zastrašio. Bili smo malo zabrinuti, ali još jednom smo pokazali da kad igramo na našem terenu, iako bez pomoći publike koja nas uvijek nosi, može-

mo svakoga da pobijedimo i da u bitnim momentima igramo dobro i hrabro - istakao je Vujović.

- Bilo je uspona i padova u ovim kvalifikacijama, situacija sa korona virusom otežala je i nama i drugima. Najbitnije je da smo se plasirali na Evropsko prvenstvo. Prava odluka selektora je da reprezentacija bude spoj mladosti i iskustva, da mlađi mogu da uče od starijih, prije svega što znači reprezentacija i koliki je prestiž igrati za nacionalni tim, a s druge strane treba nam i svježa krv - kazao je Nikšićanin, koji je svojevremeno donio odluku da nastupa za reprezentaciju Poljske.

Grupa 8

Crna Gora - Rumunija
Svedska - Kosovo

1. Svedska 6 6 0 0 194:131 12
2. Crna Gora 6 3 0 3 155:163 6
3. Rumunija 6 1 1 4 156:167 3
4. Kosovo 6 1 1 4 132:176 3

kom povisio na 13:9 bilo je jasno da će Crna Gora proslaviti novi odlazak na Evropsko prvenstvo.

Rumuni su u 38. minuti, u napadu sa dva igrača više, preko Bužora smanjili na 13:10. Umet je pogodio za „minus dva“, ali je Aleksandar Bakić golom za 14:11 vratio potpuni mir „lavovima“.

Crna Gora je imala i četiri gola prednosti, Rumuni stizali na dva razlike - i to je bio njihov maksimum...

„Lavovi“ idu na EP, ali će u Mađarskoj i Slovačkoj morati mnogo bolje nego sinoć protiv Rumunije i generalno u ovim kvalifikacijama. Na završnoj smotri čekaju ih mnogo jači rivali od Kosova



CRNA GORA

23 9

RUMUNIJA

19 9

Dvorana: „Bemax arena“
Igrano bez prisustva publike
Sudije: R. Brkić i A. Jusufhodžić (Austrija)

Sedmerci:
Crna Gora 2(1), Rumunija 1(1)

Izlječenja:
Crna Gora 16, Rumunija 6 minuta

Crveni karton:
Simović (Crna Gora) u 60. minutu (3x2).

Selektor: Zoran Roganović



RUMUNIJA

19 9

Selektor: Rareş Forcuneanu

ČESTITKE

Predsjednik Crne Gore **Milo Đukanović** čestitao je rukometima plasman na Evropsko prvenstvo.

- Bravo, naši hrabri lavovi!

Peti uzastopni plasman na Evropsko prvenstvo veliki je uspjeh na ponos svih građana Crne Gore. Vašom igrom, ljubavlju prema reprezentativnom dresu, predanošću i prepoznatljivom borbom, zaslužili ste da budete među najboljima u Evropi. Crna Gora je svim srcem uz vas - poručio je Đukanović.

Predsjednik Skupštine **Aleksa Bećić** poželio je sreću „lavovima“ na EP.

- Hrabo srce, čelična volja i neizmjeren talent još jednom su naše „lavove“

odveli u odabranu društvo rukometnog sporta Starog kontinenta, u kojem će nas, ubijedeni smo, dostoјno predstavljati - kazao je Bećić.

Čestitku je uputio i premijer **Zdravko Krivokapić**.

- Bravo, lavovi! Plasmanom

i Rumunije, s tim što bi i Crna Gora trebalo da bude jača - u posljednja tri meča nastupila je bez **Miloša i Stevana**

Vujovića, Stefana Čavora, Radojice Čepića, Arsenija Dragaševića...

Na 15. šampionatu Starog kontinenta učestvovaće Mađarska i Slovačka kao domaćini, Španija i Hrvatska kao finalisti proš-

log EP, po dvije ekipe iz osam kvalifikacionih grupa - Srbija, Francuska, Njemačka, Austrija, Rusija, Česka, Poljska, Island, Slovenija, Holandija, Norveška, Bjelorusija, Danska, Sjeverna Makedonija, Švedska i Crna Gora, te Bosna i Hercegovina, Litvanija, Poljska i Ukrayina kao četiri najbolje trećeplasirane selekcije.

N. KOSTIĆ

Košarkaši Mornara ulogu favorita u polufinalu plej-ofa ABA lige prepuštaju Budućnosti, ali vjeruju u svoj kvalitet

Spremili iznenadjenje

PODGORICA - Mornar se dobro „naočario“ za polufinalne plej-ofa ABA lige protiv Budućnost Volja, koje počinje večeras u „Morači“ (21 čas). To se, barem, može zaključiti po riječima odličnog defanzivca Barana, krilnog centra Tejlora Smita.

- Biće to „rat“. Ovo rivalstvo ima bogatu istoriju. Očekujem veoma tešku fizičku utakmicu, sa puno posjekotina, krvi i znoja. Ja sam spremjan, svi smo spremni za ovaj „rat“ - poručio je Smit, koji je ove sezone u ABA ligi u dva meča protiv Budućnosti upisao prosječno osam poena, 5,5 skokova, po dvije asistencije i ukradene lopte, te po blokadu.

U sezoni punoj uspona i padova, Mornar je u „foto-finišu“ uspio da se domogne treće mjesto u regularnom dijelu sezone (najbolji rezultat u klupskoj istoriji) i plej-ofa, zahvaljujući pobjedama u posljednja dva kola protiv Budućnosti i Igokee. Ali i drugim rezultatima koji su išli na ruku izabrancima **Mihaila Pavićevića** (prije svega poraz Cedevita Olimpije od Cibone).

- Drago mi je da sam dio ekipe u sezoni u kojoj je Mornar napravio veliki uspjeh, prvo plasmanom u Top 16 fazu Evrokupa, a onda i plasmanom među četiri najbolje ekipe u ABA ligi - ističe plej Mornara **Nemanja Gordić**. Gordić je 2018. godine predvodio Budućnost do titule u ABA ligi, sada sa Mornarom želi da se domogne finala, protiv tima u kojem je proveo najviše godina u klupskoj karijeri.

- Igrao sam dosta utakmica u dresu Budućnosti i protiv Budućnosti, još dok sam bio u Cedevitu. Plej-of je nešto svim drugo u odnosu na regularni dio sezone, intenzitet i ulog su veliki. Sve ekipe su odlične, očekuje nas jako težak duel protiv izuzetno kvalitetne ekipe Budućnosti. Oni su, takođe, imali odličnu sezonu, dugo su bili na prvom mjestu u ABA ligi, i zna se koji su njihovi ciljevi. Ali mislim da i mi imamo



Velika stvar je za Crnu Goru što će imati jednog finalistu

Nemanja Gordić je bio akter puno crnogorskih derbija dok je igrao za Budućnost. S obzirom na to da je u Bar stigao početkom godine, u dresu Mornara je odigrao samo jedan i

dobio ga je sa 100:92.

- Velika je stvar za Crnu Goru što će sigurno imati jednog predstavnika u finalu ABA lige, kao što već ima jednog finalista u ABA 2 ligi. Drago

mi je da je košarka u Crnoj Gori dosta napredovala od perioda kada sam ja počeo da igram seniorsku košarku u Budućnosti - rekao je plej barske ekipe.

mo dosta toga da ponudimo, da možemo da budemo dostoјan rival u polufinalu - dodaо je Gordić.

Iako su prije dvije sedmice savladali Budućnost ubjedljivo (100:92) i imaju bolji skor u ovoj sezoni (3-1 u pobjedama), u Mornaru ulogu favorita prepuštaju Budućnosti.

- Iz razloga što imaju prednost domaćeg terena, bez obzira ima li publike ili ne, ali i zbog dugogodišnjeg iskustva

igranja plej-ofa. Mornar je drugi put u istoriji u plej-ofu, time smo ispunili cilj za ovu sezonu, pa ćemo igrati rasterećeno protiv Budućnosti. Daleko od toga da se predajemo unaprijed, naprotiv, u plej-of ulazimo puni samopouzdanja. Jer, i mi smo u dobroj formi, nedavno smo savladali Budućnost, i upisali ključnu pobjedu u gostima protiv Igokee, tako da očekujem vrlo zanimljivu seriju - rekao je bek Mornara **Sead Šehović**.

Šehović, takođe bivši igrač Budućnosti. Mlađi od braće Šehović (stariji **Suad** je u Budućnosti), ističe da je i Budućnost u dobrom raspoloženju.

- Do meča sa nama su imali 11 pobjeda u nizu, igrali su dobru košarku tokom čitave sezone, pa će nam biti teško. Međutim, imamo i mi svoje adute, ne plašimo se nikoga u ligi, i daćemo sve od sebe da napravimo još jedan korak naprijed - dodaо je Sead Šehović. **S.J.**

Karate turnir Premijer lige

Marina Raković osvojila bronzu

Marina Raković osvojila je bronzanu medalju na turniru Premijer lige u Lisabonu.

Crnogorska karate reprezentativka je u meču za treće mjesto u kategoriji do 68 kilograma savladala Ukrajinku **Halinu Melnik** 6:3.

Raković je bila slobodna na startu, u drugom kolu bilje bojla od **Angèle Mojsovske** iz Sjeverne Makedonije 10:2, dok je u trećem slavila protiv **Ede Eltemer** iz Turske 2:1.

U meču za polufinale poražena je od Kineskinje **Li Gong** 1:0, koja je plasmanom u finale po-



vukla Raković u repesaž i omogućila joj nastavak takmičenja. Članica Omladinca je u repesazu pobjedila Portorikanku **Žanes Mišel Fonseka Romeiro** 4:3 i izborila meč za medalju. Raković je osvojila petu medalju na turnirima serije i Premijer liga.

Bilje zlatna na turniru Serije A u Istanbulu, sredinom maja 2019. dok je bronzanu medalju osvojila na turnirima Premijer lige u Dubaiju 2019, Istanbulu i Parizu 2016. godine. **Mina**

Engleski derbi odložen zbog haosa na „Old Traffordu“

Derbi Engleske Mančester junajted - Liverpool je odložen zbog haosa na „Old Traffordu“!

Navijači domaće ekipe proteste sa ulica prenijeli su na stadion, na koji su upali tražeći da američki vlasnici **Glejzeri**



napuste klub, koji nije osvojio titulu već osam godina. Neslaganje sa američkim vla-

Cikago nemoćan protiv Atlante bez dvojice najboljih igrača, meč u Dalasu ob

Vučević povrijeđen, odlični Dončić i Jokić

Zbog problema sa kukom, **Nikola Vučević** je propustio prvu utakmicu od kada je došao u Čikago. Otpao je u posljednjem trenutku, a Bulsi su bez njega i **Zeka Lavina** doživjeli novi poraz, izgubili su od Atlante 108:97.

U ekipi iz Džordžije najefikasniji bio je **Tre Jang** sa 33 poena, dok je **Klit Kapela** imao 20 poena i 11 skokova. **Bogdan Bogdanović** je upisao 15 poena, šest skokova i pet asistencija. U poraženom timu Čikaga iškusni **Tadijus Jang** imao je 20 poena, devet asistencija i sedam skokova, **Patrik Vilijams** je dodaо 19 poena.

Bulsi su se još više udaljili od plej-in-a, pošto osam mečeva do kraja ligaškog dijela imaju

Rezultati

Šarlot - Detroit	107:94
Houston - Golden Stejt	87:113
Atlanta - Čikago	108:97
Klivlend - Majami	107:124
Minesota - Nju Orleans	136:140
(poslije produžetka)	
Oklahoma - Indijana	95:152
Orlando - Memfis	112:111
Dalas - Vašington	125:124
Klipers - Denver	104:110
Juta - Toronto	106:102

tri pobjede manje od Vašingtona, desetoplasiranog tima na Istoku.

Dalas je u sjajnom duelu bio bolji od Vašingtona 125:124, za treći trijumf u nizu, a utakmicu je obilježio i plejmejkerski dvoboj dvojice superzvezda - **Luke Dončića i Rasela Vestbruka**.

Dončić je meč završio sa 31 po-

enom, 12 skokova i čak 20 asistencija. **Dorijan Fini-Smit** ga je pratio sa 22 poena. U poraženom timu fantastično je igrao **Rasel Vestbruk** - imao je 42 poena, 10 skokova i devet asistencija, a **Bredli Bil** je dodaо 29 poena.

Srpski košarkaš **Nikola Jokić** pružio je još jednu odličnu partiju, pošto je dabl-dabl učinkom predvodio Denver u pobjedi nad domaćim Los Andeles Klipersima rezultatom 110:104. Tako su Nagetsi od direktnog konkurenta preuzeли treći poziciju na Zapadnoj konferenciji koja bi na kraju ligaškog dijela mogla da im donese potencijalno lakšeg rivala u plej-ofu.

Jokić je za 33 minuta na terenu

ljenja evropske Superlige. Navijači su na stadion upali nekoliko sati prije početka utakmice i policija je morala da interveniše.

Samim tim utakmica je bila odložena za dva sata, međutim, zbog bezbjednosti, kako fizičke, tako i zdravstvene (korona protokoli), meč je otkazan, a novi termin biće naknadno saopšten. **R.A.**

Prekinuta dominacija Juventus Inter šamp

Devetogodišnja dominacija Juventusa italijanskim fudbalom je završena - Inter je novi šampion Serije A, 19. put u klupskoj istoriji.

„Nerazuri“ su juče pobijedili Krotone 2:0, a trka za Skudeto

Budućnost Volija večeras (21 h) dočekuju Mornar na startu polufinalne serije plej-ofa ABA lige

ović: jeda bi n dala ar u leđa

plej-ofa protiv Mornara, najvažniji dio sezone. Za ovo smo se pripremali i trenirali čitavu godinu. Znamo da je ekipa Mornara izuzetno kvalitetna, sa visokim individualnim kvalitetom. Imaju dobre igrače, igraju dobro kao tim, što su i pokazali u posljednjem meču protiv nas. Igramo na domaćem terenu, mislim da to moramo da iskoristimo, kako bismo ostvarili veoma bitnu pobjedu na početku serije - ističe bek „plavih“ Petar Popović, čija će uloga, posebno u odbrani, biti od velikog značaja u ekipi Budućnosti u ovom plej-ofu. Budućnost je imala prilike dobro da se upozna sa Mornarom ove sezone, u četiri meča

Dva najbolja crnogorska tima odigraće večeras petu od potencijalnih 13 međusobnih utakmica ove sezone - u ABA ligi, Evrokupu i domaćem prvenstvu i Kupu. Barani ove sezone, nakon utakmica u Evrokupu i regularnom dijelu ABA lige, vode 3:1. Zanimljiv je skor između Mor-

je čak tri puta poražena. Sada će skor morati da se mijenja ako Podgoričani žele da preškoče ovu tešku prepreku. - Dobro se pozajmimo sa njima, ove sezone smo igrali četiri puta. Ofanzivno su izuzetno talentovana ekipa, pokazali su to više puta ove

Peti od potencijalnih 13 mečeva ove sezone

nara i Budućnosti u posljednjih pet godina, otkako je i Mornar abaliga. U ABA ligi Budućnost vodi 7:3 u pobojama, u šampionatu Crne

Gore rezultat je neriješen 9:9, u Kupu je Budućnost ubjedljiva, 4:0, a u grupi B Evrokupa Barani su ove sezone dobili oba meča, 85:82 (poslije pro-

dužetka) u „Topolici“ i 84:78 u „Morači“. U septembru 2017. Mornar i Budućnost odigrali su u Baru polufinalni duel u Superkupu ABA lige i Podgoričani su slavili 82:65. Dakle, u svim zvaničnim susretima u posljednjih pet godina, Budućnost protiv Mornara vodi 21:14.

ekipama da igraju protiv nas. U toj utakmici smo bili meksi nego što je trebalo, poveli smo prebrzo, prelako, pomisili smo da protiv Mornara može s pola gasa - rekao je Milojević.

Strateg Budućnosti i te kako cijeni i svjestan je ofanzivnih kvaliteta Barana.

- Mornar je, sigurno, napadni najpotentnija ekipa u ligi. Imaju mnogo igrača koji mogu da imaju sjajno veče, daju 20 i više poena, i riješe utakmicu. Zato je bitno da svih pet igrača na terenu nijednog trenutka ne posustaju defanzivno. To je recept za pobjedu, jer će nam odbrana donijeti prolaz u finale - dodao je Milojević.

S.J.

zviležio plejmejkerski dvoboј superzvijezda



postigao 30 koševa, zabilježio 14 skokova i sedam asistencija. Pratio ga je Majl Porter Junior sa 25 poena, a dvocifrena su bila još trojica košarkaša Denvera. Kod Los Andeles Kliperisa, najbolje bio Pol Džordž sa 20 koševa, uz slab procenat šutova, dok je Redžon Rondo ubacio 18. Denver sada ima skor od 43 po-

bjede i 21 poraza, dok su Klipersi sada četvrti sa učinkom 43-22. Juta je nastavila sa pobjedama - Džezeri su kod kuće u Solt Lejk Sitiju savladali Toronto 106:102, a najbolji kod pobjednik bio je hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović sa 34 poena i po četiri skoka i asistencije. Fred Van Vlit je u poraže-

nom timu ubacio 30 poena. Majami je na gostovanju u Oha-ju bio bolji od Klevlenda 124:107, a Kendrik Nan je za vicešampiona postigao 22 poena, a za „Konjanike“ je iskusni Kevin Lav postigao 25 poena i šest skokova.

Indijana je u gostima bila bolja od Oklahoma Siti nevjerojatnim rezultatom - bilo je 152:95 za ekipu iz Indijanapolsa. Najefikasniji kod pobjednika bio je Dag Mekdermot sa 31 poenom (14-11 iz igre), a briljirao je Litvanac Domantas Sabonis sa sjajnim tripl-dablom - imao je 26 poena (13-10 iz igre), 19 skokova i 14 asistencija. U redovima Tandera je Mouzis Braun imao 16 poena.

Nju Orleans je poslije produžetka rezultatom 140:136 savladao Minesotu u gostima, a u pobjedičkom timu fantastičan je bio sofmor Zajon Vilijamson sa 37 poena, uz nevjerojatnih 17-14 iz igre. Imao je i devet skokova i sedam asistencija. Karl-Entoni Tauns je za tim iz Mineapolsa imao 28 poena i 14 skokova. S.J.

Danas se okuplja ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore

Kreće spremanje za Eurobasket

PODGORICA - Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupiće se danas u hotelu „Voco“ u Podgorici, gdje će od sutra zvanično početi sa pripremama za Evropsko prvenstvo, koje se od 17. do 27. juna održava u Španiji i Francuskoj.

Naša selektorka Jelena Škerović neće imati na raspolaganju od prvog dana sve igračice, jer neke još imaju obaveze u svojim klubovima, neke će imati „produženi“ odmor zbog povreda, koje se još saniraju, pa će od prvog dana priprema uglavnom biti mlađe igračice.

Ono što je posebno važno jeste da su prvi put u seniorski tim pozvane tri igračice - Anastasija Drobniak iz Budućnosti Bemaxa, Ksenija Šćepanović iz Podgorice i Amra Bajrović iz sarajevskog Plej-ofa. Drobniak je ove sezone imala zapanjene role u timu Budućnosti, Šćepanović pokazala u dresu Podgorice da je veliki potencijal, dok je Bajrović ekipi Plej-ofa, koja je eliminisana od Orljava u polufinalu plej-ofa Bosne i Hercegovine bila jedna od najboljih igračica, sa izuzetnim statistikama.

Zbog povrede je gotovo izvjesno da opet neće biti Jelene Vučetić, od povratka u nacionalni tim Milice Ćuić neće biti ništa, dok će provjerene snage iz kvalifikacija ponovo biti tu,



baš kao i Jelena Dubljević, koja je u procesu oporavka od povrede.

„Crvene“ će biti smještene u hotelu „Voco“, gdje će i trenirati, a u planu je nekoliko prija-

teljskih mečeva, a već sada su izvjesne utakmice protiv Slovenije i Hrvatske.

Crna Gora na Eurobasketu biće u grupi B zajedno sa Srbijom, Italijom i Grčkom. R.P.

ampion Italije

završena je danas nakon što je Sasuolo zaustavio Atalantu - 1:1. Inter četiri kola prije kraja ima 13 bodova više od „boginje“, najblizičeg pratioca na tabeli Serie A. Posljednju titulu osvojio je 2010.



Još pet dana do početka kvalifikacija za šampionat Evrope, kapiten odbojkaša Crne Gore Vojin Ćaćić poručuje:

Sve osim plasmana na EP bio bi neuspjeh

PODGORICA -Pet dana je do početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, odbojkaši Crne Gore u Podgorici privode kraju pripreme za ono što ih očekuje do sredine mjeseca.

Izabranici **Veljka Bašića** žele drugi put uzastopno da se nađu na šampionatu Starog kontinenta, a pokušaće to da urade u kvalifikacionoj grupi F sa selekcijama Grčke, Gružije i Azerbejdžana. Prvi od dva kvalifikaciona turnira je od 7. do 9. maja u Tbilisiju (Gružija), a drugi u Podgorici, od 14. do 16. maja. Plasman na EP izborice pobednici kvalifikacionih grupa, te pet najboljih drugoplasciranih reprezentacija.

- Smatram da imamo veliku šansu da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, sve osim toga bi bio neuspjeh, bez obzira na sastav ekipe i povrede - ističe kapiten „crvenih“ **Vojin Ćaćić**.

- Najteži, odnosno najzahtjevni protivnik će biti selekcija Grčke. Imao sam priliku da bolje upoznam stil i način njihove igre, kroz posljednje dvije sezone u grčkoj ligi.



Imaju odličan tim, dosta mlađih i perspektivnih igrača i mislim da će najzanimljivije utakmice biti upravo sa Grcima. S druge strane, svjesni smo da će najvažnije utakmice biti sa selekcijom Azerbejdžana, iz razloga što o njima ne

znamo mnogo. Međutim, ono što znamo jeste da nam dvije pobjede protiv njih otvaraju vrata ka EP. Posljednja selekcija u grupi je Gružija, s kojom ne bi trebalo da bude problema. Jako je bitno da u svaku utakmicu uđemo motivisani,

damo sve od sebe, a znajući nas, to će biti dovoljno za plasman na EP - dodao je Ćaćić. Crna Gora je odigrala dvije kontrolne utakmice sa Albanijom (pobjede od 3:1 i 3:0), i u dobrom raspoloženju dočekuju prvi kvalifikacioni turnir u Gruziji.

- Atmosfera je odlična, momci su željni rada, dokazivanja, vjerovatno je i prošlogodišnja pauza od obaveza, izazvana korona virusom, doprinijela tome, pa se osjeća pozitivna, svježa energija kod svih nas - ističe kapiten naših odbojkaša. U odnosu na prethodno EP, ekipa je podmlađena, nema braće Čuk, Miloša Čulafića, Marko Vukašinović je povrijeđen...

- Imamo problema sa povredama, dosta igrača je otkazalo treneru iz tog razloga, a i mi što smo tu osjećamo posljedice teških sezona. Međutim, pravo osvještenje su mlađi momci koje je selektor uvrstio u tim, koji su odlično radili u svojim timovima, disciplinovani su, evidentno je da su napredovali. Slobodno mogu reći da konačno imamo pravi spoj mladosti i iskustva - zaključio je Ćaćić. **S.J.**

Džek Miler trijumfovao je na Velikoj nagradi Španije.

Vozac Dukatija je u Heresu stigao do prve pobjede poslije skoro pet godina, a do druge ukupno u kraljevskoj klasi. Australijanac je Dukatiju obezbijedio prvo slavlje u Andaluziji od 2006. godine kada je **Loris Kapiroši** bio najbolji.

Italijanski tim je slavio Milera,

Moto GP, Velika nagrada Španije

Miler napokon slavio

ali je imao još jedan razlog da zaokruži uspjeh jer je do druge pozicije stigao **Frančesko Banjanja**, sa dvije sekunde zaostatak za pobjednikom. Treće mjesto u Španiji osvojio je vozač

Petronas Jamahe **Franko Morbideli** sa šest desetinki iza svog sunarodnika. Trku u Španiji obilježio je krah **Fabija Kvartarara** koji je od prve pozicije došao do tek mesta 13. Deveto-

struki svjetski šampion **Valentino Rosi** imao je još jednu trku za zaborav, pošto je zauzeo 17. mjesto, iza svog brata **Luke Marinija**. Van staze završila su četvorica vozača, između ostalih i **Aleks Rins** na Suzukiju. Banjaja je prvi u generalnom plasmanu sa 66 bodova, dva manje ima Kvartararo, dok je treći Vinjales sa 50. **R.A.**



Šampion dominirao na VN Portugala

Bez iznenadenja - Luis Hamilton najbolji

Valteri Bottas je imao pol poziciju, ali je njegov klupski kolega **Luis Hamilton** stigao do ukupno 97. trijumfa!

Britanac je bio najbolji na VN Portugala, iza sebe je ostavio **Maks Ferstapena** iz Red Bulla, koji je probao da napravi iznenadenje, ali ne i da pomjeri Hamiltona sa vodećeg mjeseta. Na postolju im se pridružio Bottas, četvrtoplascirani je bio **Peres**, a u najboljih deset bili su **Noris, Lekler, Okon, Alonso, Rikardo i Gasli**. Sajnc je ostao bez bodova, a za pohvalu je što su **Alonso i Rikardo** osvojili bodove za Meklaren.

Mik Šumaher je napravio podvig kada je obišao **Latifi ja, a Kimi Raikonen** trku je završio u drugom krugu. Trka u Eštorilu možda nije bila najzanimljivija u sezoni, ali je Mercedes pokazao koliko je dominantan i kakve su namjere i u ovoj sezoni Hamiltona. Sedmostruki svjetski šampion je na stazi „Algarve“ upisao drugi trijumf ove sezone, a 97. u karijeri, sa četiri sekunde prednosti u odnosu na Maksu Ferstapenu u bolidu Red Bulla. Njima dvojici se na podiju priključio drugi vozač Mercedesa Valteri Bottas, kojem je pripao bod za najbrži krug trke. **R.A.**

Održan 15. međunarodni atletski miting u Baru

Drobnjak ispunio normu za EP



Izvanredan uspjeh i najvredniji rezultat od crnogorskih atletičara ostvario je atletičar Jedinstva iz Bijelog Polja Risto Drobnjak koji je ostvario normu za učešće na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, koje će se od 08. do 11. jula održati u norveškom gradu Bergenu.

Rezultati prva tri po disciplinama: MUŠKARCI: 100 m: 1. **Egon Savić** (BiH) 11,03, 2. **Marko Vučurović** (SRB) 11,20, 3. **Filip Ištvanović** (SRB) 11,21; 300 m M16: 1. **David Blaževski** (MKD) 42,572, 2. **Vladimir Martinović** (Lovičen-MNE) 42,578, 3. **Balša Milatović** (Mornar-MNE) 43,41; 400 m: 1.

(RB) 18,40; kugla (5 kg): 1. **Aleksa Bošković** (Rudar-MNE) 13,50; kugla (4 kg): 1. **Brajan Avia** (MKD) 10,50; kugla (2 kg): 1. **Davud Alić** (BiH) 11,39; ŽENE: 100 m: 1. **Ivana Ilić** (SRB) 11,81, 2. **Farzaneh Fasihi** (IRA) 12,00, 3. **Sara Lukić** (SRB) 12,42; 300 m U16: 1. **Lena Milinković** (SRB) 42,32, 2. **Dejana Mašanović** (Mornar-MNE) 43,24, 3. **Iva Zelenović** (SRB) 43,79; 400 m: 1. **Nudžejma Šupuk** (BiH) 1:00,78, 2. **Ana Blaženovska** (MKD) 1:01,66, 3. **Amina Suljević** (Jedinstvo-MNE) 1:02,62; 800 m: 1. **Saima Murić** (SRB) 2:10,91, 2. **Bianca Salming** (SWE) 2:14,63, 3. **Lirije Pečić** (KOS) 2:15,94; dalj: 1. **Gala Urdarevska** (MKD) 5,29, 2. **Ivana Tičić** (SRB) 5,27, 3. **Andrea Matković** (Mornar-MNE) 5,12; troskok: 1. **Mirna Vukmirović** (SRB) 11,32, 2. **Vera Vukmirović** (SRB) 10,71, 3. **Jelena Grujić** (SRB) 10,64; kugla (4 kg): 1. **Bianka Salming** (Švedska) 13,24, 2. **Andela Obradović** (SRB) 12,62, 3. **Milica Pejović** (Podgorica-MNE) 11,83; kugla (3 kg): 1. **Vesna Kljajević** (Tara-MNE) 14,59, 2. **Amina Silajdžija** (BiH) 13,73, 3. **Ana Jestrović** (Rudar-MNE) 10,53; kugla (2 kg): 1. **Rejhana Zejnilić** (Mornar-MNE) 11,25, 2. **Suana Tafić** (Orion-MNE) 10,78, 3. **Jumna Fetačić** (MKD) 9,90. **R.P.**



Crnogorske odbojkašice privode kraj u pripreme za kvalifikacije za šampionat Evrope

Otašević: Šteta što nijesmo kompletne

PODGORICA -Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore još čeka na plasman na prvo veliko takmičenje.

Iako će u ovoj akciji biti bez najbolje igračice i kapitenke **Tatjane Bokan** (zbog bolesti će preskočiti ovu akciju), te srednje blokerke **Marije Milović** (pozitivna na korona virus), izabranice **Nikole Masoničića** pokušaće da iskoriste prednost domaćeg terena na jednom od dva kvalifikaciona turnira.

Naime, „crvene“ će od petka do nedjelje u Podgorici igrati prvi turnir u grupi D, sa selekcijama Slovačke, Finske i Kosova, a isti rivali nadmetaće se sedmicu kasnije u slovačkoj Njitrji. Plasman na EP izborice dvije pravoplasirane selekcije iz svih šest kvalifikacionih grupa.

- Imamo sastavu grupe, možda smo sada imale najveće šanse za plasman na Evropsko prvenstvo i šteta je što nijesmo kompletne. Ali i ovako ćemo dati sve od sebe i pokušati da napravimo taj istorijski uspjeh. Finska je favorit, ali borićemo se sa svima i vidjećemo za šta će to biti dovoljno - ističe najiskusnija odbojkašica u ekipi, srednja blokerka **Ana Otašević**.

Pripreme u Podgorici protišu po planu.

- Odlično radimo, imamo fenomenalne uslove, a stručni štab se potrudio da zbog situacije sa

pandemijom korone imamo sve na jednom mjestu. Nijesmo imale mogućnost da odigramo neku prijateljsku utakmicu, koja bi nam mnogo značila da vidimo u kakvoj smo formi, ali trudimo se da to nadoknadiamo kroz treninge. Bilo je nekih dogovora sa Bosnom i Hercegovinom, ali zbog rizika od korone na kraju nijesmo zakazale pripreme mečeve sa njima. Bio bi to ipak preveliki rizik - dodaje Ana Otašević.

Na pripremama je puno mlađih odbojkašica koje su igrale finala domaćeg prvenstva i Kupa, a na drugoj strani predvode ih nekoliko iskusnijih djevojaka sa dužim stažom u reprezentaciji...

- Imamo dobru hemiju, sve se družimo. Mlađe igračice koriste naše savjete i gledaju da nauče što više od nas, tako da je sve baš onako kako bi i trebalo da bude.

Djevojka rođena u Nikšiću, koja će u utorak proslaviti 34. rođendan, i prošlu sezonu je odigrala u Rumuniji, u ekipi Stinca Bakau...

- Zadovoljna sam prošlom sezonom. Zbog korone nijesmo igrale kao što je uobičajeno, već turnirski, imale smo više utakmica zaredom, pa je bilo teže oporaviti se za sljedeći, ali sve u svemu bilo je u redu - zaključila je Ana Otašević. **S.J.**

SKANDINAVKA



AUTOR ZAVRŠEN STUDIJ	ILUMINICA SA SLIKOM	SLIKAR SA SLOVČINA USTANOVOM	SLIKAR SA SLOVČINOM ISTORIČAR	OBLAST U HISTORIČKOJ	SLIKAR SA SLIKOM				
					SLIKAR SA SLOVČINOM KOMPOZICIJE	SLIKAR SA SLOVČINOM LUDI	SLIKAR SA SLOVČINOM MISTERIJSKI	SLIKAR SA SLOVČINOM NATURALIZAM	SLIKAR SA SLOVČINOM ROMANTIZAM
POLJUDIĆ VIŠEKOSTI									
BOGDANA BEGOVIĆ U HINDUŠEVU									
ČESTA PRIM- NALJAKA ASIMOV									
PROKLJU- LENO MAGNET II OSIRADI									
MEDVOD ROD				ILUMINICA SA SLIKOM					
PRADA- SOVINKA NOVOM ZEELANDI					POLEMIJA	HINDUŠEVIĆ	BILJ-KAĐO	GOŠTEV PROČEMET	NORVEŠKA
IRANSKA NOVINKA BUREO					DIVČIĆA PUSAKA				ČELJUDO SLOVČINSKE SLOVČINI
STANOVNIČKA ADMIRACIJA CITADELA					PENELOPIN PROŠAC				
GRAD U SLOVČI (RAZNA)									RAZNO
POLESKA	DUŠKO- ALIN			SLIKAR SA SLOVČINOM KOMPOZICIJE					AKROBĀCIJ MLOČAJ ČOLJKI
	ČUVANI PASA			SLIKAR SA SLOVČINOM LUDI					
PLA GLAVICE SA SLIKOM									
SARAJEVA SA ZVONOM SOKOLI- ČADOM								ASIMOV BOG MERA ISLAND	
STRONČI- CI U RAVNU O SAKO TUELA									PROJAM ITALIA
LJUBAV LUČKOVSKIM PROTEL				FESTO- PROKO SPRVO					



UKRŠTENICA

MAGIČNI LIK

VODORAVNO: 1. Tjeskoba, anksioznost, 2. Nota solmizacije – Hrvatski filoz, Žarko, 3. Ustanik iz Senja – Softverski robot – Simbol vodenika, 4. Oznaka za tonu – Apache Server Application Programming Interface (jsk) – Ismail od milja, 5. Konto (jsk) – Predgrade Osla – Dio konjškog pribora, 6. Uredaj na benzinskom motoru koji služi za mješanje benzina i vazduha (mn.), 7. Omogorski kik-bošek, 8. Prodaja dobara ili usluga krajnjem korisniku, 9. Istorijko mjesto u Maloj Aziji – Crveni praznik koji se slavi 15. februara, 10. Hemijski element – Inicijali reditelja Bulajića, 11. Organizovane grupe u okviru neke zajednice – Takmičenje u brzini, 12. Šekspirov Kralj – Marka starog automobile – Ujedinjena Arapska Republika (jsk), 13. Drugi samoglasnik – Zemlja punjena kremom – Oznaka za jug, 14. Najranija istorija, 15. Rijeka u Rusiji – Ime pjevачa Vondera – Atletski klub (jsk).

USPRAVNO: 1. Mužak poto - Ime automobile Pakonena - Grad u Siriji, 2. Da (engl.) - Marka motocikla - Redni broj (skz), 3. Oznaka za elektron - Glumica, Kim - Ženska, metelj, 4. Vještine - Divlja mrača, 5. Klin za vještanje neđega - Okomitost, vertikalnost, 6. Uzvuk - Crtaći nedjeli portret, 7. Panji zagrebački glumac, Josip - Lavina, 8. Nevjatčina organizacija (skz) - Akademski građanin - Djelovi heledara, 9. Ribarski pribor - Vatca - Glumac, Miki, 10. Savez komunista (skz) - Torta nazvana po gradu u Bosni i Hercegovini - Ljuna zamjenica, 11. Tihomilova imanjčenja - Zastava.

Dinko Knežević


OBRATNI REBUS (3, 5, 4)

ANAGRAM (4, 5, 5)



Postavka: 3, 5, 4

Gajro Mandir



GLE, AL SE ŠARMIRA

Enrique Bustos

	1	2	3	4	5	6
1				-		
2				-		
3						
4		-	-			
5						
6						

ADVOKAT MILENA LABOVIĆ

Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica

UNIVERSAL CAPITAL BANK AD Podgorica koju zastupa, advokat Milena Vujičić Labović ovlašćeno lice za prodaju nepokretnosti, kao hipotekarni povjerilac, na osnovu člana 338 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima objavljuje

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Vansudska prodaja sproveđe se javnim nadmetanjem.

Prodaja će se održati dana 19.05.2021. godine, sa početkom u 12h, u prostorijama Hotela Princeps Montenegro, Jovana Tomaševića 21, Bar.

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini Božović Borke, upisana u listu nepokretnosti br. sada 338, KO Bartula, PJ Bar i to:

- katastarska parcela broj 162/10, potes Bartula, ukupne površine 642 m², koja po načinu korišćenja predstavlja vodenjak 3 klase površine 19 m², dvorište površine 500 m² i porodičnu stambenu zgradu, broj zgrade 1 površine 123 m².

Potrebna kupoprodajna cijena navedene nepokretnosti na V prodaji iznosi 36.000,00 €.

Ukupan iznos preostalog duga dužnika Božović Mirka na dan 18.09.2020. godine iznosi 50.298,71 €.

Procijenjena vrijednost navedene nepokretnosti iznosi 36.000,00 €.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj kuverti svakog radnog dana zaključno sa 18.05.2021. godine do 16:00 h, na adresu advokatske kancelarije Vujičić & Vučković Law Firm - Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica, sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje“.

U prijavi se mora tačno naznačiti nepokretnost koja je predmet javne prodaje, a uz prijavu je neophodno dostaviti:

- za fizička lica fotokopiju lične karte, a za pravna lica potvrdu o registraciji i ovlašćenje za zastupanje,
- dokaz o uplati depozita u visini 10% od utvrđene vrijednosti nepokretnosti na račun Universal Capital Bank AD Podgorica, broj 907-56001-24, sa naznakom „za javno nadmetanje“.

U dostavljenoj prijavi za javno nadmetanje, ponuđač dostavlja i izjavu da je saglasan sa dostavljanjem dokumentacije koja sadrži lične podatke, te da se svi podaci koji budu dostavljeni mogu obradivati samo u svrhu identifikovanja kupca (ponuđača) i da se mogu čuvati u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ljudstvu.

Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu, a preostali dio ponuđenog iznosa je dužan položiti, u roku od 3 dana od dana završetka javnog nadmetanja, u suprotnom gubi pravo na položeni depozit. Ostalim ponuđačima uplaćeni depoziti će se vratiti u roku od 5 dana.

Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 067/422-922 i 067/433-334.

ZA UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA
advokat Milena Labović

ADVOKAT MILENA LABOVIĆ

Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica

UNIVERSAL CAPITAL BANK AD Podgorica koju zastupa, advokat Milena Vujičić Labović ovlašćeno lice za prodaju nepokretnosti, kao hipotekarni povjerilac, na osnovu člana 338 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima objavljuje

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Vansudska prodaja sproveđe se javnim nadmetanjem.

Prodaja će se održati dana 20.05.2021. godine, sa početkom u 09 h, u prostorijama advokatske kancelarije Vujičić & Vučković Law Firm, ul. Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica.

Predmet prodaje su nepokretnosti u svojini Jovanović Željka upisane u listu nepokretnosti br. 388 KO Rogani, Upotreba za nekretnine PJ Podgorica, i to:

- katastarska parcela broj 1289/2, plan 7, skica 032, potes Donji Rogani, koja po načinu korišćenja predstavlja dvorište površine 500 m², tvrdište 5. klase površine 156 m² i porodičnu stambenu zgradu površine 136 m²,
- katastarska parcela broj 1289/4, plan 7, skica 032, potes Donji Rogani, koja po načinu korišćenja predstavlja tvrdište 5. klase površine 85 m²,
- katastarska parcela broj 1270/2, plan 7, skica 032, potes Donji Rogani, koja po načinu korišćenja predstavlja kume 3. klase površine 313 m²,
- katastarska parcela broj 1271/2, plan 7, skica 032, potes Donji Rogani, koja po načinu korišćenja predstavlja paljinjak 3. klase površine 178 m²,
- katastarska parcela broj 1272/2, plan 7, skica 032, potes Donji Rogani, koja po načinu korišćenja predstavlja kume 3. klase površine 451 m² i
- porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 1289/2, spratnost P1, u osnovi površine 136 m², sa PD1 koji po načinu korišćenja predstavlja garažu kao dio zgrade, spratnost P, površine 21 m², PD2 koji po načinu korišćenja predstavlja neštambeni prostor, spratnost P, površine 14 m² i PD3 koji po načinu korišćenja predstavlja stambeni prostor, spratnost P1, površine 120 m².

Potrebna kupoprodajna cijena na X prodaji iznosi 88.100,00 €.

Ukupan iznos preostalog duga dužnika Starter OG DDO Podgorica na dan 06.08.2020. godine, po osnovu Ugovora o izdavanju garancije br. 906/18-2 iznosi 48.489,74 € i po osnovu Ugovora o kreditu broj 952/17 iznosi 34.084,18 €, što ukupno iznosi 82.573,92 €.

Procijenjena vrijednost navedenih nepokretnosti iznosi 170.000,00 €.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj kuverti svakog radnog dana zaključno sa 19.05.2021. godine do 16:00 h, na adresu advokatske kancelarije Vujičić & Vučković Law Firm - Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica, sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje“.

U prijavi se mora tačno naznačiti nepokretnost koja je predmet javne prodaje, a uz prijavu je neophodno dostaviti:

- za fizička lica fotokopiju lične karte, a za pravna lica potvrdu o registraciji i ovlašćenje za zastupanje,
- dokaz o uplati depozita u visini 10% od utvrđene vrijednosti nepokretnosti na račun Universal Capital Bank AD Podgorica, broj 907-56001-24, sa naznakom „za javno nadmetanje“.

U ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu, a preostali dio ponuđenog iznosa je dužan položiti, u roku od 3 dana od dana završetka javnog nadmetanja, u suprotnom gubi pravo na položeni depozit. Ostalim ponuđačima uplaćeni depoziti će se vratiti u roku od 5 dana.

Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 067/422-922 i 067/433-334.

ZA UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA
advokat Milena Labović

ADVOKAT MILENA LABOVIĆ

Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica

UNIVERSAL CAPITAL BANK AD Podgorica koju zastupa, advokat Milena Labović ovlašćeno lice za prodaju nepokretnosti, kao hipotekarni povjerilac, na osnovu člana 338 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima objavljuje

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Vansudska prodaja sproveđe se javnim nadmetanjem.

Prodaja će se održati dana 20.05.2021. godine, sa početkom u 11 h, u prostorijama hotela Onogost, ul. Njegoševa 24, Nikšić.

Predmet prodaje su nepokretnosti upisane:

- 1) U listu nepokretnosti br. 3794 KO Nikšić, Uprave za nekretnine PJ Nikšić, koje se nalaze u zgradi broj 1 na katastarskoj parceli br. 4831, označene kao:
 - neštambeni prostor, PD 15, spratnost 1P, površine 40m², u svojini Tepevićevi Dragana;
 - poslovni prostor, PD 16, spratnost P, površine 30m², u svojini Tepevićevi Dragana;
- 2) u posjedovnom listu br. 1095, KO Rubeda, Uprave za nekretnine PJ Nikšić, označene kao parcela br. 1576/3, potes Potkunjica, koja po kulturi predstavlja riznici 3. klase, površine 300m², dvorište površine 500m² i kuhu i zgradu površine 170m², kao i porodična stambena zgrada koja je izgrađena na pomenutoj parceli, u svojini Papović Ksenije.

Potrebna kupoprodajna cijena na XXXIII prodaji

- za nepokretnosti koje su upisane u listu nepokretnosti broj 3794 KO Nikšić iznosi 25.000,00 €;
- za nepokretnosti koje su upisane u posjedovnom listu br. 1095, KO Rubeda iznosi 69.000,00 €.

Ukupan iznos preostalog duga dužnika Citanes Export DOO Nikšić na dan 15.07.2020. godine iznosi 156.090,74 €.

Procijenjena vrijednost za nepokretnosti koje su upisane u listu nepokretnosti broj 3794 KO iznosi 50.256,00 €;

Procijenjena vrijednost za nepokretnosti upisane u posjedovnom listu br. 1095, KO Rubeda iznosi 277.446,00 €.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj kuverti svakog radnog dana zaključno sa 19.05.2021. godine do 16:00 h, na advokatsku kancelariju Vujičić & Vučković Law Firm - Šeika Žaidia 2, zgrada Ozra, sprat 3, apt. 17, Podgorica, sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje“.

U prijavi se mora tačno naznačiti nepokretnost koja je predmet javne prodaje, a uz prijavu je neophodno dostaviti:

- za fizička lica fotokopiju lične karte, a za pravna lica potvrdu o registraciji i ovlašćenje za zastupanje,
- dokaz o uplati depozita u visini 10% od utvrđene vrijednosti nepokretnosti na račun Universal Capital Bank AD Podgorica, broj 907-56001-24, sa naznakom „za javno nadmetanje“.

U dostavljenoj prijavi za javno nadmetanje, ponuđač dostavlja i izjavu da je saglasan sa dostavljanjem dokumentacije koja sadrži lične podatke, te da se svi podaci koji budu dostavljeni mogu obradivati samo u svrhu identifikovanja kupca (ponuđača) i da se mogu čuvati u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ljudstvu.

Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu, a preostali dio ponuđenog iznosa je dužan položiti, u roku od 3 dana od dana završetka javnog nadmetanja, u suprotnom gubi pravo na položeni depozit. Ostalim ponuđačima uplaćeni depoziti će se vratiti u roku od 5 dana.

Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 067/422-922 i 067/433-334.

ZA UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA
advokat Milena Labović

MALI OGLASI

Nautilus

VODOINSTALATELJ

Kamera kanalizacija,
detektor kvara vode,
protepljenje kanalizacije
električnom sajkom,
adaptacija kupatila,
sitne opravke.
069 012 256

RAZNO

KUĆNI SERVIS
Odcepljenje kanalizacije
el.sajalom, zamjena dotrajalih
cijevi, sve sitne popravke.
Podgorica-Primorje.
Tel 069/269-550,
067/579-709
1

KOSIM placeve, bašte, dvorišta
i vinograde profesionalnim
motorni trimerom.
Povoljno.Vukčević.
Tel. 069/991-999
067/000-008
2

ZANATSKE USLUGE

RUŠENJE - otvaranje prozora,
vrata armiranog betona pre-
gradnih zidova pločica-odvoz
šuta.
Tel. 067/457-796
3



**РАДИО
БЕРАНЕ**
FM STEREO
105,4 88,2

MAG
mag radio studio

ELMAG RADIO
www.elmagradio.com

MAG
mag radio studio

ПОБЈЕДА

Oglasno odjeljenje

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Poštovani čitaoci, materijal za objavljinjanje:

- čitulja
- malih oglasa

moguće predati u gradovima:

NIKŠIĆ
Poslovnica "Pobjeda"
Baja Pivljanina bb
040 201 204

NIKŠIĆ
Nika Miljančića bb
040 230 551
069 540 368

NIKŠIĆ
Bul. V. Mićunovića bb
040 214 941
069 503 144

NIKŠIĆ
Bul. 13. jul bb
040 212 867
069 503 144

MOJKOVAC
Njegoševa bb
050 473 048
067 667 422

BIJELO POLJE
050 431 050
069 023 690

KOLAŠIN
Boška Radovića 13
020 864 117
067 667 850

DANILOVGRAD
068 008 118
069 502 915

HERCEG NOVI
031 348 132
069 042 156

TIVAT
Crvena Garedžija
069 548 080

CETINJE
Jaroslava Čermaka
041 681 781
067 113 058

BAR
069 022 804
068 444 424

BUDVA
033 458 628
067 580 698

KOTOR
Rakite 1/VII
032 325 944
069 085 966

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Poštovani čitaoci i korisnici
oglasnog prostora,
materijal za objavljinjanje čitulje
možete poslati na:

e-mail: oglasno@pobjeda.me

Potrebno je poslati tekst čitulje,
fotografiju i kopiju uplatnice.

ПОБЈЕДА

Oglasno odjeljenje
tel/fax: 020 202 455
tel: 020 202 456



D.O.O. "POGREBNE USLUGE" BUDVA
Budva, Podkoljun bb

- komplet pogrebna oprema
- usluga kapele
- izrada i postavljanje plakata
- prevoz u zemlji i regionu
- obavijesti o smrti, čitulje i pomeni
- prodaja grobnica, izrada i postavljanje spomenika

Tel/fax: 033-458-627, mob: 067-604-219
e-mail: pogrebneusluge.budva@t-com.me

Nova Pobjeda**CJENOVNIK ČITULJA**

Predajte vašu čitulju putem vibera

068 034 555

Obavijest o smrti
format 1/10 (do 160 riječi)
30,00€

Obavijest o smrti, format 1/12 (do 120 riječi)

10,00€

Stubac do 30 riječi

8,00 €

1/24 strane, do 30 riječi i jedna slika

14,00 €

1/18 strane, do 50 riječi i jedna slika; do 30 riječi i dvije slike

18,00 €

1/15 strane, do 100 riječi i jedna slika; do 50 riječi i tri slike

25,00 €

1/12 strane, do 120 riječi i do tri slike; do 30 riječi i četiri slike

40,00 €

1/10 strane, do 160 riječi i do tri slike; do 60 riječi i četiri slike

50,00 €

1/8 strane, do 200 riječi i do tri slike; do 90 riječi i četiri slike

65,00 €

1/4 strane

140,00 €

1/2 strane

240,00 €

1/1 strane

450,00 €

* Napomena: u slučaju objavljinjanja znaka, broj riječi se umanjuje za 20.

e-mail: oglasno@pobjeda.me, oglasno@t-com.me; tel/fax: 020 202 455; tel: 020 202 456

POGРЕBNE USLUGE

"Kluč - commerce" d.o.o.
ul. Boška Rašovića 12

Telefoni: 864-117, 864-391
Mob. telefon: 068/667-850
e mail: seka.kljuc@gmail.com

KOLAŠIN

**D.O.O. „KOMUNALNO“ – Danilovgrad
DANILOVGRAD**

POGРЕBNE USLUGE

- KOMPЛЕТНА ПОГРЕБНА ОПРЕМА
- USLUGE KAPELE DANILOVGRAD, SPUŽ I ZURI
- IZRADA I POSTAVLJANJE UMRUĆA
- ОВЛАЂЕЊЕ И САХРАНЕ ПОДУНИКА
- ЕКСХУМАЦИЈЕ
- ПРЕВОЗ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
- ПРЕНОС ПОСМРТИХ ОСТАТАКА
- ОВАИСТИ О СМРТИ, ЧИТУЈЕ, ПОМЕНИ И ОГЛАСИ

TEL: 020/818-763; mob/tel: 068-008-118, 067-048-535,
069-304-332

O.D. "BORIS-GAZIVODA"
POGРЕBNA ОPREMA I USLUGE

GAZIVODA

PODGORICA, UL. 8. MART-ČEPURCI
TEL: 020 662-393
MOB. 067 262-007

DANILOVGRAD, R. BURIĆA 1
TEL: 020 811-131
MOB. 067 666-007

CVJEĆARA GARDENIJA TIVAT

USLUGE OGLAŠAVANJA
ČИТУЈА У ПОБЈЕДИ

SVAKIM DANOM DO 20H

TEL 032/673-230 i 069 548/080

Email gardenijativot@t-com.me

**КОМПЛЕТНА ПОГРЕБНА ОПРЕМА
СА УСЛУГОМ ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦИЈЕНАМА
РАДУЛОВИЋ У ПОДГОРИЦИ И ЗЕТИ (ГОЛУБОВЦИ)**

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЈЕСТУ
Припремање гробнице са услугом за сахрану
Обавијест о смрти у дневним новинама
Облачење и козметичко дотјеривање покојника
ПОВОЉНОСТИ
Раскладни поклопац бесплатно
Штампање плахата до 50 комада бесплатно
Превоз покојника до 50 km бесплатно
Плаћање одложено по договору

**КОМПЛЕТНА ПОГРЕБНА ОПРЕМА
СА ПРЕВОЗОМ ДО 100 km - 300 евра**

069 410 859; 068 717 062; 068 384 498

ДОВОЉНО јЕ САМО ДА ПОЗОВЕТЕ, МИ СВЕ
ЗАВРШАВАМО У СВАКО ДОБА ДАНА И НОЋИ

Dana 2. maja 2021. u 64. godini, preminuo je naš dragi

VLADIMIR Brankov BOJOVIĆ

Sahranu je obavljenata 2. maja u 13 časova na porodičnom groblju u Rišem Dolu, u krugu uže porodice.

Ožalošćena porodica: supruga RADMILA, sinovi VUK i MILOŠ, brat VESELİN, sestre VENKA i VESELINKA, mačeša STANKA, braća od strica, sestra od strica, tetke, strine, bratanici, bratanična, sestrični, sestrične, braća i sestre od ujaka, tetaka i ostala rodbina

14

Posljednji pozdrav bratu i ujaku

VLADUB Brankov BOJOVIĆ

Slomljenog srca sa bolom u duši oprashtam se od tebe, dragi moj brate.
Ujaće, hvala ti što si nam uljepšao djetinjstvo.
Počivaj u miru.

Sestra VENKA, sestrić MIODRAG, sestrične MARINA i MILENA STANOVIC

45

VLADO BOJOVIĆ

Ponosni što smo te imali, tužni što smo te izgubili.
Dragi brate, nikada nećemo zaboraviti tvoju plemenitost i poštjenje.
Počivaj u miru.

Brat VESELIN sa porodicom

50

**OGLASNO
ODJELJENJE
"ПОБЈЕДА"**

TELEFON ZA
INFORMACIJE
020-202-455,
020-202-456.
e-mail: oglasno@pobjeda.me

Voljenom bratu

VLADUB Brankov BOJOVIĆ

Ne možemo opisati bol koju osjećamo za tobom. Nedostajuće nam tvoja iskrena ljubav i podrška.
Počivaj u miru.

Sestra VESNA, zet DRAGO, sestrići BORIS i IVAN

49

069 540 368

GRADSKO POGРЕBНО НИКШИĆ

НАЈПОВОЉНИЈЕ

Kompletna pogrebna oprema i usluge

www.pogrebnoniksic.me

040/213-494 067/205-848

Dragom i voljenom suprugu i ocu

VLADIMIRU Brankovom BOJOVIĆ

Teško nam je da se ovako rano i iznenadno sa velikim bolom oprostimo od tebe, ali moramo da te poslušamo i da budemo jaki, kao što si i ti bio do posljednjeg daha. Ostaćeš naš ponos i nepresušni izvor ljubavi, mudrosti i snage.
Dok god ima nas, živjećeš i ti u našim srcima i mislima.

Zauvijek tvoji: RADMILA, VUK i MILOŠ

51

Mom voljenom

VLADU Brankovom BOJOVIĆ

Tvoji skoro svakodnevni dolasci su mi bili neizmjerna radost i tvoje odsustvo zbog ovog zla koje mi te ote teško mi je palo. Dosao si sad u tvoj Riši Do da ostanesh zauvijek, ali fali tvoj topli pozdrav, tvoja briga kao sina prema majci, tvoje šale i mudrosti.
Tvoja beskrajna plemenitost i tvoja dobra duša ostaće da žive u mom srcu.

Tvoja mačeša STANKA

52

Posljednji pozdrav

VLADUB BOJOVIĆ

Počivaj u miru, dobri naš Vlado.
Hvala ti za sve što si činio za nas. Čuvaćemo te od zaborava.

Strina VALENTINA i tetke MARTA i SLOBODANKA

40

Posljednji pozdrav dragom

VLADIMIRU Brankovom BOJOVIĆ

ITANA, MARTA, MILAN i DADO

42

Našoj miloj bakici

BRANKI

Hvala ti za ljubav, bezbržnost, osmijehe i blagoslove koje si nam svakodnevno upućivala... Uz tebe smo gledali i učili kako voljeti život.
Volimo te i čuvamo u srcu,

Unuke ANDELA i DEJANA

12

ŽM NARCIS NIKŠIĆ

ZA ДОСТОЈАНСТВЕН ИСПРАЋАЈ ВАШИХ НАЈБЛИЖИХ
kompletna pogrebna oprema i usluge

0 -24 h

040/214-941, 069/503-144



Обавјештавамо родбину, кумове, комшије и пријатеље да је 1. маја 2021. у 82. години, послије краће болести, преминула наша драга




РАДИНКА ДРАГАШ
рођена Петровић

Због новонастале епидемиолошке ситуације, сахрана је обављена 1. маја у кругу породице.

Ожалошћени: супруг ДРАГОЉО – ДРАГО, син ДРАШКО, кћерке ДРАГИЦА, ДАРКА и ДРАГАНА, брат РАДОЊА, сестре ВУКИЦА, РАДОЈКА и ВЕЛИКА, унука, праунучад и остала родбина

8

У четвртак, 29. aprila 2021. године, напустила нас је наша племенита мајка, бака, прабака и свекрва



MARTINA PEROVIĆ

Сахрана наше драге покojnice обављена је у petak, 30. aprila, на градском гробљу Чепурци у Подгорици, у кругу породице. Njenу племенитост и ljubav kojom је darivala, nosićemo u srcima do kraja života.

Ožalošćeni: sinovi SLAVKO i FILIP, kćerka SLAVICA, unuci STEVAN, JOVAN, JOVANA, JELENA, BOSILJKA i LIDIJA sa porodicama, snahe SVETLANA i MIRJANA i zet SAVO

17

Posljednji pozdrav počasnom члану i legendi planinarstva



MIODRAGU MIJU KOVAČEVIĆU

Uvijek ćeš ostati naš učitelj i uzor u planinarstvu.

PLANINARKE i PLANINARI PLANINARSKOG KLUBA „GORICA“ PODGORICA

39



Dragi druže



MIJO KOVAČEVIĆ

Privilegija je bila poznavati TE i družiti se sa TOBOM. Hvala TI na svemu.

MILAN MARETIĆ

54

Posljednji pozdrav voljenoj sestri



JEVROSIMI BOŠKOVIĆ
рођеној Krsmanović

Sestro, neka ti je laka zemlja i vječni mir twojoj plemenitoj i napačenoj duši. Počivaj u miru i zagrljaju tvoga Vuka.

Tvoja braća: MILORAD, MILAN i MILADIN KRSMANOVIC sa porodicama

48

Дана 1. маја 2021. у 73. години, изненада је преминуо наш драги



БЛАЖО – БАТО ЂУРОВ НИКОЧЕВИЋ

Због новонастале ситуације, сахрана је обављена у ужем кругу породице, 1. маја 2021. године у 15 часова на гробљу Свети Јован Владимир у Доброј Води.

Ожалошћени: супруга ЉУБИНКА, ћерка СЛАВИЦА, синови БОРИС и НИКОЛА, браћа САВО и ЗОРАН, сестре ЈОВАНКА и ЗОРИЦА, снаха ДРАГАНА и остала родбина

41



Дана 1. маја 2021. у 68. години преминуо је наш драги



AЦО Владов ДУМОВИЋ

Сахрана је обављена 2. маја у 13 часова у кругу породице на Градском гробљу у Никшићу.

Ожалошћени: сестре НАДА, СЕНКА и БИСЕРКА, сестрићи ДРАГО, ВЛАДО и БОЈАН, сестричне ЈОВАНКА, БРАНКА, МАЈА и остала родбина

15



Dana 30. aprila 2021. godine preminuo je naš dragi



MIODRAG - MIJO VUKOV KUSOVAC

Сахрана је обављена 1. маја у 10 часова на новом гробљу на Цетињу у кругу породице.

Ožalošćeni: supruga MARINA, кћерке DUŠKA i LIDIJA, унуке SONJA i NADA i остала родбина

5

Od porodiца из Bohinjske: AMIDŽIĆ, ŠABOTIĆ, AGOVIĆ, ŠLJIVANČANIN, OSMANAGIĆ, STANKOVIĆ i JOKIĆ

23

Posljednji pozdrav mojoj



JELENA VUKOSAVOVIĆ

rod. Dragović

Posljednji pozdrav jednoj ugašenoj mladosti.

Posljednji pozdrav prerano oduzetoj radosti.

Bila si za mene ono što se jednom ima...
Volim te najviše i čuvam od заборава!

Tvoja ANA

35

Naš voljeni otac, djed i tast



MIODRAG - MIJO VUKOV KUSOVAC

upokojio se u Gospodu, a nama ostavio sjećanja na mnoge trenutke среће i спокоја, за које је он bio zaslužan.

Ožalošćeni: кћерка DUŠKA, унуке SONJA i NADA i zet NENAD JOVANOVIĆ

18

e-mail: oglasno@pobjeda.me

Posljednji pozdrav dragoj



JELENI

Duboko potrešena preranim одлaskom, i sve što bih napisala malo je za bol koji osjećam.

GARA ĐUKANOVIĆ

11

Пољедњи поздрав



ĐУРО

Почивај у миру, а ми ћemo te чувати од заборава.

С поштовањем,
БЕБА, ТИНА и ЈИЉИЋ
са породицом

53

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i kumove da je 1. maja 2021. u 80. godini preminuo naš voljeni



ĐORĐE - ĐURO Markov BANOVIĆ

Zbog epidemiološke situacije, sahrana je obavljena istoga dana.

Žalosćena porodica: supruga ZAGORKA, sinovi DRAGAN i ŽELJKO, šери NADA i VESNA, brat DRAGO, unučad, snahe, sinovci i sinovične i ostala mnogobrojna rodbina

4

Voljenome ocu, svekru, đedu i prađedu



ĐURUBANOVIĆ

Počivaj u miru. Uvijek ćemo te se šećati.

DRAGAN, RANKA, SLAVKO i SLAVICA sa porodicama

32

Posljednji pozdrav dragom



ĐURUBANOVIĆ

Bila nam je čast imati te za prijatelja.

BOŽO i SAŠA BATRIČEVIĆ sa porodicom

13

Posljednji pozdrav mojemu iskrenom prijatelju i pobratimu



ĐURUM. BANOVIĆ

PAVLE KADIĆ

38

Posljednji pozdrav dragoj



NADI

Čuvaču te od zaborava.

IVA KORDEŠ

36

Posljednji pozdrav



ĐURUBANOVIĆ

Počivaj u miru.

MIMA i ZORAN BATRIČEVIĆ sa porodicom

46

Potrešeni tvojim iznenadnim odlaskom nikad te nećemo zaboraviti, voljeni druže



GORAN ĆUPIĆ

Tvoji drugovi: BRANKO, ANDRIJA, IVAN, RANIĆ, NIKOLA, MIŠKO, MILAN J., VASKO, VLADAN, VLATKO, ŽELJO, MIJO, MILAN B., DRAGAN B., ZORAN, DRAGAN P., RADE i BORIS

16

e-mail: oglasno@pobjeda.me

Posljednji pozdrav suprugu



ĐURUBANOVIĆU

Počivaj u miru.

Tvoja ZAGE s đecom i unučadima

31

Posljednje zbogom voljenome ocu, tastu i đedu



ĐURUBANOVIĆU

Hvala za svu ljubav, pažnju i dobrotu.

VESNA, JOVO, BOBO i DEJO BATRIČEVIĆ

34

Posljednji pozdrav roditelju, svekru, đedu



ĐORDIĆ - ĐURO BANOVIĆU

Vazda si bio uz nas kad je bilo najteže.

Vječno ti hvala, počivaj u miru.

Tvoji najmiliji: ŽELJKO, BRANKA, NIKOLA, JELENA, PETAR

33

Dana 30. aprila 2021. godine umrla je



ZORKA Cileva NEŠEVIĆ

rođena Radunović

Šahranu je obavljena isti dan u skladu sa epidemiološkim mjerama na groblju Cepurci.
Kuća žalosti: Ul. 4. jul 34, Podgorica.

Ožalošćeni: kći OLIVERA, sin BUDIMIR - BUDO, unuk MIODRAG

30



Obavještavamo rodbinu, prijatelje i kumove da je 30. aprila 2021. u 82. godini, poslje kraće bolesti, prestalo da kuca srce našeg



RADOVAN - RAŠKO Đordjević PEROVIĆ

Zbog trenutne epidemiološke situacije, sahrana je obavljena istog dana u 14 časova na novom groblju na Cetinju.

Neizmјernu zahvalnost dugujemo dr Zoranu Vujačiću i osoblju Bolnice „Danilo I.“.

Ožalošćena porodica: sin MARKO, snaha MARIJA, sestre MIRJANA, ĐARINKA i JOVANKA - NANA, braća od ujaka ALEKSANDAR, PERICA, ZORAN i ŽELJKO, unuk ĐORDIJE, sestrič HENRIK, sestrična ALEKSANDRA i ostala mnogobrojna porodica

24

Dragi



RAŠKO

Sa poštovanjem i uz lijepa sjećanja čuvaćemo uspomenu na tebe.

DRAGAN, MIRJANA, MILICA i MILOŠ

25

CVJEĆARA „MAJA“ MOJKOVAC

tel: 067 44 99 73; 067 45 00 19;

067 66 74 22

tel.fax. 050 473 048

e-mail: milunv@t-com.me

miadjordje@gmail.com

Dragi moj



RALE

Zajedno smo mnoge bitke prebrodili, ali ovu nažalost nismo uspjeli. Nisi mi bio samo otac, već i brat i drug i najčvršći oslonac u životu. Tvoja napačena duša će naći mir u zagrljaju svih onih koji su ti nedostajali sve ove godine.

Znam da ćeš i tamo biti najbolji muž, najbolji otac i najbolji ujak. Volim te!

Tvoj sin MARKO

26

Voljeni



RALE

Hvala ti za iskreno prijateljstvo i svu nesrećnu ljubav koju si nam pružao svih ovih godina. Živječeš u našim sjećanjima.

NEŠO VUČINIĆ sa porodicom

47

ŽM NARCIS NIKŠIĆ

ZA DOSTOJANSTVENI ISPRĀČAJ VAŠIH NAJBLEDIJIH

kompletan pogrebni oprema i usluge

0 -24 h

040/214-941, 069/503-144

Dana 2. maja 2021. preminuo je u 76. godini naš dragi



VUJADIN Milanov BOBIĆIĆ

Sahrana je obavljena 2. maja u porodičnoj grobnici na Ždrebaoniku – Danilovgrad.

Ožalošćeni: supruga DRAGICA, čerka DANIJELA, sinovi PETAR i MLAĐEN, braća VANJA i DRAGAN, snaha, bratanići, brataničine, unučad MILAN i MILENA i mnogobrojna porodica BOBIĆIĆ i SEKULIĆ

28

Posljednji pozdrav dragoj bratanični



MILENIJAN JANEVIĆ

Neka tvoju lijepu mladost anđeli čuvaju.

Tetka MARIJA sa porodicom

44

Posljednji pozdrav sestri naše uvažene koleginice



MILENA JANEVIĆ

KOLEKTIV JZU OB „DANILO PRVI“ CETINJE

1

Posljednji pozdrav dragom kolegi



BOŽIDARU - BOĆI ĐUROVIĆU

Sa tugom i poštovanjem čemo čuvati uspomene na tebe i godine našeg zajedničkog rada i druženja.

OPŠTINA DANILOVGRAD

27

POMENI



MIŠO

Zašto si otišao onda kad si imao najviše razloga da živiš?
Ali tu smo mi da te čuvamo od zaborava.

Tvoji: brat OBRAD i snaha MILEVA

37

e-mail: oglasno@pobjeda.me

Četrdeset dana je od smrti našeg voljenog supruga i oca



MIŠA RADULOVIĆA

Prolaze dani puni tuge, gorčine, nevjerce...
Ne možemo prihvati bolnu istinu da si nas napustio zauvijek.
Kako dalje bez tvog veselog duha, kako dalje bez oslonca, podrške, savjeta i neizmjerne ljubavi.
Nikada se nećemo pomiriti da je to sve nestalo za tren.
Praznina ostaje da boli, ali zaborava nema gdje su velika djela i snaga.

Ponosni što smo Tvoji!

SNEŠKA, MILICA i IVAN

2

Pet godina je od smrti našeg oca



VOJA RAČEVIĆA

Dragi tata, živiš sa nama u našim pričama i mislima kroz najljepše uspomene.
Nastavljamo putem na koji si nas Ti izveo i naučio kako da dostojanstveno njime koračamo.
U našim srcima si dok je nas.

Tvoji: DEJANA, ĐINA i SRĐAN sa porodicama

43

Godina je dana od kada nije sa nama naša voljena



JELKA ROGANOVIĆ

Čuvamo te u našim sjećanjima i uspomenama

Sin NENAD sa porodicom

21

Četrdeset dana je od smrti našeg



DANILA DRAŠKOVIĆA

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na tebe.
Počivaj u miru.

NOVO GARDASEVIĆ
sa porodicom

3

Četrdeset tužnih dana od kada zauvijek ode moja voljena sestra



DARE MITROVIĆ

Vrijeme nije izlijecilo ništa, još uvijek me boli i još uvijek nedostaješ
kao prvog dana.

Tvoju ljubav ništa ne može da zamijeni, a svakog dana sve više mi fališ.
Čuvam te u srcu zauvijek.

Tvoj brat DRAGAN

7

Četrdeset je dana od smrti naše voljene tetke



DARE

Najdraža naša Dado, vrijeme koje prolazi nije te odnijelo iz naših
mišli i ne umanjuje bol i tugu za tobom.
Sjećanje na tebe nikada neće izbljediti, vječno ćeš živjeti u našim
srcima.

Tvoji: MILAN, RATKO, SNEŽANA, AKI i ANA

6

Pođen dan je našem



МАРКУ ЂУРИШИЋУ

Danas je poseban dan.
Jučav je umire. Poносни na svaku uspomenu i sjećanje na tebe.

Vole te tvoji: MAJKA, TATA, ИВАНА, ЛЕНА, НИНА и BECO
9

Pola godine je od kada nije sa nama naš voljeni



LJUBOMIR - LJUBO Josifov MRDAK

Ni bol ni tugu vrijeme ne briše!
Ostaje ponos što si bio najbolji i naš!
Nedostaješ...

Tvoji: supruga MAGDA, šećeri OLIVERA, RUŽA, BILJANA
i STANKA, unučad TIJANA, STEFAN, FILIP, INA i SLAVEN
29

Dvije godine od smrti našeg dragog i nikada prežaljenog brata



SRETENA GREBOVIĆA

Dragi brate, nedostaješ nam, tvoja bratska ljubav, tvoja toplina koju
si nam pružao.

Tvoje sestre DRAGICA i STOJA
20



SRETEN GREBOVIĆ

Dani i godine prolaze, sjećanja traju i trajuće...

Porodica tvoje pokojne sestre MILICE

19

Četrdeset godina je od smrti



STEVA Vukalovog GAZIVODE

Živiš u našem sjećanju i pričama.

Tvoja PORODICA

22

Danas se navršava 18 godina od
smrti moje majke

šećanje na oca

**ĐINE Markove
STOJANOVIĆ**

i braću

**MARKA
Milovanovoga**

**ČEDOMIRA
Markovoga**

**BORISLAVA
Markovoga**

S ponosom i tugom,

DRAGAN Markov

10

Dnevni list

ПОБЈЕДАElektronska pošta:
desk@pobjeda.meDirektor i glavni
i odgovorni urednik:
ДРАШКО ĐURANOVIĆNaziv osnivača:
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
promet i usluge, export-import
„Nova Pobjeda“ - Podgorica
Sjedište osnivača:
19. decembar br. 5
PIB:03022480Zamjenik direktora:
LAZAR MIŠUROVIĆDirektorka marketinga:
ŽELJKA RADULOVIĆ**РЕДАКЦИЈСКИ
КОЛЕГИЈУМ**Zamjenica glavnog i
odgovornog urednika
**RADMILA USKOKOVIĆ-
IVANOVIĆ**Pomoćnici glavnog i
odgovornog urednika**NENAD ŽЕЧЕВИЋ**
(politika)**JADRANKA RABRENOVIĆ**
(ekonomija)**ЈЕЛЕНА МАТИНОВИЋ**
(društvo)**МАРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ**
(nedjeljno izdanje)

Urednici

ЈОВАН НИКИТОВИЋ
(kulturna)**МАРИЈА ЖИЋИĆ**
(crna hronika)**ДРАГИЋА ШАКОВИЋ**
(Crnom Gorom)**НИКОЛА СЕКУЛИЋ**
(hronika Podgorice)**ЈОВАН ТЕРЗИЋ**
(Arena)**СЛОБОДАН ЧУКИЋ**
(feljton i arhiv)**ВУКМАН ИВАНОВИЋ**
(dizajn)**ДРАГАН МИЈАТОВИЋ**
(fotografija)**ЛОГОТИП ПОБЈЕДЕ**Miloš Milošević i Nikola
Latković (2019), inspiracija
Anton Lukateli (1944)**ПОРТАЛ ПОБЈЕДЕ**

Urednica

ЈОВАНА ĐURIŠIĆ

Zamjenik

BORISLAV VIŠNIĆ**ОБЈЕКТИВ**

Urednica

**МАРИЈА ИВАНОВИĆ-
НИКИЋЕВИЋ****KULT**

Urednica

TANJA PAVIČEVIĆTELEFON:
020/409-520 - redakcija
020/409-536 - marketing
020/202-455 - oglasnoVlasnička struktura
osnivača medija
„Media NEA“
d.o.o. Podgorica -100 odsto
Tiraž: 3.150Adresa sjedišta medija:
Ulica 19.decembra broj 5,
Podgorica
PIB 02842777Broj žiro računa:
560-822-77
Universal Capital Bank**FILM**

PRVA TV 23:15

**Slatka Virdžinija****SERIJA**

RTCG 2 23:00

**Rej Donovan**

RTCG 1



RTCG 2



TV PRVA



NOVA M



VIJESTI



A1 TV

06:30 Dobro jutro, Crna Gora, vijesti svakog sata.
08:20 Jutarnji program
09:05 Zicer, r.
09:35 Muzika
10:05 Naučno-obrazovni program, r.
11:05 Dokumentarni program, r.
12:05 Zapis, r.
12:35 Muzika
13:05 Bolnica ande V.r.
14:05 Kako Zemlja funkcioniše, dok. program
15:00 Lajmet
15:10 Muzika
15:30 Dnevnik 1
16:00 NVO sektor
16:30 Crna Gora - Wild beauty
17:00 Koncert
18:00 Luda kuća, r.
18:35 Luda kuća, s.
19:30 Dnevnik
20:00 Fudbal fest
20:50 Košarka: Budućnost Voli - Mornar, polufinalne ABA lige, direktno
23:00 Rej Donovan, s.
00:00 Dnevna soba, r.
01:00 Glas Amerike
01:15 Košarka: Budućnost Voli - Mornar, polufinalne ABA lige, r.
01:30 NVO sektor, r.

06:20 Rukomet (m): Crna Gora, Rumunija, kvalifikacije za EP, snimak
07:50 Sportski dnevnik, r.
08:15 Muzika
09:00 Dnevna soba, r.
10:10 Znaš ti to, r.
12:10 Ljubav i milost, r.
14:10 Dokumentarni program, r.
15:00 Afera Tomas Kraun, r.
17:00 Koncert
18:00 Ekskluziv, e.
18:30 Kuhinja - Rat za hotel, s.
19:00 Žurnal
19:30 Sanjalica, s.
21:00 Igra sudbine - retrospektiva, s.
23:00 Igra i struktura sa Vukom Vukovićem, e.
00:00 Dnevna soba, r.
01:00 Glas Amerike
01:15 Košarka: Budućnost Voli - Mornar, polufinalne ABA lige, r.
03:00 E-sport

07:00 Jutro, e.
09:15 Povratak Lukasa, s.
10:00 Praktična žena, r.
11:15 Brusko, s.
13:00 Dnevni žurnal
13:05 Sanjalica, r.
14:15 Tri muškarca i tetka, r.
15:00 Dnevni žurnal
15:05 Tri muškarca i tetka, s.
16:00 Praktična žena, e.
17:00 Koncert
18:00 Ekskluziv, e.
18:30 Kuhinja - Rat za hotel, s.
19:00 Žurnal
19:30 Sanjalica, s.
21:00 Igra sudbine - retrospektiva, s.
23:00 Igra i struktura sa Vukom Vukovićem, e.
00:45 Povratak Lukasa, r.
01:30 Brusko, r.

07:35 Centralni dnevnik, r.
08:20 Sportisimo, r.
08:25 Domaćinske priče, r.
08:45 Zabranjena ljubav, s.
09:50 Totalni obrt, r.
10:30 Među nama, r.
11:00 Vlijesti
11:30 Među nama, nastavak
13:00 Vlijesti
13:20 Gunes i njene kćeri, r.
15:00 Vlijesti
15:40 Gunes i njene kćeri, s.
16:25 Filmopis, e.
16:30 Zauvijek tvoja, r.
16:55 U okovima ljubavi, s.
17:35 Zabranjena ljubav, s.
18:30 Vlijesti
19:10 Zauvijek tvoja, s.
20:00 Bez granica, magazin
21:00 Dokumentarni program
22:00 Vlijesti
22:15 Sport, e.
22:30 Bez odgovora, film
00:40 Bez granica, r.
01:30 Neka pada kiša, r.
03:00 Boje dana, r.

06:30 Boje jutra, e.
10:00 Vlijesti
10:06 Zabranjena ljubav, r.
11:15 Kinestezija, r.
12:00 Vlijesti
12:06 Jesen u vinogradu, r.
14:00 Vlijesti
14:06 Zauvijek tvoja, r.
15:00 Boje dana, e.
15:40 U okovima ljubavi, r.
16:25 Filmopis, e.
16:30 Zauvijek tvoja, s.
16:55 U okovima ljubavi, s.
17:35 Zabranjena ljubav, s.
18:30 Vlijesti
19:10 Zauvijek tvoja, s.
20:00 Bez granica, magazin
21:00 Dokumentarni program
22:00 Vlijesti
22:15 Sport, e.
22:30 Bez odgovora, film
00:40 Bez granica, r.
01:30 Neka pada kiša, r.
03:00 Boje dana, r.

07:30 Glas Amerike, r.
08:00 Pljevaljska hronika
08:30 Jelena, r.
09:30 11 minuta sa Tihom Vujovićem
10:00 Život uživo, r.
10:30 Nedjelja u petak, r.
11:30 Dokumentarna serija
12:00 Dječja TV
13:30 Jelena, s.
14:30 Život uživo, r.
15:00 Nedjelja u petak, r.
16:00 Pljevaljska hronika
16:15 11 minuta sa Tihom Vujovićem
17:00 Top A1
17:15 Dokumentarna serija
18:00 Top A1
18:15 Život uživo
19:00 Top A1
19:15 11 minuta sa Tihom Vujovićem
20:00 Top A1
20:15 Igra i struktura, r.
21:00 Top A1
21:10 Kapadokija, s.
22:00 Glas Amerike
22:30 Al Jazeera news
23:30 Klub A, r.



PINK M

RTV
BUDVA

777

15:00 Sportske vijesti
15:15 Zvjezdane staze
15:45 Na domaćem terenu
16:30 Zona sumraka
17:00 Sport.info
18:30 Zvjezdane staze
19:00 Aktuelno
19:15 Legende
19:30 Priča dana
20:30 Teme i dileme
20:45 Na domaćem terenu
21:00 Hramovi Crne Gore
22:00 Aktuelno
22:15 Gušteranje
23:15 Film

06:45 Novo jutro
11:15 Zadruga, uživo
13:15 Premijera
13:30 Eksluzivno, e.
13:40 Zadruga, uživo
15:15 Scena
15:30 Zadruga, uživo
18:05 Scena
18:30 Film
19:05 Film
20:15 Zakletva, s.

21:15 Fatalna ljubav, s.
22:30 Zadruga, izbor, potrčka
23:00 Zadruga
07:00 Kuhinja
09:05 Serija
10:00 Celebrity
11:00 Naše ljeti, r.
13:00 Puls, e.
13:40 Mužički program
14:00 Kuhinja, r.
16:20 Naše ljeti
17:15 Bandolera, r.
18:10 Kuhinja, e.
18:35 Crtani film: Gavra

19:00 Polis
19:35 Hronika grad teatra
20:05 Sportsko popodne
21:05 Bandolera, s.
22:00 Polis
22:30 Hronika grad teatra
23:00 Naše ljeti, r.
23:40 Bandolera, r.
00:25 Koncert
07:00 Jutarnji program
09:30 Crtani film
10:00 Kućni ljubimci, r.
10:15 Zona sumraka
11:30 Legende
11:45 Sportski intermeço
12:00 Sportske vijesti
12:30 Moda
13:15 Goleada
13:45 Grad koji volim, r.
14:45 Temi i dileme

07:00 Jutarnji program
09:30 Crtani film
10:00 Kućni ljubimci, r.
10:15 Zona sumraka
11:30 Legende
11:45 Sportski intermeço
12:00 Sportske vijesti
12:30 Moda
13:15 Goleada
13:45 Grad koji volim, r.
14:45 Temi i dileme

**Vremenska prognoza****Temperatura Crna Gora / današnji**

	1	2	3	4	5
Anđelovići	17°	19°	18°	17°	22°
Bal	17°	24°	17°	17°	17°
Berane	17°	27°	17°	17°	17°
Bijelo Polje	17°	21°	17°	17°	17°
Budva	17°	24°	17°	17°	17°
Cetinje	17°	22°	17°	17°	17°
Durdevgrad	17°	27°	17°	17°	17°
H. Novi	17°	23°	17°	17°	22°
Kolašin	17°	19°	17°	17°	22°
Kotor	17°	22°	17°	17°	17°

PROGNOZA VREMENJA ZA SUTRA

Sputnik malo do vremensko oblačno na članom mornarskim letovnicama. Vjetar slab do srednjeg, promjerne vjetre Jutjuga temperaturni varijablu od 1 do 12, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni.

www.meteo.com.me





BOX BLOCKBUSTER PONUDA

U GLAVNIM ULOGAMA:

NAJBOLJA
PRETPLATA U CG
već od 12,5 € mjesечно

PREKO 250
VRHUNSKIH TV KANALA
premotavanje do 7 dana unazad

MJESEČNO DO
200GB GRATIS
mobilnog interneta

Ponuda važi u promo periodu, izr. ugovor na 24 mjeseca. Novi korisnici paketa BOX 2.1, BOX 2.2, BOX 3.1 i BOX 3.2 mogu da odaberu paket Surf elastični sa 50GB mjesечно uz preplatu od 0 eura u prvih 12 mjeseci, dok je preplata za preostalih 12 mjeseci 5,9 eura. Korisnici paketa BOX 4.1 dobijaju dodatnih 50GB mjesечно na mobilnom broju u okviru paketa, dok korisnici paketa BOX 4.2 i BOX 4.3 dobijaju dodatnih 200GB mjesечно. Za detaljnije informacije, posjetite www.mtel.me.

Bjelopoljac Isak Šabanović nastupio u emisiji „Zvezde Granda“



Isak Šabanović u emisiji „Zvezde Granda“

Opravdao očekivanja žirija i publike

PODGORICA - U takmičarskoj emisiji „Zvezde Granda“ koja je održana u subotu veče, nastupio je muzičar Isak Šabanović iz Bijelog Polja koji je svojim emotivnim nastupom osvojio publiku i region.

Mladi Crnogorac našao se na sceni sa takmičarkom **Sanjom Boban**, a nakon njihovog duela žiri je ostao fasciniran pa počastio oba kandidata sa po šest glasova. Isak je za ovaj krug izabrao pjesme „Libar“ i „Guzonjin sin“ i ostao dosljedan žanru koji voli i njeguje.

- Uspio si da prebacis energiju preko nas. Ja mislim da tje ovaj

Nakon prvog nastupa nastao je pravi bum. Pitao sam se da li mogu da nastavim u tom ritmu - rekao je Isak Šabanović

nastup bio bolji od prošlog. Ja sam te čekala, da vidim šta će da se desi i opravdao si povjerenje - rekla je **Ana Bekuta**. **Jelena Karleša** istakla je da su sa nestavljenjem čekali nastup Isaka Šabanovića.

- Svi smo te čekali kao kobre naočarke! Čekali smo da kiksneš i da te bušimo - priznala je Jelena Karleuša, a onda je Šabanović objasnio da je nad

njim bio veliki pritisak.

- Baš je bio bum i onda sam se pitao mogu li ja to - iskren je bio Isak Šabanović.

Saša Popović je rekao da su komentari kako publike tako i žirija bili da se Isak uobrazio sigurno nakon prošlog i jedino pogovljivanja.

- Vidite da je isti kad priča kako se ponaša. On je jako fin dečko, to je važno - proko-

mentarisao je Saša Popović. U nedavnom razgovoru za Pobjedu Šabanoviće je ispričao utiske o takmičenju „Zvezde Granda“, koje ga je preko noći učinilo popularnim širom regiona.

- Potrudit će se da dam svoj maksimum. Naporno vježbam, ozbiljno se pripremam za svaki nastup. Volio bih da izbor kompozicija ostane tajna, neka to bude iznenadenje za gledače, ali će zato sa zadovoljstvom otkriti da se se moj stajling pobrinula naša poznata modna kreatorka **Milena Đurić** - zaključio je Isak Šabanović.

B.P.

Glumac Džordž Kluni u nedavnom intervjuu pričao o bračnom životu

Osjećam se srećno i blagosloveno

LOS ANDELES - Sa 50. godinom glumac Džordž Kluni već je bio dobitnik Oskara za desetak uloga, a proslavio se i kao cijenjeni reditelj, producent, biznismen, filantrop i aktivista.

Uz uspješnu karijeru, može se pohvaliti i srećnim porodičnim životom. Uprkos tome što ga mediji već neko vrijeme pokušavaju razdvojiti od supruge **Amal**, njihova ljubav izgleda cvjetla. Ono zbog čega možda i nije najsrcećiji je njegov


nadolazeći, 60. rođendan. Za Entertainment Tonight je otkrio da nije uzbuden, ali je srećan i zahvalan na svemu što danas ima.

- Što se tiče tih uskoro navršenih 60 godina, slušajte, nijesam oduševljen time, ali to je bolje nego da sam mrtav

- našao se pa doda: „Dakle, prihvati to.

Imam dvije mogućnosti“.

Uprkos starenju, glumac je rekao da uživa u životu. Rekao je da se osjeća srećno i blagosloveno u braku s **Amal Kluni** s kojom se vjenčao još 2014. godine i sa kojom ima blizance.



Zvijezda „Igre prijestola“ Esme Bijanko tužila Merilina Mensona

Psihički i seksualno me zlostavlja

LOS ANDELES - Esme Bijanko, zvijezda serije „Igra prijestola“, tužila je Merilina Mensona za psihičko, seksualno i fizičko zlostavljanje.

U tužbi podnijetoj pred saveznim sudom u Los Andelesu, Bijanko kaže da je Manson prekršio zakone o trgovini ljudima dovodeći je u Kaliforniju iz Engleske pod lažnim navodima da će tumačiti uloge u muzičkim spotovima i filmovima koji se nikada nijesu ostvarile.

Menson je ranije ove godine rekao da su sve njegove intimne veze bile u potpunosti sporazumne. U tužbi se, međutim, navodi da je Manson 2009. godine odlatio sa Bijankom u Los Andeles kako bi snimio video za pjesmu pod nazivom „Želim da te ubijem“ kao što to rade u filmovima“.

U tužbi se navodi da se očekivalo da će Bijanku boraviti u Mensonovoj kući umjesto u hotelu u kome joj je bio rezervisan smještan. U kući u kojoj je boravila nije bilo nikoga osim Mensona. Menson je tada navodno glumici uskratio hranu i san, zaključao je u spavaću sobu, šibao je, davao joj električne udare, pokušao da je prisili na seks sa drugom ženom i prijetio da će joj ući u sobu i silovati je tokom noći. U tužbi se tvrdi da nikada nije objavljen nijedan video zapis. Njih dvoje su započeli vezu na daljinu kasnije te godine, navode sudski dokumenti.

Menson je navodno ponovo doveo Bijanku u Los Andeles 2011. godine, navod-



no da bi se pojavila u njegovom igranom filmu „Fantasmagoria“, mada se taj projekt takođe nikada nije ostvario.

Tokom te posjeti, Menson je optužen da nije dozvolio glumici da napusti dom bez njegovog odobrenja, progonio je sjekicom po njihovom stanu, rezao je „nacističkim nožem“ bez njenog pristanka i fotografisao posjekotine i objavljivao slike na mrežama, takođe bez njenog pristanka.

- Bijanki su bile neophodne godine da shvati razmjere fizičkog, seksualnog, psihološkog i emocionalnog zlostavljanja gospodina Varnera. Njena karijera patila

je zbog pogoršanja mentalnog zdravlja - kaže se u tužbi i dodaje da se ona do danas bori „sa složenim postraumatskim stresnim poremećajem, anksioznošću, depresijom i napadima panike“.

Glumica, koja je igrala Ros u prve tri sezone „Igre prijestola“, prvi put je iznijela ovake navode u februaru.

Bila je jedna od nekoliko žena koje su iznosile optužbe nakon što je glumica **Evan Rejčel Vud** na društvenim mrežama rekla da ju je Menson seksualno, fizički i emocionalno zlostavljao tokom njihove veze.



Uđovica Kobija Brajanta pokrenula modnu liniju „Mambasita“

LOS ANDELES - Vanesa Brajant, supruga tragično nastradalog legendarnog košarkaša Kobija, pokrenula je novu modnu liniju.

Vanessa je modnu liniju „Mambasita“ predstavila 1. maja.

„Mambasita“ je bio nadimak tražiće nastradale kćerke Kobija i Vanese - **Dijane**, koja je poginula u padu helikoptera zajedno s ocem.

Zarada od prodaje namijenjena je fondaciji porodice Brajant, koja podržava mlade sportiste.